

Grade 1

**Home Language
Lesson Plan
Xitsonga**

Term 1

A MESSAGE FROM THE NECT

NATIONAL EDUCATION COLLABORATION TRUST (NECT)

Dear Teachers

This learning programme and training is provided by the National Education Collaboration Trust (NECT) on behalf of the Department of Basic Education (DBE)! We hope that this programme provides you with additional skills, methodologies and content knowledge that you can use to teach your learners more effectively.

What is NECT?

In 2012 our government launched the National Development Plan (NDP) as a way to eliminate poverty and reduce inequality by the year 2030. Improving education is an important goal in the NDP which states that 90% of learners will pass Maths, Science and languages with at least 50% by 2030. This is a very ambitious goal for the DBE to achieve on its own, so the NECT was established in 2015 to assist in improving education.

The NECT has successfully brought together groups of people interested in education so that we can work collaboratively to improve education. These groups include the teacher unions, businesses, religious groups, trusts, foundations and NGOs.

What are the learning programmes?

One of the programmes that the NECT implements on behalf of the DBE is the 'District Development Programme'. This programme works directly with district officials, principals, teachers, parents and learners; you are all part of this programme!

The programme began in 2015 with a small group of schools called the Fresh Start Schools (FSS). Curriculum learning programmes were developed for Maths, Science and Language teachers in FSS who received training and support on their implementation. The FSS teachers remain part of the programme, and we encourage them to mentor and share their experience with other teachers. The FSS helped the DBE trial the NECT learning programmes so that they could be improved and used by many more teachers. NECT has already begun this scale-up process in its Universalisation Programme and in its Provincialisation Programme.

Everyone using the learning programmes comes from one of these groups; but you are now brought together in the spirit of collaboration that defines the manner in which the NECT works. Teachers with more experience using the learning programmes will deepen their knowledge and understanding, while some teachers will be experiencing the learning programmes for the first time.

Let's work together constructively in the spirit of collaboration so that we can help South Africa eliminate poverty and improve education!

Contents

MANAGEMENT NOTES	4
THE WEEKLY ROUTINE	6
ASSESSMENT PLAN	12
GROUP GUIDED READING PROGRAMME	18
POSTERS	34
CORE METHODOLOGIES	36
WEEK 1	71
WEEK 2	92
WEEK 3	111
WEEK 4	125
WEEK 5	137
WEEK 6	152
WEEK 7	165
WEEK 8	180
WEEK 9	192
WEEK 10	205
WEEK 11	217

MANAGEMENT NOTES

MANAGEMENT NOTES

Materials and resources provided

In Term 1, the NECT will provide you with the following resources:

ITEM	QUANTITY	NOTES
Term 1 Lesson Plan	1	Use this lesson plan to see what to teach on a daily basis. The core methodologies included tell you how to teach each lesson.
Term 1 Tracker	1	Use this document to complete your ATP and Term Planner. Tick off and date each lesson and assessment activity as it is done. Reflect on your teaching.
Term 1 Flashcard Words	1	All flashcard words required are provided. Cut them up and store them in an orderly fashion. Use these flashcards to teach learners 'look and say' words.
Term 1 Mark Sheet	4	Record learners' marks for all assessment activities on these sheets. Keep mark sheets safe in a file or book.
Poster: In the Classroom	1	Use for weeks 3 - 7. Use to teach Listening & Speaking lessons. Use to teach some Writing lessons. Store carefully for next year once the theme is finished.
Poster: At Home	1	Use for weeks 8 - 11. Use to teach Listening & Speaking lessons. Use to teach some Writing lessons. Store carefully for next year once the theme is finished.
Vula Bula Graded Readers	4 x 5	Use these readers for Group Guided Reading lessons. See the Group Guided Reading Programme in the Lesson Plan for 'look and say' words, for pacing, and for comprehension questions.

VULA BULA BOOKS: TERM 1 ACCESSION SHEET

- [illegible]

WEEKLY ROUTINE

THE WEEKLY ROUTINE

- The learning programme follows the same routine every week.
 - This makes it easy for teachers and learners to follow.
 - Learners can prepare for the next activity once they know the routine.
- The routine is based on the CAPS minimum time for Home Language: 7 hours per week.
- Please display this routine in your classroom and try to learn it off by heart!

MONDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Introduce sound Learners complete words list	WORD LIST
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 1 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Handwriting 	30 min	Teach new letter formation Learners write letter / words / pattern in book	FORM NEW LETTER
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 2 Learners complete writing activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Shared Reading 	15 min	Pre-Reading	PRE-READ LOOK AND SAY WORDS
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

TUESDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound Learners complete activity in DBE book	DBE WORKBOOK
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 3 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Writing 	15 min	Unique writing lesson	
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 4 Learners complete writing activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Shared Reading 	15 min	First Read	FIRST READ
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

WEDNESDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound	OWN CHOICE
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 5 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Handwriting 	30 min	Teach / revise letter formation Learners complete activity in DBE Workbook	HANDWRITING SENTENCES
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 6 Learners complete handwriting activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Shared Reading 	15 min	Post-read	POST READ
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

THURSDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound	OWN CHOICE
Group reading / Paired & Independent Reading  	15 min	Listen to Group 7 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Writing 	15 min	Unique writing lesson	
Group reading / Paired & Independent Reading  	15 min	Listen to Group 8 Learners complete writing activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Listening & speaking 	5 min	Teach new vocabulary using poster OR Hold a discussion using poster	POSTER VOCABULARY / POSTER DISCUSSION
	25 min	Unique listening and speaking lesson	
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

FRIDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound	OWN CHOICE
Group Reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 9 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Writing 	15 min	Learners complete activity in DBE Workbook	DBE WORKBOOK
Group Reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 10 Learners complete writing activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Listening & speaking 	5 min	Teach learners a rhyme, song or game	RHYME / SONG / GAME
	10 min	Unique listening and speaking lesson	
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY PREPARATION

- It is important to remember that the NECT programme has reduced the need for teachers to PLAN, but that PREPARATION is still required!
 - Consider getting together with your colleagues from the same Grade or Phase, and doing your preparation together.
 - One afternoon per week should be plenty of time to do the preparation required.
 - When doing your preparation, remember to:
1. **Read through the lesson plan** for the week.
 2. Make sure that you **know and understand the methodologies** that must be used. If not, go to the section titled 'Core Methodologies' and revise accordingly.
 3. Next, check which **flashcards** are needed for the phonics, shared reading and group guided reading lessons. Get these flashcards ready as follows:
 - Cut the flashcards out
 - Try to stick them onto cardboard or paper
 - If possible, laminate or cover in plastic
 - Store the flashcards for a lesson together in an envelope, or with a rubber band around them
 4. **Collect any other resources** that you may need, including pictures or real objects.
 5. Check that your **Vula Bula readers** are in order.
 6. Have the correct **poster** ready for display.
 7. Read through the activities in the DBE Workbook that you will complete.
 8. **Practice** doing the Tuesday and Thursday **writing lessons**.
- It is also a good idea to see that your Tracker is up-to-date from the previous week, and that you have completed all activities and ticked them off in the Tracker.
 - Finally, if you are doing any formal assessments that week, read through the rubrics and make sure that you know what to do.

ASSESSMENT PLAN

ASSESSMENT PLAN

1. Kotara 1, CAPS yi lava u hetisa Nghingiriko wun'we ntsena wo hlela: Nghingiriko 1.
2. Hlawula nghingiriko wun'we wa Ku Yingisela na ku Vulavula ku rhekhoda tanihi Nghingiriko 1.
3. Hlawula nghingiriko wun'we wa Ku tsala ku rhekhoda tanihi Nghingiriko 1.
4. Minghingiriko ya ku hlela Mimpfumawulo, Ku hlaya na Ntivontsalo wu katsiwile ka xiphemu lexi – hetisa ntirho lowu wa ku hlela u tatisa timaraka ta Nghingiriko 1.
5. Timaraka hinkwato tinghenisiwa ka sisitime ya SA-SAMS. Sisiteme leyi yi ta hlanganisa ku ya hi ntikelo.
6. Sisiteme ya SA-SAMS yi ta hundzula timaraka ku ya hi kulelo lowu tirhisiwaka hi hlamuselo ya xikolo.

GIREDI 1 KOTARA 1 RIRIMI RA LE KAYA	T1 NTIVONTSALO	T1 KU YINGISELA NA KU VULAVULA	T1 MIMPFUMAWULO	T1 KU HLAYA SWIN'WE	T1 KU HLAYA HI NTLAWA	T1 KU TSALA	XIKAMBELWANA XA XIFUNDZAKULU
TIMARAKA	10	10	10	10	10	10	
SIKU / VHIKI	8		8	6	7		
1							
2							
3							
4							
5							

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

NTIRHO 1 NTIVONTSALO

U nga swi endla rini naswona njhani:

1. Hi nkarhi wa dyondzo ya ntivontsalo, fambafamba u languta loko vadyondzi va ri eku tsaleni.
2. Kutani, eka Vhiki 8, hlengeleta tibuku ta ntivontsalo na ta ku tsalela.
3. Languta tibuku ta vadyondzi kutani u hetisa ku hlela u tirhisa rhubiriki leyi nga laha hanshi.
4. Rhekhoda mbuyelo eka buku yo hlela yo rhekhodela.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Maletere lamantsongo	Mudyondzi a nga tiva laha ku sungulaka kona ku tsala na laha a kongomaka kona. Mudyondzi u tsala hi ku nonoka naswona a nga hetu maletere hinkwawo.	1	Mudyondzi u tiva laha ku sungulaka kona ku tsala na laha ku kongomaka kona, maletere ya le hanshi lawa a nga ma dyondza. Rivilo ra mudyondzi ro tsala ri ringanele, vuningi bya maletere mahetisekile hi ndlela leynene.	2-3	Mudyondzi u vumba maletere lamantsongo hi ndlela leyi a dyondzisiweke hi yona kahle.	4
Marito	Mudyondzi u tirha hi ku nonoka naswona wa tikeriwa ku kopa marito kahle a siya ndhawu leyi faneleke.	1	Mudyondzi u kopa marito hi rivilo leri faneleke a siya na ndhawu leyi faneleke.	2	Mudyondzi u kopa marito kahle u siya ndhawu leyi faneleke.	3
Xivulwa	Mudyondzi u tirha hi ku nonoka naswona wa tikeriwa ku kopa swivulwa kahle u siya ndhawu leyi faneleke.	1	Mudyondzi a nga kopa xivulwa hi rivilo leri faneleke u siya na ndhawu leyi faneleke.	2	Mudyondzi u kopa swivulwa kahle.	3

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

NTIRHO 1 MIMPFUMAWULO

U nga swi endla rini naswona njhani:

1. Endla nghingiriko lowu hi Vhiki 8 hi nkarhi dyondzo ya mimpfumawulo.
2. Vadyondzi va va na tikhirayoni na tibuku ta ku tshikelela ka tona.
3. Nyika mudyondzi kopi ya pheji ra ku hlamulela. (Tsema pheji ra tinhlamulo ti kambirhi)
4. Byela vadyondzi va tsala mavito ya vona ka buloko ra vito.
5. Lexi landzelaka, byela vadyondzi ku vekela rintoho ka nomboro n'we.
 - a. Hlamusela vadyondzi leswaku u ta vitana mpfumawulo, va kuma mpfumawulo kusuhi na nomboro n'we.
 - b. Loko va yi kuma, va yi khalara hi tikhirayoni ta vona.
 - c. Hetisa swivutiso swa 7 swo sungula hi ndlela leyi fanaka.
6. Lexi landzelaka, byela vadyondzi va vekela rintoho ka nomboro 8.
 - a. Hlamusela leswaku u ta vula mpfumawulo, vadyondzi va fanele va wu tsala ka ntila ekusuhi na nomboro 8.
 - b. Hetisa xivutiso 8 – 14 hi ndlela leyi fanaka.
7. Hlengeleta mapheji ya vadyondzi ku ya mafungha.
8. Avanyisa timaraka ta vadyondzi hi ka mbirhi. Rhekhoda mbuyelo eka buku yo hlela yo rhekhodela.

Swivutiso:

1. o
2. a
3. m
4. n
5. i
6. nuna
7. alela
8. bolo
9. ala
10. orha

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

GIREDI 1 NTIRHO 1 MIMPFUMAWULO

Vito:

Vito:

1	mb	ch	g	ng	hl
2	ng	mb	ch	hl	g
3	mb	ng	hl	g	ch
4	ng	hl	mb	ch	g
5	g	mb	ng	ch	hl

1	mb	ch	g	ng	hl
2	ng	mb	ch	hl	g
3	mb	ng	hl	g	ch
4	ng	hl	mb	ch	g
5	g	mb	ng	ch	hl

6	
7	
8	
9	
10	

6	
7	
8	
9	
10	

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

NTIRHO 1 KU HLAYA SWIN'WE

U nga swi endla rini naswona njhani:

1. Hetisa ntirho lowu wa ku hlela hi Vhiki 6, hi nkarhi wo hlaya swin'we.
2. Hlela mudyondzi un'wana na un'wana u tirhisa rhubirhiki leyi nga laha hansi.
3. Rhekhoda mbuyelo eka buku yo hlela yo rhekhodela.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Ku yingisela hi vukheta	Mudyondzi wa tikeriwa ku yingisela loko mudyondzisi a hlaya.	1	Mudyondzi wa yingisela loko mudyondzisi a karhi a hlaya.	2	Mudyondzi u yingisela hi vukheta minkarhi hinkwayo loko mudyondzisi a hlaya.	3
Tiva rito na vu vuswikoti byo peleta	Mudyondzi wa kayakaya ku vona 'marito ya ku languta u vula' na ku peleta marito ya mpfumawulo.	1	Mudyondzi wa swi kota ku vona 'marito ya ku languta u vula' na ku peleta vunyingi bya marito ya mpfumawulo.	2-3	Mudyondzi wa swi kota ku vona marito hinkwawo ya ku languta u vula na ku peleta marito ya mpfumawulo hi ku olova na hi ku hatlisa.	4-5
Xikambela-ntwisiso	Mudyondzi a nga swi koti ku hlamula swivutiso swa nomo.	0	Mudyondzi wa swi kota ku hlamula swivutiso swo kongoma.	1	Mudyondzi wa swi kota ku hlamula swivutiso swo kongoma, na ku nghenelela ka mbhurusano wa swivutiso swo pfuleka.	2

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

NTIRHO 1 KU HLAYA HI NTLAWA LOKU LETERIWAKA

U nga swi endla rini naswona njhani:

1. Hetisa ntirho lowu wa ku hlaya hi Vhiki ra 7, hi nkarhi wo hlaya hi ntlawa loku ku lawuriwaka.
2. Byela vadyondzi va hlaya xiphemu xa tsalwa va hlayela ehenhla.
3. Lexi landzelaka, vutisa vadyondzi swivutiso swimbirhi.
4. Vutisa vadyondzi xivutiso xin'we xa xiyimo xa le henhla hi ndzima. Ku kombisa
 - Imani...?
 - Yini...?
 - Kwini...?
5. Vutisa vadyondzi xivutiso xin'we xo pfuleka hi ndzima. Ku kombisa
 - U ehleketa...?
 - Xana u nga endla yini...?
6. Hlela mudyondzi u tirhisa rhubiriki leyi nga laha hansi.
7. Rhekhoda mbuyelo eka yo buku hlela yo rhekhodela.

Xiyenga lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Ku hlaya hi nkholuko	Mudyondzi wa kayakaya ku hlaya kumbe ku hlaya rito hi rito.	1	Mudyondzi wa swi kota ku hlaya vunyingi bya mapheji kahle kambe wa yima loko a hlaya.	2-3	Mudyondzi wa swi kota ku hlaya vunyingi bya mapheji kahle kambe wa yima loko a hlaya.	4-5
Vuswikoti byo peleta	Mudyondzi wa kayakaya ku peleta marito.	1	Mudyondzi wa swi kota ku peleta vunyingi bya marito ya mpfumawulo.	2	Mudyondzi u peleta marito hi ku olova na hi ku hatlisa.	3
Xikambela-ntwisiso	Mudyondzi a nga swi koti ku hlamula swivutiso swa nomo.	0	Mudyondzi wa hlamula swivutiso swo kongoma.	1	Mudyondzi wa swi kota ku hlamula swivutiso swo kongoma na swo pfuleka.	2

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

1. Nongonoko wa ku hlaya hi ntlawa lowu leteriwaka wu nga tirhisiwa na:
 - a. DBE buku yo tsalela
 - b. Vula Bula Series (u nyikiweke hi NECT)
 - c. DBE tibuku to hlaya
 - d. Tibuku tin'wana na tin'wana leti nga kona exikolweni xa wena
2. Nongonoko wu na xivumbeko lexi nga ku pfunaka ku vona leswi u nga ta swiendla vhiki rin'wana na rin'wana.
 - a. Marito ya ku languta u vula lawa u nga ta ma dyondzisa vadyondzi
 - b. Mapheji lawa u nga ta ma hlaya
 - c. Swivutiso swa xikambela ntwisiso swa nomo leswi u nga ta swi vutisa vadyondzi
3. Ku tilulamisela ku hlaya hi ntlawa lowu leteriwaka, avanyisa tlilasi hi mintlawe
 - a. Mintlawe yi fanele ku va hi mintlawe ya vu swikoti.
 - b. Mintlawe yi va exikarhi ka 4 na 6 wa vadyondzi
 - c. U nga vi na ku tlula 10 wa mintlawe
4. Hi nkarhi wa ku hlaya hi ntlawa lowu leteriwaka, tshamisa tlilasi u endla leswaku va hetisa ntirho wo tsala.
5. Endla leswaku tlilasi yi na tibuku kumbe swin'wana swo hlaya swa ku Hlaya swin'we kumbe Ku hlaya va ri voxex.
 - a. Loko vadyondzi va hetile ku tsala ntirho, va hlengeleta tibuku.
 - b. Dyondzisa vadyondzi maqhingha ya tintiho ta ntlhanu ku ma titirhisa hi nkarhi wa ku hlaya swin'we kumbe ku hlaya a ri yexex.
6. Lexi landzelaka:
 - a. Vitana ntlawa wun'we wa vadyondzi wu ta hlaya
 - b. U va na, ndhawu laha vadyondzi va nga ta tshama ka yona na wena loko va hlaya hi ntlawa
 - c. U va na tibuku to hlaya leti faneleke, kumbe toloveta vadyondzi ku tisa tibuku ta DBE loko u va vitana ku ta hlaya.
7. Endla minghingiriko leyi landzelaka na ntlawa lowu leteriwaka wun'wana na wun'wana:
 - a. Dyondzisa ntlawa' marito ya lu languta u vula'
 - b. Hlamusela vadyondzi ka ndzima u va vutisa ku bvumba leswaku xitori xi vulavula hi yini.
 - c. Byela vadyondzi va hlaya ndzima va miyerile va ri voxex.
 - d. Lexi landzelaka, yingisela mudyondzi un'wana na un'wana a hlaya xiphemu, a hlayela ehenhla a ri yexex.
 - e. Byela ntlawa wu hlaya mapheji hinkwawo nakambe, sweswi va miyerile.
 - f. Vutisa vadyondzi vo hambanahambana swivutiso ku kambisisa loko va twisisile xitori.

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

Group Reading Programme: DBE Workbook Texts

GRADE 1 TERM 1



WEEK 3

DATE:

BOOK:

DBE Workbook 1

TITLE:

Vuhlayiseki ekaya

PAGES:

16 - 17

LOOK & SAY WORDS:

hikokwalaho	exifanisweni	khombo	vuhlayiseki
swihi			

COMPREHENSION:

Questions

Answers

Xana kaya leri u ri vonaka laha exifanisweni ri hlayisekile?

A ri hlayisekanga hikuva swilo hinkwaswo leswi va swi endlaka swi na khombo.

Vadyondzi va vula khombo rin`we leri va ri vonaka eka xifaniso?

Mufana u khandziyile xitulu, baskiti ri wa hansa, ntambu ya gezi ematini.

Loko u tlanga hi mabodlela ku ta humelela yini?

Ma ta fayeka ma ku tsema.

Loko u tlanga hi tipulaka ta gezi u ta humelela yini?

Gezi ra choka munhu, na swona a nga vaviseka swinene kumbe ri n`wi dlaya.

I vamani lava nga yima ekusuhi na nyangwa?

Tatana na manana.

WEEK 4

DATE:

BOOK:

DBE Workbook 1

TITLE:

Tlilasi ya mina

PAGES:

20 - 21

LOOK & SAY WORDS:

xidamarheti	khadi	khomphyutha	phositara
bokisi	lanci	sangweji	tikhirayoni

COMPREHENSION:

Questions

Answers

I mani loyi a nga yima emahlweni ka tlilasi?

Loyi a nga yima emahlweni ka tlilasi i mudyondzisi.

Vula xilo xin`we lexi u xi vonaka eka xifaniso lexi.

Buku, bege, xitulu, tafula

Hkokwalaho ka yini a khomile buku?

Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyi twisisekaka.

Vadyondzi va tlilasi leyi i vangani?

I vadyondzi va nkombo.

Hikokwalaho ka yini mudyondzi un`wana a yimile?

Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyi twisisekaka.

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 5			
DATE:			
BOOK:		DBE Workbook 1	
TITLE:		Manana wa mina	
PAGES:		90	
LOOK & SAY WORDS:			
manana	wa	leswi	xifaniso
xiyani			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
Manana u ambale xikete xa muhlovo muni?		U ambale xikete xo tshwuka (Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyi twisisekaka.)	
Manana u famba na mani?		U famba na mufana	
Xana manana u huma kwihi?		Huma evhengeleni	
Hikokwalaho ka yini hi ku u huma evhengeleni?		U khomile bege ya leswi a nga xava, kumbe	
Vula xilo xin`we lexi u xi vonaka eka xifaniso.		Vadyondzi va vula swilo leswi nga eka xifaniso.	

WEEK 6			
DATE:			
BOOK:		DBE Workbook 1	
TITLE:		Exikolweni	
PAGES:		26	
LOOK & SAY WORDS:			
na	xifaniso		
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
I vanhu vangani lava nga tshama etafuleni?		I vanhu vambirhi.	
Mavito ya vona i vamani?		I Aki na Amu.	
Nhwanyana u endla yini?		Nhwanyana wa hlaya.	
I yini leswi nga ehenhla ka tafula?		Tikhirayoni.	
Hikokwalaho ka yini va va tsala ni ku hlaya?		Va tsala ntirho wa lekaya lowu va nga nyikiwa exikolweni	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 7

DATE:			
BOOK:		DBE Workbook 1	
TITLE:		Ha tlanga	
PAGES:		38	
LOOK & SAY WORDS:			
tlanga	heta	ta	
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
Hi yihi mitlangu leyi u yi vonaka ka xifaniso?		Bolo sw.sw	
Vafana va tlanga yini?		Bolo ya milenge	
Mbyana yi tlanga yini?		Yi tlanga bolo.	
I mani loyi a tlangaka ka mavhilwa?		I nhwanyana.	
Hi wihi tlangu lowu u wu tsakelaka loko xikolo xi humile?		Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	

WEEK 8

DATE:			
BOOK:		DBE Workbook 1	
TITLE:		Mbyana ya mina	
PAGES:		42	
LOOK & SAY WORDS:			
mbyana	yona	vito	mina
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
I mani loyi a fambaka hi milenge?		I nhwanyana.	
U ya kwihi? Hikokwalaho ka yina u vula tano?		U ya exikolweni, u ambarile yunifomo.	
I mani vito ra mbyana?		I Zubi.	
Zubi u ya kwihi?		U ya exikolweni.	
U vona yini ka xifaniso?		Mbyana, nhwanyana, swiluva, yindlu sw.sw	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 9			
DATE:			
BOOK:		DBE Workbook 1	
TITLE:		Ku pfuna	
PAGES:		50	
LOOK & SAY WORDS:			
pfuna	olola	voko	
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
U vona yini ka xifaniso?		Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	
Nhwanyana u endla yini?		U nisela swiluva.	
Mufana u khomile yini?		Mufana u khomile tibuku.	
Ximanga xi tshamile kwini?		Xi tshamile ehenhla ka xitupi.	
U ehleketa leswaku ku humelele yini hi mufana loyi a nga nkhinsama?		Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	

WEEK 10			
DATE:			
BOOK:		DBE Workbook 1	
TITLE:		Ku ya ekaya	
PAGES:		58	
LOOK & SAY WORDS:			
xikolo	xi	humile	ya
ekaya			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
U vona yini ka xifaniso?		Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	
Vana va famba hi yini exikolweni?		Va famba hi bazi.	
Va ya exikolweni kumbe va vuya exikolweni?		Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	
Xana mbyana na yona yi ta khandziya bazi? Ina kumbe Ee Hikokwalaho?		Nlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	
Xana wena u famba hi yini loko u ya exikolweni?		Nlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 11			
DATE:			
BOOK:		DBE Workbook 1	
TITLE:		Hi dya mfanelo	
PAGES:		66	
LOOK & SAY WORDS:			
mfanelo	dya	lava	bitiruti
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
Vana va endla yini?		Va dya	
Hi yihi mihandzu leyi va yi dyaka?		Apula, pyere,	
U vona vafana vangani?		Ndzi vona mufana wun'we.	
Hi wihi mihandzu leyi u yi tsakelaka?		Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	
Vana va tirhisa yini loko va dya?		Xipunu, foroko, gilazi na nkamba	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

Group Reading Programme: Vula Bula Series

GRADE 1 TERM 1



WEEK 3			
DATE:			
BOOK:		Vula Bula	
TITLE:		Baleka	
PAGES:		2 -4	
LOOK & SAY WORDS:			
tana	baleka	vona	dya
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
Ku baleka swi vula yini?		Swi vula ku chava kumbe ku tsutsuma.	
Eka pheji 3 I yini lexi dyaka xin'wana?		I chela leri lavaka ku dya pume.	
Chela leri i ra muhlovo muni?		Chela i ra rihlaza.	
Chela ri tshama kwihi?		Chela ri tshama ematini.	
I yini lexi a xi lava ku dya chela?		I nyoka leyi a yi lava ku dya chela.	

WEEK 4			
DATE:			
BOOK:		Vula Bula	
TITLE:		Baleka!	
PAGES:		5 – 8	
LOOK & SAY WORDS:			
balesa	vona	yima	vona
Nga	wanuna		
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
Hikokwalaho ka yini nyoka yi etlele eka pheji 5?		Nhlamuloyin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	
I yini lexi lavaka ku dya nyoka?		I xinyenyani lexi lavaka ku dya nyoka.	
Lexi nga ehenhla ka nsinya eka pheji 6 i yini?		I mfenhe.	
Yingwe yi na mavala. Ina kumbe E-e.		Ina, yingwe yi na mavala.	
Wanuna u khome yini lexi a lavaka ku balesa hi xona?		U khomile xibamu.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 5			
DATE:			
BOOK:	Vula Bula		
TITLE:	Baleka!		
PAGES:	2 – 8		
LOOK & SAY WORDS:			
baleka	balesa	yima	tana
COMPREHENSION:			
Questions	Answers		
Ku baleka swi vula yini?	Swi vula ku chava kumbe ku tsutsuma.		
Chela i ra muhlovo muni?	I ra rihlaza.		
I yini lexi lavaka ku dya nyoka?	I xinyenyana.		
Lexi nga ehenhla ka nsinya eka pheji 6 i yini?	I mfenhe		
Yingwe yi na mavala Ina kumbe Ee?	Ina, yi na mavala.		

WEEK 6			
DATE:			
BOOK:		Vula Bula	
TITLE:		Basisa	
PAGES:		2 - 4	
LOOK & SAY WORDS:			
yima	luya	wena	suka
heyi	kunene		
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
I vamani lava basisaka? Va basisa kwihi?		I vana. Va basisa tlilasi ya vona.	
Hikokwalaho ka yini u ku va basisa tlilasi?		Hikuva swa komba leswaku va le xikolweni, van a mudyondzisi na swona va ambale junifomo.	
I vana vangani lava basisaka?		I vana va mune.	
Xana n`wina ma basisa tlilasi ya n`wina?		Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyitwisisekaka.	
Hikokwalaho ka yini hi fanele ku basisa tlilasi ya hina?		Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyitwisisekaka.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 7			
DATE:			
BOOK:		Vula Bula	
TITLE:		Basisa	
PAGES:		5 - 8	
LOOK & SAY WORDS:			
bege	yanani	khensa	basisile
ekaya	ndza	xikolo	yoo
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
Vana va endla yini eka pheji 5?		Vana va koropa. Ku na n`wana un`wana a nga ta.	
Xana a ri kwihi?		Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyi twisisekaka.	
Mudyondzisi wa vona u ambale yini?		U ambale hembe ya xikipa xo tshwuka ni buruku ra wasi.	
Hikokwalaho ka yini mudyondzisi a khensa?		U khensa hikuva va basisile.	
Xikolo loko xi humile vana va ya kwihi?		Vana va ya ekaya.	

WEEK 8			
DATE:			
BOOK:		Vula Bula	
TITLE:		Yoo!	
PAGES:		2 - 4	
LOOK & SAY WORDS:			
Risana	lava	pfula	dirowara
bokisi	yoo	sokisi	pfala
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
I mani loyi a lavaka sokisi?		I Risana.	
U pfule yini?		U pfule dirowara.	
Hikokwalaho ka yini a yi pfarile a tlhela a ku Yoo!		U kume ku ri na pume endzeni ka dirowara.	
Loko a pfula bokisi u kume yini?		U kume nyoka leyikulu.	
Bokisi leri a ri ri kwihi? Hikokwalaho ka yini u vula tano?		A ri ri ekhixini, hikuva ku na mapoto na xitofu xo sweka hi xona, kumbe nhlamulo yin`wana na yin`wana levi twalaka.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 9			
DATE:			
BOOK:		Vula Bula	
TITLE:		Yoo!	
PAGES:		5 - 8	
LOOK & SAY WORDS:			
sesi	n'wi	leri	pfuna
yena			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
Eka pheji 6 u kume yini loko a ya lava sokisi?		U kume sesi wa yena ari ku hlambeni.	
U endle yini?		U pfale rivanti hi ku hatlisa.	
Risana a lava ku ya kwihi? Hikwalaho ka yini u vula tano?		A ya exikolweni hikuva u ambale junifomo.	
Imani loyi a nga pfuna Risana ku kuma sokisi?		I sesi wa yena.	
Xana sokisi a ri ri kwihi?		Sokisi a ri ri endzhaku ka buruku ra Risana.	

WEEK 10			
DATE:			
BOOK:		Vula Bula	
TITLE:		E-e!	
PAGES:		2 - 4	
LOOK & SAY WORDS:			
endli	ehleketa	tano	languta
sungula			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
Akani u endla yini loko a famba na sesi wa yena?		Wa tsutsuma.	
U le giredi mani?		Giredi 1	
Xana Akani u nghenelela kwini?		A nga foli layini yo nghena tlilasini.	
I yini lexi lavaka ku mu chayisa?		Hi thekisi?	
U vona swi ri kahle leswi Akani a swi endlaka?		Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 11			
DATE:			
BOOK:		Vula Bula	
TITLE:		E-e!	
PAGES:		5 - 8	
LOOK & SAY WORDS:			
tano	ehleketa	endli	tiyisile
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	
Loko Akani a heta ku dya u endla yini?		A nga cheli tithyaka ka bini kumbe thini ro hoxa tithyaka.	
Akani u tekela nhwanyana yini?		U n'wi tekela tikhirayoni ta yena.	
U vona swi ri kahle leswi Akani a swi endlaka?		Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	
U sungurile ku endla yini?		U sungurile ku ehleketa.	
Akani u endlile ekuheteleni?		Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

Group Reading Programme:

GRADE 1 TERM 1



WEEK 3			
DATE:			
BOOK:			
TITLE:			
PAGES:			
LOOK & SAY WORDS:			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	

WEEK 4			
DATE:			
BOOK:			
TITLE:			
PAGES:			
LOOK & SAY WORDS:			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 5			
DATE:			
BOOK:			
TITLE:			
PAGES:			
LOOK & SAY WORDS:			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	

WEEK 6			
DATE:			
BOOK:			
TITLE:			
PAGES:			
LOOK & SAY WORDS:			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 7			
DATE:			
BOOK:			
TITLE:			
PAGES:			
LOOK & SAY WORDS:			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	

WEEK 8			
DATE:			
BOOK:			
TITLE:			
PAGES:			
LOOK & SAY WORDS:			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

WEEK 9			
DATE:			
BOOK:			
TITLE:			
PAGES:			
LOOK & SAY WORDS:			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	


WEEK 10			
DATE:			
BOOK:			
TITLE:			
PAGES:			
LOOK & SAY WORDS:			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME


WEEK 11			
DATE:			
BOOK:			
TITLE:			
PAGES:			
LOOK & SAY WORDS:			
COMPREHENSION:			
Questions		Answers	

POSTERS


Weeks 3 – 7: INSIDE THE CLASSROOM




Weeks 8 - 11: AT HOME



CORE METHODOLOGIES



CORE METHODOLOGIES



PHONICS: NEW SOUND AND PICTURE MIND MAP /
MIMPFUMAWULO: MPFUMAWULO LOWUNTSHWA NA
SWIFANISO SWA MEPE WA MIEHLEKETO

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Xikombakombana xa mpfumawulo
- Swifaniso kumbe swilo leswi hi mpfumawulo

Swileriso swa nomo:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku ku yingisela.
2. Vula mpfumawulo kanharhu u byela vadyondzi va wu vuyelela.
3. Sweswi, byela vadyondzi va languta va yingisela, va kombi xikombakombana xa mpfumawulo loko u ri karhi u wu vula. Vuyelela mpfumawulo kanharhu.
4. Byela mintlawe ya vadyondzi yo hambanahambana na hi un'we un'we ku hlaya mpfumawulo ka xikombakombana.
5. Komba vadyondzi swifaniso kumbe swilo leswi sungulaka hi mpfumawulo u byela vadyondzi ku vula mavito ya swilo leswi va swi vonaka.
6. Vutisa vadyondzi ku vula marito man'wana lama sungulaka hi mpfumawulo – vuyelela marito loko vadyondzi va ma vula, u tshikelela mpfumawulo.

Ku tsala:

1. Byela vadyondzi va pfula pheji ro basa etibukwini ta vona.
2. Vakombi ku tsala mpfumawulo exikarhi ka pheji.
3. Dirowa mune ku fika eka ntsevu wa swilo leswi sungulaka hi mpfumawulo swi rhendzela na letere.
4. Vadyondzi va miyerile va kopa mepe wa miehleketo etibukwini ta vona.
5. Vadyondzi va nga engetela swifaniso swa vona eka mepe wa miehleketo.


Ku kombisa



b



CORE METHODOLOGIES



PHONICS: NEW SOUND AND SPELLING WORDS / MIMPFUMAWULO: MPFUMAWULO LOWUNTSHWA NA MARITO YA MBITANELO

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Xikombakombana xa mpfumawulo
- Swifaniso kumbe swilo leswi sungulaka hi mpfumawulo
- Nongonoko wa marito ya mbitanelo matsariwe exitsalelweni

Swileriso swa nomo:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku ku yingisela.
2. Vula mpfumawulo kanharhu u byela vadyondzi va wu vuyelela.
3. Sweswi, byela vadyondzi va languta va yingisela, va kombi xikombakombana xa mpfumawulo loko u ri karhi u wu vula. Vuyelela mpfumawulo kanharhu.
4. Byela mintlawe ya vadyondzi yo hambanahambana na hi un'we un'we ku hlaya mpfumawulo ka xikombakombana.
5. Komba vadyondzi swifaniso kumbe swilo leswi sungulaka hi mpfumawulo u byela vadyondzi ku vula mavito ya swilo leswi va swi vonaka.
6. Vutisa vadyondzi ku vula marito man'wana lama sungulaka hi mpfumawulo – vuyelela marito loko vadyondzi va ma vula, u tshikelela mpfumawulo.
7. Languta nongonoko wa marito ya mpfumawulo exitsalelweni. Khwatihata mpfumawulo eka rito rin'wana na rin'wana.
8. Hlaya nongonoko wa marito na vadyondzi, va vula mpfumawulo wa rito rin'wana na rin'wana va tlhela va hlamusela leswi rito ri vulaka swona.

Ku tsala:

1. Byela vadyondzi va pfula pheji ro basa etibukwini ta vona.
2. Hlamusela maendlelo ya nongonoko wa mbitanelo exitsalelweni.
 - Nhlokomhaka yi tsariwa ehenhla ka voko ra ximatsi.
 - Siku ri tsariwa ehenhla ka voko ra xinene.
 - Marito ya mbitanelo ya nambariwele matlhela ma longoloxiwa ka tikholomu timbirhi.
3. Vadyondzi va kopa siku, nhlokomhaka na marito ya mbitanelo etibukwini ta vona.
4. Loko vadyondzi va heta hi ku hatlisa, va ta ti toloveta ku peleta marito.

CORE METHODOLOGIES

Ku kombisa

Marito ya mbitanelo: S

21 Nyenyankulu 2016

1. saha

2. sima

3. saka

4. sola

5. sava

6. suka


7. sefo

8. suma

9. siku

10. sula

CORE METHODOLOGIES



PHONICS: WORD MIND MAPS / MIMPFUMAWULO: MARITO YA MEPE WA MIEHLEKETO

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Xikombakombana xa mpfumawulo
- Swifaniso kumbe swilo leswi sungulaka hi mpfumawulo


Swileriso swa nomo:


1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku ku yingisela.
2. Vula mpfumawulo kanharhu u byela vadyondzi va wu vuyelela.
3. Sweswi, byela vadyondzi va languta va yingisela, va kombi xikombakombana xa mpfumawulo loko u ri karhi u wu vula. Vuyelela mpfumawulo kanharhu.
4. Vutisa vadyondzi ku vula marito man'wana lama sungulaka hi mpfumawulo – vuyelela marito loko vadyondzi va ma vula, u tshikelela mpfumawulo.

Ku tsala:

1. Byela vadyondzi va pfula pheji ro basa etibukwini ta vona.
2. Va byeli va tsala siku na nhlokomhaka.
3. Lexilandzelaka, byela vadyondzi va tsala mpfumawulo exikarhi ka pheji.
4. Xo hetelela, byela vadyondzi va dirowa 4 ku fika 6 wa mintila yo huma ka mpfumawulo.
5. Vafanele va tsala rito leri tirhisaka mpfumawulo emakumu ka ntila wun'wana na wun'wana.
6. Loko vadyondzi va heta hi ku hatlisa, va ta dirowa xifaniso kusuhi na rito rin'wanana rin'wana.

Ku kombisa





PHONICS: DBE WORKBOOK / MIMPFUMAWULO BUKU YA MINGHINGIRIKO YA DBE

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Xikombakombana xa mpfumawulo
- Tibuku ta Vadyondzi ta Minghingiriko ta DBE


Swileriso swa nomo:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku ku yingisela.
2. Byela mintlawana ya vadyondzi yo hambanahambana na hi un'we un'we ku hlaya mpfumawulo ka xikombakombana.
3. Vutisa vadyondzi ku vula marito man'wana lama sungulaka hi mpfumawulo.

Ku tsala:

1. Byela vadyondzi ku pfula tibuku ta minghingiriko ta vadyondzi ta DBE eka pheji ro lulama.
2. Vadyondzi a va si swi kota ku khoma pensele na pheni – va fanele va yingisela hi vukheta.
3. Hlamusela vadyondzi hi vukheta leswaku va ta tiva leswi va fanele ku swi endla.

CORE METHODOLOGIES



PHONICS: SPIDER WORDS / MIMPFUMAWULO MARITO YA PUMA

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Mpfumawulo wu tsariwe eka buloko exitsalelweni.


Swileriso swa nomo:


1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku ku yingisela.
2. Komba mpfumawulo exitsalelweni u vutisa vadyondzi vo hambana ku wu hlaya.
3. Byela vadyondzi va hlaya marito va tirhisa mpfumawulo (ku nga ha va ekusunguleni ka rito kumbe exikarhi ka rito).
4. Loko va karhi va hlaya rito, va kombi ku ri tsala tanihi rito ra puma, u tirhisa mpfumawulo lowu nga eka buloko.
5. Va kombi leswaku buloko i miri wa puma, mintila na marito swi fana na milenge ya puma.

Ku tsala:

1. Basisa xitsalelo u siya mpfumawulo lowu nga ka buloko.
2. Byela vadyondzi va pfula pheji ro basa etibukwini ta vona.
3. Vadyondzi va ta tsala siku na nhlokomhaka: Marito ya Puma, va ta khwatihata nhlokomhaka.
4. Vadyondzi va ta tsala marito ya mune marhendzela 'miri' wa puma ra vona. (Va ta tsala marito ya mune hikuva mapuma ma na milenge ya nhungu.)

Ku kombisa





PHONICS: SENTENCES / MIMPFUMAWULO: SWIVULWA

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Nongonoko wa marito ya mbitanelo ma tsariwe exitsalweni.

Swileriso swa nomo:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku yingisela.
2. Komba vadyondzi nongonoko wa marito ya mbitanelo lama nga tsariwa exitsalelweni.
3. Byela vadyondzi ku hlaya xivulwa lexi nga na rito ra mbitanelo.
4. Tsala xivulwa lexi nga helela exitsalweni, u komba leswaku xi sungula hi letere lerikulu xi helela hi hiko. Khwatihata rito ra mbitanelo eka xivulwa.
5. Byela vadyondzi leswaku va ta tsala swivulwa swinharhu ku fika ntlhanu leswi nga na marito ya mbitanelo.
6. Va vutisi loko va lava ku pfuniwa hi ku tsala man'wana ya marito eka swivulwa swa vona. Tsala marito lama exitsalelweni.

Ku tsala:


1. Byela vadyondzi ku pfula pheji ro basa etibukwini ta vona.
2. Vadyondzi va ta tsala siku na nhlokomhaka. Swivulwa swa mbitanelo va tlhela va khwatihata.
3. Vadyondzi va ta tsala swivulwa swinharhu ku fika ntlhanu leswi nga na swivulwa swa mbitanelo.
4. Eka Giredi 1, vadyondzi va ta tsala xivulwa xin'we.
5. Va ta khwatihata marito ya mbitanelo eka xivulwa xin'wana na xin'wana.

Ku kombisa

Swivulwa swa mbitanelo 21 Nyenyankulu 2016

1. Va manana va cina xibelana.
2. Sasekani wa cata.
3. Sesi wa cema u twa ku vava.
4. Ndzi cela goji.
5. Buti u copa xinyenyana.

CORE METHODOLOGIES



PHONICS: BUILDING AND BREAKING WORDS / MIMPFUMAWULO: KU AKA NA KU TSHOVELELA

Switirhisiwa lwesi lavekaka:

- Nongonoko wa marito ya mbitanelo matsariwile eka xitsalelo
- Sete ya mimpfumawulo ya maletere hi ntlawa (ma vekiwe ebegeni ya pulasitiki.)

Swileriso swa nomo:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku ku yingisela.
2. Nyika ntlawa wun'wana na wun'wana sete ya mimpfumawulo ya maletere hi bege ya pulasitiki.
3. Byela vadyondzi va tirha swin'we va siyerisana ku aka marito yo mbitanelo lama tsariweke exitsalelweni.
4. Sweswi, basisa xitsalelo u byela vadyondzi ku siyerisana ku aka marito ya vona va tirhisa marito ya mpfumawulo.
5. Loko va hetile ku aka marito, va ta matshovelela hi ku ma vula.
6. Fambafamba u pfuna vadyondzi laha swi faneleke.

Ku tsala:

1. Byela vadyondzi va pfula pheji ro basa etibukwini ta vona.
2. Vadyondzi va ta tsala siku na nhlokomhaka: Ku aka marito, va ta khwatihata nhlokomhaka.
3. Vadyondzi va ta tsala nongonoko wa mimpfumawulo ya marito lama va nga kota ku ma aka.

Ku kombisa





HANDWRITING: GRADE 1 - WRITING A NEW LETTER / NTIVONTSALO: GIREDI 1 – KU TSALA LETERE LERINTSHWA


Xiyaxiya: Hi hafu yo sungula ya Giredi 1, vadyondzi va dyondza maletere lamantsongo. Ku sukela exikarhi ka lembe, va dyondza marito lamakulu. Hi ku hela ka lembe, va fanele va kota ku tsala marito lamakulu na lamatsongo kahle.

Switirhisiwa leswi lavekaka:


- Xitsalelo xo basa na choko
- Chati ya Ntivontsalo
- Vadyondzi va tsala etibukwini leti nga na mapheji lama nga tsaleriwangiki nchumu kumbe mintila ya 17mm (hi nkarhi)
- A tsala hi khirayoni kumbe pensele (hi nkarhi)

Ku tilulamisela:

1. Lulamisa tibuku ta vadyondzi hi ndlela leyi landzelaka:
 - a. Hundzuluxa buku yi hingakanga.
 - b. Petsa pheji hi hafu u ri petsa hi hafu nakambe leswaku ri ta petseka kanharhu.



- c. Tsala letere lerintsongo eka khona ya le henhla ka voko ra ximatsi, ku suka ehenhla ku fika exikarhi ka pheji.
- d. Lulamisa maletere ya tidoto ku fana na lawa laha hansi:




CORE METHODOLOGIES

Swileriso swa nomo:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku yingisela.
2. Byela vadyondzi leswaku u ta va dyondzisa ku tsala mpfumawulo: a
3. Byela vadyondzi lava tsalaka hi voko ra ximatsi va khondla mavoko. Va ta dyondza matsalelo endzhakunyana.
 - a. Yima u fularhela vadyondzi, yimisa voko ra xinene, tsala letere emoyeni hi rintiho.
 - b. Loko u ri karhi u tsala, hlamusela vadyondzi leswi u nga le ku swi endleni.
 - c. Vuyelela maendlelo lama.
 - d. Vuyelela maendlelo lama kanharhu, vadyondzi lava tsalaka hi voko ra xinene va karhi va tsala na wena, va tirhisa rintiho ra sasankambana.
4. Loko ku ri na vadyondzi lava tsalaka hi voko ra ximatsi, endla leswi landzelaka:
5. Byela vadyondzi lava tsalaka hi voko ra xinene va khondla mavoko.
 - a. Yima u fularhela vadyondzi, yimisa voko ra ximatsi, tsala letere emoyeni hi rintiho.
 - b. Loko u ri karhi u tsala, hlamusela vadyondzi leswi u nga le ku swi endleni.
 - c. Vuyelela maendlelo lama kanharhu hi voko ra wena ra ximatsi kutani u pfumelela vadyondzi lava tsalaka hi voko ra ximatsi va kopela leswi u swi endleka.
6. Sweswi, byela vadyondzi ku tsala letere hi tintiho ta vona ku tsala etafuleni.
7. Xo hetelela, byela vadyondzi ku siyerisana ku tsala letere hi tintiho ta vona emihlaneni ya vona.

Ku tsala:

1. Lerisa vadyondzi va pfula tibuku ta vona.
2. Dyondzisa vadyondzi ku vekela rintiho ra sasankambana eku sunguleni ka letere lerikulu, va landzelerisa letere, va landzelela ndlela leyinene laha ri ya ka kona.
3. Leswi landzelaka, va kombi ku tsala letere exitsalelweni.
4. Byela vadyondzi va landzelerisa letere lerikulu ko hlayanyana, va tirhisa khirayoni.
5. Byela vadyondzi va landzelerisa ehenhla ka tidoto ta letere a , va tirhisa khirayoni.
6. Byela vadyondzi va tsala letere rin'we ra vona.
7. Fambafamba etililasini u languta loko vadyondzi va endle swona.
8. Loko vadyondzi va tsale letere kahle, va kombi ku siya ndhawu hi rintiho exikarhi ka maletere, va hetisa minxaxa ma maletere.
9. Loko ka ha ri na nkarhi, byela vadyondzi va ku yingisela.
10. Hi vukheta tsala rito exitsalelweni, u hlamusela loko u ri karhi u ri tsala.
11. Vadyondzi va ta kopa rito eka tibuku ta vona ta ku tsalela.



PHONICS: SPELLING TESTS / MIMPFUMAWULO: XIKAMBELWANA XA MBITANELO

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Khopi ya wena ya mbitanelo ya vhiki.
- Matsalelo ya mbitanelo matsariwe exitsalelweni.

Swileriso swa nomo:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku ku yingisela.
2. Dyondzisa vadyondzi ku endla pheji ra xikambelwana xa mbitanelo.
3. Va ta tsala nhlokomhaka: Xikambelo xa mbitanelo, na siku ehenhla ka pheji.
4. Va fanele va petsa pheji hi hafu, va tsala 1-5 eka ndzilakana, 6-10 ehansi xikarhi ka pheji.
5. Loko hinkwavo va lulamile, sungula xikambelwana.

Ku tsala:

1. Vulavula u twala nomboro 1, ku landzela rito ro sungula ra mbitanelo.
2. Vadyondzi va tsala rito ekusuhi ka nomboro 1.
3. Loko va tsandzeka ku tsala rito va ta vekela xitlhenguso ekusuhi na nomboro.
4. Emakumu ka 10 wa marito, hlayela vadyondzi xivulwa xa mbitanelo. Va fanele va tsala xivulwa hi ndlela leyi u xivulaka hi yona, va vekela swihikahato hinkwaswo.
5. Loko va ri karhi va tsala, vadyondzi va fanele va tirha va miyerile va nga languti ntirho wa un'wana.

Ku fungha:

- Loko xikambelwana xi herile, byela vadyondzi leswaku va ta fungha tibuku ta vona.
- Vafanele va tirhisa Khirayoni yo loteka leyi nga na muhlovo.
- Vula mpfumawulo wo sungula ka xikambelwana xa mbitanelo. Tsala rito exitsalelweni loko u ri karhi u ri vitana.
- Yana emahlweni hi ndlela yeleyo eka marito hinkwawo.
- Tsala xivulwa xa mbitanelo exitsalelweni, rito hi rito. Tsundzuxa vadyondzi hi mimpfumawulo loko ku ri na mimpfumawulo ya marito ku huma eka mavhiki leri nga hela.
- Byela vadyondzi va vekela gwaju loko rito ri ri rona, va vekela xihambano loko rito ri hoxekile.
- Tsala xivulwa xa mbitanelo exitsalelweni, rito hi rito. Tsundzuxa vadyondzi hi mimpfumawulo loko ku ri na mimpfumawulo ya marito ku huma eka mavhiki leri nga hela.
- Vadyondzi va fanele va tinyika maraka yin'we hi rito loko ri peletawe kahle.
- Swi ta ku nyika ntsengo wa 15 wa xikambelwana.
- Loko u hetile ku fungha, hlengeleta tibuku ta vadyondzi ku languta ku humelela ka vadyondzi.

CORE METHODOLOGIES

Ku kombisa

<u>Xikabelwana xa Mbitanelo</u>	<u>21 Nyenyankulu 2016</u>
1. cukumeta	2. cinca
3. copa	4. cakunya
5. cina	6. cela
7. cata	8. copeta
9. cema	10. cinamisa
<u>Xivulwa xa mbitanelo</u>	
Sasavona u cela timanga.	



HANDWRITING: DBE WORKBOOK / NTIVONTSALO: BUKU YA MINGHINGIRIKO YA DBE

Switirhisiwa leswi lavekaka

- Xitsalelo xo basa laha ku nga dirowiwa mintila.
- Chati ya Ntivontsalo.
- Tibuku ta minghingiriko ta vadyondzi ta DBE

1. Swileriso swa nomo:

2. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku ku yingisela.
3. U fanele u dirowa mintila ya ntivontsalo exitsalelweni.
4. Byela vadyondzi va yingisela hi vukheta loko u ri karhi u tsala letere/maletere exitsalelweni.

Ku tsala:

1. Byela vadyondzi ku pfula tibuku ta vona ta minghingiriko ta DBE eka pheji leri nga rona.
2. Hlamusela vadyondzi hi vukheta leswi va faneleke ku swi endla.
3. Byela vadyondzi ku sungula.

CORE METHODOLOGIES



READING: LOOK AND SAY WORDS / KU HLAYA: MARITO YA KU LANGUTA U VULA

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Swikombakombana swa mimpfumawulo
- Swifaniso kumbe swilo leswi hlamuselaka marito (loko swikohlengela)
- Mapheji ya vadyondzi yo hlaya

Swileriso swa nomo:

1. Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
2. Hlamusela vadyondzi leswaku u ta va hlayela xitori, va ta hlamula swivutiso hi xitori.
3. Loko hi nga se sungula ku hlaya, hi fanele ku dyondza marito mantshwa.
4. Khoma xikombakombana hi xin'we xin'we, u vula rito kambirhi, vadyondzi va langutile na ku yingisela.
5. Loko u ri na xifaniso xa nchumu kumbe nchumu lowunene, komba vadyondzi.
6. Laha swi nga fanela, vutisa vadyondzi loko va tiva leswi rito ri vulaka swona – va byeli va ku komba kumbe ku hlamusela.
7. Sweswi, vadyondzi va hlaya rito – vutisa tlilasi hinkwayo; mintlawo yo hambanahambana na mudyondzi hi wun'we wun'we ku hlaya rito.
8. Byela vadyondzi va languta xivumbeko na vulehi bya rito, na letere ro sungula. Va fanele va ringeta ku tsundzuka leswi rito ri nga hi xi swona. Va byeli va hlengela xifaniso xa rito hi mahlo ya vona.
9. Tivisa rito leri landzelaka hi maendlelo yo fana.
10. Yimisa marito mambirhi, byela vadyondzi vo hambanahambana ku ma hlaya.
11. Yisa emahlweni hi ndlela yoleyo ku fikela laha marito hinkwawo ya dyondzo ma helerile.
12. Endla marito hinkwawo nakambe.
13. Loko vadyondzi va tsandzeka marito man'wana, hlengela nkarhi eka wona.



READING: PHONIC DECODING / KU HLAYA: KU PELETA MPFUMAWULO

1. Ku peleta mpfumawulo i ku vula mpfumawulo hi marito.
2. Loko mudyondzi a hlaya, a tsandzeka ku hlaya a ya emahlweni, n'wi byeli a peleta rito.
3. Pfuna mudyondzi hi letere ro sungula ra mpfumawulo loko a tsandzeka.
4. Loko a vurile mimpfumawulo hinkwayo hi ku nonoka, n'wi byeli a vula mpfumawulo na kambe, a wu vula hi ku hatlisa.
5. Tirhisa voko ra wena ku komba mudyondzi leswaku u fanele a hlanganisa mimpfumawulo xikan'we ku fikela laha a twaka rito.
6. Ku kombisa
 - a. Mudyondzi wa tsandzeka ku hlaya 'cukumeta'
 - b. N'wi byeli a ri peleta.
 - c. N'wi nyiki mpfumawulo wo sungula, 'c'.
 - d. N'wi pfuni ku peleta rito hi ku nonoka: c....u....m....e....t....a
 - e. Kombela mudyondzi a ri peleta nakambe, hi ku hatlisa: c...u...k...m...e...t...a
 - f. Tirhisa voko ra wena ku komba mudyondzi leswaku u fanele a hlanganisa mimpfumawulo xikan'we, u n'wi byela ku ringeta ku peleta rito hi ku hatlisa: cu...ku...me...ta
 - g. Nakambe: cu..ku..me..ta
 - h. Rito: cukumeta
7. Tindlela tin'wana to pfuna ku hlaya mpfumawulo ti katsa:
 - a. Ku hlaya xiphemu xin'we xa rito, kutani va hlaya xiphemu lexin'wana.
 - b. Languta leswi, Ku kombisa cha-va
 - c. Ku pfuna vadyondzi ku tsema marito yo leha ma va mapeletwana.
8. Xiyaxiya: lebyi i vutshila byo karhata. Pfuneta vadyondzi ngopfu ro sungula, u lehisa mbilu u va nyika karhi wo tala ku titoloveta.

CORE METHODOLOGIES



READING: SHARED READING / KU HLAYA: KU HLAYA SWIN'WE

Leswi lavekaka:

- Makhadi ya swikombakombana ya marito yo languta u vula
- Tsalwa ro hlaya

Xiyaxiya:

- Ku hlaya hi ku avelana hi loko vahlayi hinkwavo va hlaya tsalwa rin'we. Ku nga ha va buku leyikulu, ku nga ha va tsalwa ro karhi ra ntolovelu, ku fana na Buku ya DBE.
- Xikongomelo xa ku hlaya hi ku avelana l'ku lava ku pfumelela vadyondzi ku va na ntokoto eka xitori tanihi muhlayi loyi a nga na ntokoto a faneleke.
- Leswi swi vula leswaku u fanele ku hlohlotela vadyondzi ku landzelela xitori, ku xi twisisa, na ku ehleketa hi vatlangi.
- Vadyondzi va ta kota ku dyondza ku hlaya, loko va karhi va ku twa u hlaya, va tlhela va vona marito eka pheji ra vona.
- U fanele u tirhisa ku hlaya hi ku avelana tanihi nkarhi wo dyondzisa vadyondzi ntivoririmi na ntivomarito. Endla leswi loko u karhi u hlangana na leswi eka tsalwa. KU KOMBA, u nga ha va hlamusela hi laha riendli ri cincaka ha kona ku komba nkarhi.
- U ta hetisa tidyondzo ta mune ta ku hlaya hi ku avelana vhiki rin'wana na rin'wana. Endla minghingiriko leyi eka tidyondzo leti ta mune:

DYONDZO 1: LOKO U NGA SI HLAYA

1. Endla leswaku vadyondzi va tshama ehansi leswaku va ta ku yingisela.
2. Dyondzisa vadyondzi ku hlaya marito ya makhadi ya swikombakombana.
3. Byela vadyondzi ku pfula tibuku ta vona ta DBE eka pheji ra leri nga lulama.
4. Byela vadyondzi ku languta nhlokomhaka ya xitori na swifaniso.
5. Byela vadyondzi ku bvumba leswaku xitori xi nga va xi vulavula hi yini hi ku languta nhlokomhaka na swifaniso.
6. Pfumelela vadyondzi ku kuma/komba marito lama nga eka makhadi ya swikombakombana eka ndzimana.

DYONDZO 2: KU HLAYA RO SUNGULA

1. Vuyelela marito ya ku languta u vula na vadyondzi.
2. Xo landzela, endla xikombisa hi ku hlaya eka vadyondzi hi ndlela yo lulama u hlayela ehenhla, loko vadyondzi va karhi va landzelela evukwini.
3. Hlaya hi ndlela ya kahle, u nga hlayi hi ku nonoka, naswona u nga hlayi hi rito ro yimbelela.
4. Loko u karhi u hlaya xitori, yima ku hlaya u vutisa swivutiso ku vona loko vadyondzi va twisisa tsalwa.
5. Emakumu ka tsalwa, nyika vadyondzi xinkarhana ku ehleketa hi tsalwa, kutani u va vutisa leswaku va ehleketa yini hi tsalwa. Ku kombisa xana u xi rhandzile xitori kumbe a wu xi rhandzanga? Hikokwalaho ka yini? I mani a lavaka ku ndzi byela?

DYONDZO 3: KU HLAYA RAVUMBIRHI

1. Hlayela xitori ehenhla nakambe, sweswi vadyondzi va ta hkaya na wena. Hlayela ehenhla nakambe, sweswi vadyondzi va ta hlaya na wena. Hlayela ehenhla naswona u hlaya kahle – u nga hlayeli vadyondzi hi ku nonoka.
2. Emakumu ka pheji kumbe xiyenge xin'wana na xin'wana, va na na nkanerisano ku hluvukisa ntivomarito, ntwisiso, vutshila byo peleta na xivumbeko xa tsalwa (ririmi, ku hikahata, sw. sw)
3. Hlaya tsalwa nakambe – sweswi, kuma mintlawe ya vadyondzi na vadyondzi hi un'we un'we ku hlayela ehenhla na wena. Vadyondzi lavan'wana hinkwavo va ta landzelela ebukwini.

DYONDZO 4: ENDZHAKU KO HLAYA

1. Eka dyondzo leyi, endla nghingiriko wa endzhaku ko hlaya.
2. U nga hetisa ntirho wa ntwisiso hi mbulavulo – swivutiso swi katsiwe eka nongonoko wo hlaya.
3. U nga vutisa vadyondzi ku hlamusela xitori hi mintlawe, kumbe va hlamusela munghana xitori.
4. U nga veka vadyondzi hi mintlawe u va byela ku endla ntlangu hi xiphemu xa xitori.
5. U nga va nyika na swivutiso swo tika leswi nga ta endla leswaku va kanerisana. Ku kombisa Xana swi kahle ku ri hi nga hlengeleta swilo leswi nga riki swa hina? Xana u ehleketa leswaku leswi swi nga va kahle rini, naswona hokokwalaho ka yini?
6. Loko u lava nghingiriko wo miyela, byela vadyondzi ku dirowa xivono kusuka eka xitori, va lebula na xifaniso, kumbe vatsala nhlokomhaka ya lexi va nga xi dirowa.

LESWI VA SWI TIVAKA:

- Tiyisisa leswaku ku hlaya hi ku avelana ku aka ntokota wa kahle eka vadyondzi.
- Vandhundhuzeli ku va va ringetile.
- Pfumelela vadyondzi ku tsakela xitori.
- Ku aka ku titsheмба i xiphemu xa nkoka eka ku dyondza ku hlaya.

CORE METHODOLOGIES



READING: GROUP GUIDED READING / KU HLAYA: KU HLAYA HI NTLAWA LOKU LETERIWAKA

Xiyaxiya:

- Ku hlaya hi ntlawa loku leteriwaka hi loko vadyondzi va hlayela mudyondzisi hi mintlawe leyintsongo.
- Xikongomelo xa ku hlaya hi ntlawa loku leteriwaka swi pfumelela mudyondzisi ku tirha na vadyondzi ku antswisa vutshila bya ku hlaya.
- Leswi swi vula leswaku u ta vekela vadyondzi hi MINTLAWA YA VUSWIKOTI – vadyondzi eka mintlawe va fanele vava na matimba na vuswikoti lebyi fanaka.
- Leswi swi vula leswaku loko u pfuna mudyondzi UN'WE, u pfuna hinkwavo.
- I swa nkoka ku tshama u karhi u pfuxeta na mintlawe leswaku vadyondzi va ringana na mintlawe ya vuswikoti.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Swikombakombana swa marito ya languta u hlaya
- Tsalwa ro hlaya
- Swivutiso swa xikambela ntwisiso swa nomo
- Buku ya ku rhekhodela ku hlela

Mbulavulo:

1. U fanele u swi tiva leswaku va wela eka ntlawa wihi wo hlaya – nyika ntlawa wun'wana na wun'wana vito.
2. Vitana ntlawa wu ta laha mintlawe yi hlayelaka kona. Ku fanele ku va na ndhawu etlilasini, laha u nga ta kota ku vona tlilasi hinkwayo.
3. Dyondzisa vadyondzi ku endla hi ku hatlisa loko va ta hlaya hi mintlawe, va ta na tibuku ta vona ta DBE.
4. Tshama hi xirhendzevutana na ntlawa.
5. Dyondzisa vadyondzi marito ya ku languta u hlaya.
6. Sweswi, byela vadyondzi va languta nhlokomhaka ya xitori na swifaniso, va bhvuma leswaku xitori xi vulavula hi yini.
7. Pfumelela vadyondzi ku hlaya va miyerile va ri voxe.
8. Sweswi, yingisela mudyondzi un'wana na un'wana a hlaya ndzimana, a hlayela ehenhla a ri yexe.
9. Sweswi, yingisela mudyondzi hi un'we un'we a hlaya ndzima, kumbe xiphemu xa ndzima, a ti hlayela a nga pfuniwanga.
10. Pfuna vadyondzi ku hluvukisa 'ku lwa na marito' ka vona, kumbe ku hlaya hi ku hatlisa. Ku kombisa
 - a. Xana wa swi twisisa?
 - b. Hi rihi rito leri nga twalaka ri ri rona eka xivulwa?
 - c. Languta xifaniso, xi vulavula hi yini?
 - d. Ku nga va rona rito ra kona, kambe languta mpfumawulo wo sungula nakambe.
 - e. Ringeta ku twarisa rito.
 - f. Languta rito hi vukheta – ri na swiphemu swimbirhi. Xiphemu xa vumbirhi i yini? Ina, dulu. Twarisa xiphemu xo sungula... du...lu. U nga hlaya rito hinkwaro? Dulu.
 - g. Wa ma tsundzuka marito lama hi nga ma endla? Languta mpfumawulo wo sungula. Twarisa

rito hinkwaro.

11. Loko vadyondzi va ri karhi va hlaya, tshikelela ngopfu ka vutshila bya ku hlaya. Va pfuni ku peleta mpfumawulo, ku tsundzuka marito ya ku languta u hlaya, ku antswisa vuswikoti bya ku hlaya kumbe ku hlaya hi vutikombisi.
12. Vutisa mudyondzi xivutiso xo hatlisa ku kambisisa loko a tswisisile xitori.
13. Bumabumela vadyondzi ka ku tinyiketela ka vona ku aka vutitshembi bya vona.
14. Endla tinotsi ta mahlelelo ya nkalamafundza/ ku asesa loku ngari ki ka xifumu hi ku humelela ka vadyondzi ka buku ya wena yo rhekhodela hlela mbuyelo.
15. Loko n'wana un'wana na un'wana a hlayile, vadyondzi va nga hlaya ndzima ravumbirhi. Va nga endla leswi hi ku hlaya ndzima nakambe va miyerile.
16. Kutani, vutisa vadyondzi swivutiso swa xikambelantwisiso, na swivutiso swo kanerisana ku hluvukisa ntivomarito, vuvulavuri na vuenti bya xikambelantwisiso xa ndzimana.
17. Tsundzuka: ku hlaya hi ku twisisa i swa nkoka swinene!

CORE METHODOLOGIES



READING: PAIRED AND INDEPENDENT READING / KU HLAYA: VA HLAYA VA RI VAMBIRHI / NA LOKO A RI YEXE

1. Ku hlaya hi vumbirhi na ku hlaya u ri wexe swi nga ha endliwa nkarhi wun'wana na wun'wana, loko vadyondzi va hetile ntirho wa vona, kumbe loko u ri na timinete to hlayanyana.
2. Ku engetela, dyondzisa vadyondzi ku hlaya hi vumbirhi kumbe ku hlaya a ri yexe loko u yingisele ku hlaya hi ntlawa. Loko va hetile ku tsala, va dyondzisi ku ya ti tekela buku va tihlayela kumbe va hlaya va miyerile kumbe na munghana.
3. Buku leyi yi nga hlayiwa hi ntlawa, Buku ya Minghingiriko ya DBE, kumbe buku yin'wana na yin'wana yo tsakisa leyi u nga yona u ta nyika vadyondzi va hlaya.
4. Veka tibuku to hambanahambana eka ndhawu yin'we, u dyondzisa vadyondzi ku ya va ya hlawula buku leyi va nga ta yi hlaya. U tlhela u va dyondzisa na ku yi vuyisela loko va hete ku yi hlaya.
5. Dyondzisa vadyondzi hi Maqhingha ya tintiho ta ntlhanu ku ma tirhisa loko va lava ku pfuniwa hi ku hlaya hi vumbirhi kumbe ku hlaya u ri wexe:
 - Tshugu: tshika rito u hlaya ku fika emakumu ka xivulwa
 - Rintiho ro sungula: languta xifaniso
 - Rintiho ra vumbirhi: languta rito ku vona loko swiphemu swin'wana swa rito swi tiviwa
 - Rintiho ra vumune: vutisa leswaku rito ri hlayiwa njhani kumbe ku twisisa nhlamuselo ya rona



READING: READ-ALOUDS / KU HLAYA: KU HLAYELA EHENHLA

1. A ku na nkarhi wa ximfumo lowu nga vekiwa wa ku hlayela ehenhla.
2. Ringeta ku kuma nkarhi wa ku hlayela ehenhla kwala sikwini. Swi nga ha endliwa ku nga si fika bureki kumbe ku nga si hela siku. Swi nga ha endliwa loko vadyondzi va karhi va dirowa swifaniso kumbe ku khalara.
3. Hlawula buku leti vadyondzi va nga ta tsakela ku yi yingisela, vatlangi vo tsakisa, xitori xo tsakisa kumbe misavu.
4. Tshamisa vadyondzi u nga si sungula ku hlaya, vadyondzisi ku yingisela va miyerile loko u karhi u hlaya.
5. Hlaya hi rito leri twalaka kahle.
6. Komba vadyondzi swifaniso loko u hlaya. Vadyondzi hinkwavo va fanele ku vona swifaniso.
7. Loko u karhi u hlaya, vutisa swivutiso kamba loko vadyondzi va swi twisisa. U nga rivali ku kongomisa na ku hangalasa swivutiso swa wena.
8. Emakumu ka xiphemu kumbe pheji, kanerisana na vadyondzi ku hluvukisa ntivomarito, ku peleta, vuvulavuri na vutshila byo hikahata.
9. Loko u hlaya xitori xo leha, ku nga heli nkarhi wo tala exikarhi ka ku hlaya. Hikuva a wu lavi leswaku vadyondzi va rivala hungu ra xitori.
10. Tirhisa nkarhi lowu ku hluvukisa rirhandzu ra switori na ku hlaya eka vadyondzi.

CORE METHODOLOGIES

LISTENING & SPEAKING: LESSONS TIDYONDZO TA KU YINGISELA NA KU VULAVULA

Nkarhi lowu nga vekiwa wa tidyondzo ta ku yingisela na ku vulavula wu cinciwile. Sweswi u na minkarhi leyi landzelaka ya tidyondzo leti:

Wavumune: 30 wa timinete

Wavuntlhanu: 15 wa timinete

U ta endla tidyondzo timbirhi eka mavhiki mambirhi. Tirhisa nkarhi lowu hi ndlela leyi:

Vhiki 1 Wavumune	5 wa timinete	Phostara ya Ntirho
	10 wa timinete	Leswi mudyondzi a swi ehleketeka – hlamusela nghingiriko wo hlela
	15 wa timinete	Yingisela vadyondzi va hetisa nghingiriko wo hlela
Vhiki 1 Wavuntlhanu	5 wa timinete	Swinsin'wana/ Tinsimu / Ntlangu
	10 wa timinete	Yingisela vadyondzi va hetisa nghingiriko wo hlela
Vhiki 2 Wavumune	5 wa timinete	Phostara ya ntirho
	25 wa timinete	Yingisela vadyondzi va hetisa nghingiriko wo hlela
Vhiki 2 Wavuntlhanu	5 wa timinete	Swinsin'wana / Risimu/ Ntlangu
	10 wa timinete	Yingisela vadyondzi loko va hetisa nghingiriko wo hlela

U na timinete ta 60 ku yingisela vadyondzi va hetisa nghingiriko wo hlela.

Ringeta ku tirhisa vutumbuluxi na ku yingisela mudyondzi wo tlula wun'we hi nkarhi loko swi koteka. Nakambe, tirhisa nkarhi lowu nga kona loko vadyondzi va tirha va ri voxe ku yingisela vadyondzo vo hlayanya.



LISTENING & SPEAKING: POSTERS / KU YINGISELA NA KU VULAVULA: PHOSITARA

Xiyaxiya:

- U ta sungula hi phositara ya nghingiriko timinete ta 10 to sungula ta dyondzo ya Ravumune.
- Vhiki rin'we, u ta vulavula hi phositara.
- Vhiki leri landzelaka, u ta dyondzisa vadyondzi ntivomarito mantshwa yo huma ka phositara.

Switirhisiwa leswi lavekaka

- Phositara leyi faneleke
- Nongonoko wa swivutiso swo kanerisana/ ntivomarito/ Swileriso

Ku tilulamisela minghingiriko hinkwayo ya phositara:

1. Lulamisa tlilasi hi ndlela leyi vadyondzi va nga ta kota ku famba ku ya vona phositara.
2. Hi vukheta veka phositara laha yi nga ta vonaka.
3. Vita vadyondzi va ta tshama ekhabetini va miyerile. Yimbelela risimu kumbe ku tlanga ntlangu leswaku vadyondzi va ta ta hi ku hatlisa va miyerile.

Ku kanerisana hi phositara:

1. Byela vadyondzi va languta phositara hi vukheta.
2. Va hlamuseli leswaku u ta va vutisa xivutiso, loko va kota ku hlamula, va yimisa mavoko.
3. Vutisa swivutiso vadyondzi vo hambana va fanele va hlamula.
4. Minkarhi hinkwayo hlamula tihlamulo ta vadyondzi. Loko va hlamurile swona, vandhundhuzeli. Loko nhlamulo yi nga ri yona, va byeli, u vutisa nakambe, vutisa swivutiso leswi nga ta endla leswaku va fikelela eka hlamulo leyi ku nga yona. Vutisa mudyondzi un'wana.
5. Kongomisa swivutiso swa wena. Leswi swi vula leswaku u fanele ku vutisa vadyondzi vo karhi ku hlamula swivutiso.
6. Ava swivutiso swa wena. Leswi swi vula leswaku u fanele u hangalasa swivutiso etlilasini. – vutisa vadyondzi vo hambanahambana ku hlamula swivutiso.
7. Eka swivutiso swo pfaleka, byela vadyondzi va tirha hi va mbirhi mbirhi. Vutisa xivutiso kutani u byela vadyondzi va kana nhlamulo na munghana wa vona.
8. Kutani, tshamisa vadyondzi u kombela u kombela vambirhi kumbe mune hi vambirhi mbirhi ku avelana nhlamulo ya vona na tlilasi.
9. Va hlamuseli leswaku eka swivutiso swo pfuleka, a ku na nhlamulo yin'we leyi nga yona. Vadyondzi va fanele va ringeta ku nyika xivangelo xa nhlamulo ya vona.

Phositara ya Ntivo-marito:

1. Lunghisa nongonoko wa ntivo- marito.
2. Byela vadyondzi va languta phositara hi vukheta.
3. Byela vadyondzi leswaku u ta vula rito, u lava un'wana a ku komba rito ka phositara.
4. Vula rito ro sungula u pfumelela n'wana un'we kumbe vambirhi ku ku komba rito ka phositara.
5. Sweswi, vutisa tlilasi loko va nga kota ku hlamusela leswi rito ri vulaka swona. Pfumelela mudyondzi un'we kumbe vambirhi va hlamula.
6. Xo hetelela, byela vadyondzi va tirha hi vambirhi mbirhi ku tirhisa rito ka xivulwa. Va nyiki nkarhi va burisana, u va kombela va avelana hi swivulwa swa vona.
7. Komba vadyondzi ku tsala rito hi ku ri tsala eka xitsalelo.
8. Yisa emahlweni marito hinkwawo lama nga ka nongonoko hi ndlela leyi fanaka.

CORE METHODOLOGIES



LISTENING & SPEAKING: GAMES, SONGS, RHYMES / KU YINGISELA NA KU VULAVULA: MINTLANGU/ TINSIMU/TIRHAYIMI

Xiyaxiya:

- U ta tlanga ntlangu/ risimu/rhayimi/ ka nghingiriko ka timinete ta 10 to sungula hi Wavuntlhanu.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Risimu, ntlangu kumbe rhayimi leyi u yi hlawuleke

Ku tilulamisela minghingiriko hinkwayo:

Byela vadyondzi va tshama ehansi va miyerile eka madesika ya vona kumbe ka ndhawu leyi nga pfuleka, ku ya hi nghingiriko.

TINSIMU/TIRHAYIMI

1. Dyondzisa vadyondzi ku yimbelela tinsimu kumbe tirhayimi.
2. Ringeta ku hlawula tinsimu kumbe tirhayimi leti nga ta endla leswaku va kombisa swiendlo. Lerisa vadyondzi ku hlengeleta ndhawu va kombisa swiendlo.
3. Lerisa vadyondzi ku tiphina hi vunandzi na ririmi ra tinsimu na tirhayimi – kombetela mimpfumawulo leyi vuyeleriwaka, yo hatlisa kumbe yo nonoka, na swin'wana swo tsakisa hi tinsimu kumbe tirhayimi.
4. Maqhingha ya kahle i ku dyondzisa vadyondzi tinsimu kumbe tirhayimi leswi nga ta va xiphemu xa leswi va swi endleka etlilasini. KU KOMBA, 'Leyi i ndlela leyi hi pfallaka hi yona tibuku ta hina, a hi pfaleni tibuku ta hina, a hi pfaleni tibuku ta hina. Leyi i ndlela leyi hi pfallaka hi yona tibuku ta hina, loko hi hetile ntirho wa hina.'

MINTLANGU

1. Tlanga ntlangu na vadyondzi lowu khutazaka ku hluvuka ka ririmi hi ndlela yo nyanyula.
2. Hlamusela hi vukheta milawu ya ntlangu leswaku vadyondzi va twisisa leswi u nga ta swi langutela ka vona.
3. U nga tlanga ntlangu hi ririmi ra wena, KUMBE wun'we wa mintlangu leyi landzelaka:

Wisani u ri

- Vadyondzi va kopa maendlelo ya mudyondzisi loko a ku 'Wisani u ri endlla leswi' a endla xiendlo.
- Vadyondzi va nga kopi xiendlo xa mudyondzisi loko a ku 'Endla leswi' a endla xiendlo.
- Loko mudyondzi a fambafamba loko mudyondzisi a ku 'Endla leswi' wa huma eka ntlangu.

Ndzi ye evhengeleni ku ya xava ...

- Lulamisa vadyondzi va va ka xirhendzevutana xa vadyondzi va 10.
- Hlawula murhangeri wa ntlawa – n'wana loyi a tsundzukaka swilo na vutshila bya vurhageri.
- Tsundzuxa vadyondzi hi swilo hinkwaswo leswi va swivoneke ka phositara. Va byeli leswaku va ta ya tlanga ntlangu wa ku xava hi phositara.
- Murhangeri wa ntlawa u fanele a vula leswaku u xave xilo xin'we. Ku kombisa 'Ndzi ye evhengeleni ku ya xava xiluva.'
- Munhu loyi a nga kusuhi na murhangeri u fanele a vula leswaku u xave swilo swimbirhi. Ku kombisa 'Ndzi yile evhengeleni ndzi xave xiluva na kwembe.'

CORE METHODOLOGIES

- Loyi a landzelaka u fanele a vula leswaku u xave swilo swinharhu Ku kombisa Ndzi ye evhengeleni ndzi xave xiluva, kwembe na xigqhoko.'
- Loko un'wana ka ntlawa a rivala xilo, u ta huma ka ntlangu.
- Yisa emahlweni ku fika laha ku salaka munhu un'we. Munhu loyi a saleke hi yena muhluri.

Swivutiso swa 20

- Tlanga ntlangu lowu na tlilasi hinkwayo. Mudyondzisi u ta fambisa ntlangu.
- Endla munhu un'we a va loyi a nga ta 'ehleketaka'. Muehleketi u ehleketa hi munhu, ndhawu kumbe nchumu (lowu tiviwaka hi vanhu hinkwavo).
- Vadyondzi van'wana va fanele va vutisa swivutiso ku ringeta ku bvumba nchumu lowu, muehleketi u ta hlamula ntsena 'ina' kumbe 'ee'.
- Vanhu lava bvumbaka va fanele va ringeta ku vula munhu, ndhawu kumbe xilo hi ku bhvumba ka 20.
- Munhu loyi a bvumbaka swona u va muehleketi la landzelaka.

CORE METHODOLOGIES



LISTENING & SPEAKING: ASSESSMENT ACTIVITIES / KU YINGISELA NA KU VULAVULA: MINGHINGIRIKO YO HLELA

Xiyaxiya:

- Ka mavhiki mambirhi man'wana na man'wana u ta endla nghingiriko wo hlela na vadyondzi.
- Leswi swi vula leswaku u na 4 wa tidyondzo ku yingisela mudyondzi un'wana na un'wana etlilasini loko a endla nghingiriko.
- Hambi loko dyondzo yin'wana na yin'wana yi hambanile, ku na vutitloveti lebyi u faneleke ku byi landzelela. Swi longoloxiwe laha hansi:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku ku yingisela.

2. Byela vadyondzi leswi u nga ta swi endla eka dyondzo leyi. Xik: Namuntlha, hi ta dyondza hi leswi nga tshama swi hi humelela.

3. Sungula hi ku kombisa leswi eka vadyondzi, tanihi hi le ka tidyondzo ta ku tsala.

Vula:

- Hmm, ndzi nga vulavula hi yini? (Pfala mahlo u endla onge wa eheketa.)
- Ndza swi tiva! Ndzi ta ku byela hi siku leri ndzi nga ya emavhengeleni hi Mugghivela.
- Ndzi ta ku byela leswi nga sungula swi humelela, leswi nga landzela, na leswi nga humelela endzhaku.
- Xo sungula, ndzi khandziyile thekisi na manana hi ya edorobeni hi Mugghivela namixo.
- Xo landzela, hi ye evhengeleni ra tintangu manana a ndzi xavela tintangu letintshwa. I mateki yo basa ya Adidas, ndza ma rhandza!
- Xo hetelela, manana u ndzi xaverile xo nwa xa khokhu na phayi. Hi tshame ephakeni hi dya.

4. Sweswi, hlamusela vadyondzi hi ntirho lowu landzelaka.

Vula:

- Sweswi u ta ehleketa hi leswi nga tshama swi ku humelela.
- U ta ndzi byela swilo swinharhu.
- U ta ndzi byela leswi nga humelela ro sungula.
- U ta ndzi byela leswi nga landzela.
- U ta ndzi byela leswi nga hetelela.

5. Kutani, nyika vadyondzi tindlela ta ku va pfuneta ku aka vutshila bya ku vulavula.

Ku kombisa

- Ringeta ku yima u nga tshukunyuki loko u vulavula.
- Tiva leswi u nga ta swi vulavula – u nga endli 'ummm' kumbe 'aaahhh'.
- Vulavula u twala, hi rito ro basa, u vulavulela ehenhla.

6. Xo hetelela, byela vadyondzi loko ku ri karhi wa ku vulavula na wena.

Ku kombisa


- Ndzi lava hinkwenu ka n'wina mi vuyela ematafuleni ya n'wina, mi yisa emahlweni ntirho wa n'wina wo tsala.
- Kutani, ndzi ta mi vitana mi ta etafuleni ra mina, hi un'we un'we.
- Mudyondzi un'wana na un'wana u ta va na nkarhi wa yena, ku ndzi byela hi leswi nga tshama swi n'wi humelela.
- Tsundzuka ku tirha u miyerile.

Endla dyondzo leyi yi va ntokoto lowunene wa vadyondzi. Va ndhundhuzeli loko va ringeta. Aka vutitshembi na vuswikoti bya vona ku endlela ku vona leswaku leswi va swivulaka i swa nkoka.

WRITING STRATEGIES

PROCESS WRITING AND WRITING STRATEGIES MAENDLELO YO TSALA NA MAQHINGHA YO TSALA

Ku sukela ka Giredi yo Sungula, hi dyondzisa vadyondzi leswaku ku tsala i maendlelo lama ya ka emahlweni. Laha ehansi nkatsakanyo wa maendleo lama nga helela:



Mudyondzisi u ta kombisa maendlelo kumbe ntirho eka tlilasi.

Loko vadyondzi va twisise ntirho, va fanele ku pulana leswi va nga ta tsala hi swona.

Loko va hetile ku ehleketa va teke na swiboho, vadyondzi va ta tirhisa tipulani ta vona ku tsala mpfampfarhuta.

Loko va tsarile mpfampfarhuto, va ta wu hlela, kumbe va kombela un'wana a hlela. Leswi l ku hlela ntirho wa wena hi wexe kumbe ku hlela hi munghana.

Vatsari va tsala nakambe tsalwa ra vona ro hetelela kutani va nyika xiviko hi ntirho wa vona.

1. Eka NECT, ku na **MAQHINGHA YO TSALA** lama ma tirhisiwaka nkarhi na nkarhi.
2. Hi lava vadyondzi va tirhisa Maqhingha lawa hi **voxe**.
3. Hi tirhisa Maqhingha ku ringeta ku **endla vadyondzi va titwa va titshemba** leswaku va nga tsala.
4. Hi komba vadyondzi leswaku ku na **nongonoko wa magoza** lama va faneleke ku ma landzelela minkarhi hinkwayo loko va tsala.
5. Hi dyondzisa vadyondzi leswaku **loko va landzelela magoza lama**, va ta tsala kahle!
6. **Hlaya** maqhingha lama landzelaka:



TEACHERS MODEL WRITING FIRST / VADYONDZISI VA SUNGULA HI KU KOMBISA KU TSALA

1. Mudyondzisi u fanele a kombisa ntirho lowu etlilasini – u fanele ku komba tlilasi leswi a nga ta swi endla.
2. Leswi swi ta pfuna vadyondzi eka ntirho lowu va faneleke ku wu endla.
3. Mudyondzisi u fanele ku nyika vito eka maqhingha yo tsala man'wana na man'wana lama a nga matirhisa loko a karhi a kombisa ntirho eka vadyondzi.



WRITERS THINK BEFORE THEY WRITE / VATSARI VA EHLEKETA VA NGA SI TSALA

1. Ku tsala i xiendlo xo veka miehleketo ya munhu ephepheni.
2. Leswi swi vula leswaku vatsari va fanele ku ehleketa ku sungula na ku hlengeleta xiboho hi leswi va nga ta tsala hi swona loko va nga si sungula ku tsala.
3. Leswi swi vula leswaku a ku na 'tinhlamulo' to lulama kumbe leti nga hoxeka loko ku tsariwa – mutsari un'wana na un'wana u fanele ku ta miehleketo ya yena loko swi ta eka ku tsala.



WRITERS WRITE WHAT THEY KNOW / VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA

1. Vatsari va fanele va hlohleteriwa ku tsala hi vutomi bya vona na leswi nga va humelela, leswi swi endla leswaku va va vatsari vo antswa.
2. Vadyondzi va fanele ku dyondzisiwa leswaku vutomi bya vona i bya nkoka naswona swi fanerile ku ri va tsala hi swona.

WRITING STRATEGIES



WRITERS ZOOM IN TO SMALLER MOMENTS / VATSARI VA LANGUTA SWILO LESWINTSONGO

1. Vatsari va fanele ku hlohloteriwa leswaku va nga tsali switori swo hlangana hlangana.
2. Va fanele, ku hlohleteriwa ku hlawula swiphemu swo koma swa xitori ku tsala hi swona hi vuxokoxoko.
3. Vatsari va nga kota ku swi lawula, swi endla leswaku va va vatsari lava nga ta humelela.



WRITERS PLAN BEFORE THEY WRITE / VATSARI VA PULANA VA NGA SI TSALA

1. Loko hinkwaswo swi KOMBISIWILE eka vadyondzi, i nkarhi wa vona wo sungula maendlelo lama.
2. Ku tsala kahle ka pulaniwa.
3. Maendlelo ya ku pulana ma katsa: ku tsala nongonoko, ku hetisa mepe wa miehleketo, ku hlamula swivutiso, kumbe ku endla chati yo khuluka.



WRITERS DRAW A LINE FOR EACH WORD / VATSARI VA DIROWA NTILA EKA RITO RIN'WANA NA RIN'WANA

1. Vadyondzi va ta hlengeleta xiboho hi xivulwa lexi va lavaka ku xi tsala, va ta vulela ehenhla.
2. Vatsari va ta hlayela marito lama nga eka xivulwa, va ta dirowa ntila ku yimela rito rin'wana na rin'wana.
3. Mintila yi ta dirowiwa ku suka eximatsini ku ya exineneni na ku suka ehenhla ku ya ehansi.
4. Mintila yi ta ringana na ku leha ka marito.
5. Ku fanele ku siyiwa ndhawu exikarhi ka marito.
6. Emakumu ka xivulwa, mutsari u ta vekela hiko.
7. Dirowa ntila endhawini, mudyondzi u ta tatisa marito lama a ma tivaka, kumbe a ringeta ku tsala mimpfumawulo yo sungula ya rito va nga si kombela ku pfuniwa.



WRITERS USE RESOURCES TO WRITE WORDS / VATSARI VA TIRHISA SWITIRHISIWA KU TSALA

1. Vatsari va fanele ku dyondzisiwa leswaku a va fanelanga ku byela mudyondzi ku tsala marito lama va nga ma tiveki.
2. Va ta sungula hi ku tirhisa switirhisiwa ku ringeta ku tsala marito: marito lama nga ekhumbhini; marito eka dikixinari; tibuku tin'wana; nongonoko wa marito yo mbitanelo; na vadyondzikuloni.



WRITERS SAY WORDS SLOWLY LIKE A TORTOISE / VADYONDZI VA VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE

1. Dyondzisa vadyondzi ku vula rito leri va nga ri tiveki hi ku nonoka, ku kuma mimpfumawulo yo hambana.
2. Loko va twa mpfumawulo, va ta wu tsala hansi.
3. Na loko va nga ri peleti kahle rito, laha hi laha va nga ta sungula kona ku tsala marito lama va nga ma tiveki.
4. KU KOMBA, dyondzisa vadyondzi ku tsala marito yo hambana. Mudyondzisi u ta vadyondzisa na mapeletele yo lulama.



WRITERS ADD DETAILS / VATSARI VA HOXA VUXOKOXOKO

1. Hi minkarhi yo hambana eka xitori, vadyondzi va ta languta loko swi fanerile ku hoxa vuxokoxoko.
2. Vuxokoxoko byi endla ku tsala swi tsakisa.
3. Vuxokoxoko lebyi ku nga va byo hlamusela, ku fana na rihlawuri kumbe riengeteri.
4. Lava va ha sungulaka ku tsala va hoxa vuxokoxoko byo tala eka leswi va swi dirowaka.

WRITING STRATEGIES



WRITERS READ WHAT THEY WRITE / VATSARI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA

1. Dyondzisa vatsari ku hlayela ehenhla leswi va nga swi tsala.
2. Loko va endla, va ta languta loko va nga siyanga marito.
3. Va ta ringeta na ku ahlula loko rito ri lulamile.
4. Vatsari va ta hlayela ehenhla kumbe munghana wa vona.
5. Ku va na vahlaleri (vadyondzikuloni) eku tsaleni ka vona swi nyika ku tsala nhlamuselo yo tiya.



WRITERS SELF-EDIT / VATSARI VA TIHLELA

1. Vatsari va ta tirhisa maendlelo lama nga setiwa na ku hlela nongonoko wo languta ku hlela ntirho wa vona.
2. Nongonoko wo languta wu ta hlamuseriwa hi vukheta eka vatsari.
3. Vatsari va ta dyondzisa ku lulamisa swihoxo loko swi ri kona.



WRITERS PEER EDIT / VATSARI VA HLELA MUNGHANA

1. Vadyondzi va ta cincana ntirho na munghana, va ta hlela mintirho ya vona va tirhisa nongonoko wo languta lowu va nga nyikiwa.
2. Xo sungula, hlamusela nongonoko wa languta hi vukheta.
3. Sweswi, hlamusela ndlela leyi vanghana va nga ta lulamisa hi yona swihoxo loko swi ri kona.
4. Vadyondzi va ta endla swilo hinkwaswo leswi nga eka nongonoko wo languta.



WRITERS REWRITE THE FINAL TEXT / VATSARI VA TSALA TSALWA RO HETELELA

1. Loko vuxokoxoko byi hoxiwile va tthele va lulamisa, vadyondzi va ta tsala tsalwa nakambe.
2. Dyondzisa vadyondzi ku tinyungubyisa hi ntirho wa vona, va wu tsala nakambe wu basa na hi vukheta.



TEACHERS AND WRITERS ENCOURAGE WRITERS / VADYONDZISI NA VATSARI VA HLOHLERISA VATSARI

1. Xiphemu lexikulu xa ku va va vatsari i ku hluvukisa ku titsheмба.
2. Vadyondzisi a va nge nyumisi kumbe ku hlekisa hi vatsari.
3. Vadyondzi va fanele va dyondzisiwa ku seketelana na ku hlohletela vanghana va vona – ku fanele ku van a moya wa ku rhandzana etlilasini.



WRITERS TURN AND TALK / VATSARI VA HUNDZULUKA VA VULAVULA

1. Mutsari u fanele ku hundzuluka eka munghana va vulavula hi leswi va nga eku swi endleni.
2. Vatsari va fanele va dyondzisiwa ku nyikana nkarhi wo vulavula.
3. U nga byela vadyondzi ku languta swo karhi eka munghana, ku fana na: byela munghana leswi u nga ta tsala hi swona.

WRITING STRATEGIES



THUMBS UP, THUMBS DOWN / KHUDZU HENHLA, KHUDZU HANSI

1. Mutsari u fanele ku jikela eka munghana va vulavula hi leswi va nga eku swi endleni.
2. Vatsari va fanele va dyondzisiwa ku nyikana nkarhi wo vulavula.
3. U nga byela vadyondzi ku languta swo karhi eka munghana, ku fana na: byela munghana leswi u nga ta tsala hi swona.



HOLD MINI CONFERENCES / KHOMA TINHLENGETANO LETINTSONGO

1. Mudyondzisi u ya eka mintlawwa ya vadyondzi a khoma tinhlengenetano letintsongo ku kamba leswi va nga swi endla, na ku nyika mavonelo.
2. Vadyondzi hinkwavo eka ntlawa va yingisela va na ku nyika mavonelo.
3. Vadyondzi va dyondza hi ku yingiselana, na ku yingisela mudyondzisi loko a nyika vadyondzi van'wana mbuyelo.



WRITERS USE THEIR MEMORIES TO WRITE WORDS VATSARI VA TIRHISA LESWI VA SWI TSUNDZUKAKA KU TSALA MARITO

1. Mudyondzisi u ya eka mintlawwa ya vadyondzi a khoma tinhlengenetano letintsongo ku kamba leswi va nga swi endla, na ku nyika mavonelo.
2. Vadyondzi hinkwavo eka ntlawa va yingisela va na ku nyika mavonelo.
3. Vadyondzi va dyondza hi ku yingiselana, na ku yingisela mudyondzisi loko a nyika vadyondzi van'wana mbuyelo.

WEEK 1

ORIENTATION

PROGRAMME

Nine-tenths of
education is
encouragement.
Anatole France

WEEK 1

ORIENTATION PROGRAMME



Morning Oral Work

Tirhisa karhi lowu ku dyondza mavito ya vadyondzi etlilasini ya wena, na vadyondzi ku dyondza mavito ya vadyondzi van'wana.

1. Komba mudyondzi wun'we.
2. Mudyondzi u fanele ku yima a ba mavoko ka vito ra yena.
3. Pfuno vadyondzi ku ba mavoko ka mapeletwana ka mavito ya vona. (Mudyondzi a ba mavoko ka MAPELETWANA ra vito ra yena, ku fana: Vo-na-ni)
4. Vadyondzi hinkwavo va ba mavoko ka mapeletwana ya mavito ya vona. (Vadyondzi va ba mavoko ka MAPELETWANA ya mavito ya vona, ku fana: Vo-na-ni)
5. VUYELELA NA 8-12 wa vadyondzi.
6. Endla leswaku mudyondzi un'wana na un'wana u kuma karhi KAN'WE exikarhi ka vhiki.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Endla NTOLOVELO WA KU PHAKELA TIBUKU etlilasini. U fanele ku ehleketa hi:

- Tibuku u ta ti veka kwihi?
 - Tibuku u ta ti veka njhani? (Hi ringanyeta leswaku u nga paka tibuku hi MINTLAWA kumbe NXAXA, swa olova na ku hatlisa ku phakela.)
 - Xana u ta phakela tibuku rini xikarhi ka dyondzo? (Ekusunguleni ka dyondzo, kumbe endzhaku ka KU KOMBISA)
 - Xana u ta phakela tibuku njhani? (Hi ringanyeta leswaku u hlawula VA PFUNI VA TIBUKU lava nga ta nyika tibuku hi mintlawe)
 - Xana u ta HLENGELETA tibuku njhani?
1. Namuntlha, HLAWULA VALANGUTI VA TIBUKU
 2. Titoloveti ku PHAKELA TIBUKU
 3. Lerisa vadyondzi ku pfula PHEJI RO SUNGULA
 4. LERINTSHWA hi ku HATLISA va tsala siku
 5. Titoloveti ku HLENGELETA TIBUKU.



Group Guided Reading

15 min



Hi nkarhi lowu, u fanele ku dyondzisa vadyondzi leswi va nga ta swi endla loko mudyondzisi a ri karhi a tirha na ntlawa LOWUTSONGO. Vadyondzi va tirha va MIYERILE. Va fanele va ya emahlweni va tirha. Loko va ri na xivutiso hi swin'wana, va endla leswi va nga ta swi kota, va ba XIRHENDZEVUTANA ka xiphemu lexi va nga na xivutiso. U fanele u tirhisa nkarhi lowu ku dyondzisa vadyondzi leswi va nga swi endlaka loko va HETILE. Vadyondzi a va fanelanga ku tshama va nga tirhi. Va nga:

- Endla ku tsala LOKU NTSHUNXIWEKE.
- Va nga hlawula buku ka KHONA YO HLAYA.
- Va nga hlaya kumbe ku endla nghingiriko ka DBE BUKU YO TIRHELA

Emahlweni ka nghingiriko, u fanele u endla leswaku vadyondzi hinkwavo va na MAVITO ya vona ma tsariwile laha va nga ta ma vona. Ku nga va mahlweni ka tibuku ta vadyondzi, matsariwile endzeni ka tibuku kumbe ka xiphemu xa pheji. Vadyondzi vo tala a va nga swikoti ku tsala mavito ya vona, va nga kopa ka nghingiriko lowu.

1. Hlamusela leswaku namuntlha, u ta tirha hi ntlawa lowutsongo.
2. Loko u ri karhi u tirha, vadyondzi va ta tirha va miyerile na swona va ri voxe.
3. Hlamusela vadyondzi leswaku va ta tsala MAVITO ya vona.
4. Hlamusela vadyondzi leswaku va ta tsala mavito ya vona ka nharhu.
5. HLAMUSELA leswi vadyondzi va faneleke ku swi endla loko va HATLA VA HETA.
6. NYIKA VADYONDZI TIBUKU.
7. Loko vadyondzi va tirha, endla HLELA NTLAWA LOWUTSONGO.

Vhiki leri landzelaka, u ta veka vadyondzi hi MINTLAWA LEYITSONGO YO HLAYA ku ya hi vuswikoti bya vona. Vhiki leri, u fanele ku hlela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. Hambanisa vadyondzi hi 5 wa mintlawe yo ringana u hlela NTLAWA WUN'WE HI SIKU.

1. HLELA NTLAWA LOWUTSONGO wa VADYONDZI u tirhisa maletere ya mimpfumawulo na KHUME WA MARITO LAWA MATIRHISIWAKA MINKARHI HINKWAYO: nga, ndzi, na, hi, ya, hi, ta, va
2. Lerisa vadyondzi va pfula ka MALETERE ENDZENI KA XISIRHELELO ka DBE BUKU YO TIRHELA 1.
3. Vitana mudyondzi wun'wana na wun'wana. Komba ka 10 wa maletere ka ti alifabeti.
4. Vutisa vadyondzi ku komba mpfumawulo lowu letere wu ri endlaka.

5. Komba vadyondzi 5 wa marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.
6. Byela mudyondzi ku hlaya marito.
7. PIMA VADYONDZI KU KOTA KU HLAYA U TIRHISA RHUBIRIKI LEYI LANDZELAKA:

Mudyondzi a nga tivi letere ra mpfumawulo kumbe marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere matsongo ya mpfumawulo. Mudyondzi a nga koti ku tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva man'wana ya maletere matsongo ya mpfumawulo. Mudyondzi a nga koti ku tiva marito yo tala lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere ya mpfumawulo KUMBE Mudyondzi u tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere yo tala mpfumawulo. Mudyondzi u tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.
Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 1	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 2	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 3	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 4	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 5



Handwriting

30 min

1. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va ta tidirowa hi siku ro sungula exikolweni.
2. Tirhisa KU KOMBISA ku tidirowa hi siku ro sungula exikolweni.
3. Nyika vadyondzi tibuku.
4. Nyika mudyondzi 5 wa timete ku tidirowa.
5. Hlamusela leswaku vadyondzi VA TSALA MINKARHI HINKWAYO.
6. Loko vadyondzi va hetile, va nga engetela swifaniso na swivulwa swo tala!
7. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA va VULAVULA. Byela vadyondzi va hlamusela munghana leswi a nga swidirowa.
8. Byela vadyondzi va ta tshama hi NTLAWA WO HELELA.
9. Vitana vadyondzi va ku byela leswi MUNGHANA a nga n'wi byela swona.
10. Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi ku TIRHA minkarhi hinkwayo, ku tirha va ri voxo na ku HUNDZULUKA VA VULAVULA.

**Shared Reading**

15 min

Tsala swivulwa leswi landzelaka ka xitsalelo:

Eka Vadyondzi,

Vito ra mina i (TSALA VITO RA WENA).

1. Byela mudyondzi wun'we ku ta komba RITO RO SUNGULA leri nga ka xitsalelo.
2. Hlaya: Eka Vadyondzi,
3. Byela mudyondzi wun'we ku ta komba rito leri LANDZELAKA va faneleke ku ri hlaya.
4. Lerisa vadyondzi ku YINGISELA. Hlaya swivulwa kahle.
5. Lerisa vadyondzi ku hlaya swivulwa NA WENA.

**Read Aloud**

- Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi leswi va faneleke ku swi endla hi karhi wo hlaya swin'we. Loko vadyondzi va ta ka tapita ku ta hlaya swin'we, va dyondzisi ndlela leyi u lavaka va tshama hi yona ka tapita, ku fana: ku khondla milenge, veka mavoko marhumbyini, va langutisa mudyondzisi.
 - Loko vadyondzi va tshama ka madesika ya vona, hlamusela leswaku a va nga tirhisi tipensele kumbe tibuku. Va fanele ku yingisela va miyerile, mavoko ya vona ma ri ehenhla ka tafula na matihlo ma languta tibuku.
1. Hlawula xitori xo koma, xo olova.
 2. Hlayela vadyondzi NHLOKOMHAKA. Hlamusela leswaku NHLOKOMHAKA i vito ra xitori.
 3. Emakumu ka xitori, vutisa vadyondzi: Xana hi xihi XIMUNHUHATWA kumbe MUTLANGIKULU loyi u mu tsakelaka ka xitori?



Morning Oral Work

Tirhisa karhi lowu ku dyondza mavito ya vadyondzi etlilasini ya wena, na vadyondzi ku dyondza mavito ya vadyondzi van'wana.

1. Komba mudyondzi wun'we.
2. Mudyondzi u fanele ku yima a ba mavoko ka vito ra yena.
3. Pfuna vadyondzi ku ba mavoko ka mapeletwana ka mavito ya vona. (Mudyondzi a ba mavoko ka MAPELETWANA ra vito ra yena, ku fana: Vo-na-ni)
4. Vadyondzi hinkwavo va ba mavoko ka mapeletwana ya mavito ya vona. (Vadyondzi va ba mavoko ka MAPELETWANA ya mavito ya vona, ku fana: Vo-na-ni)
5. VUYELELA NA 8-12 wa vadyondzi.
6. Endla leswaku mudyondzi un'wana na un'wana u kuma karhi KAN'WE exikarhi ka vhiki.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Titoloveti, NTOLOVELO WA KU PHAKELA TIBUKU etlilasini ya wena.

1. VITANA VA LANGUTI VA TIBUKU.
2. Titoloveti ku PHAKELA TIBUKU.
3. Lerisa vadyondzi ku pfula PHEJI RO SUNGULA hi KU HATLISA tsala siku na vito.
4. Tsundzuxa vadyondzi leswaku loko ku ri na ntirho wo tsala, vadyondzi va pfula pheji ro sungula ka tibuku ta vona.
5. Titoloveti ku HLENGELETA TIBUKU.



Group Guided Reading

15 min



Hi nkarhi lowu, u fanele ku dyondzisa vadyondzi leswi va nga ta swi endla loko mudyondzisi a ri karhi a tirha na ntlawa LOWUTSONGO. Vadyondzi va tirha va MIYERILE. Va fanele ya emahlweni va tirha. Loko va ri na xivutiso hi swin'wana, va endla leswi va swi nga ta swi kota, va ba XIRHENDZEVUTANA ka xiphemu lexi va nga na xivutiso. U fanele u tirhisa nkarhi lowu ku dyondzisa vadyondzi leswi va nga swi endlaka loko va HETILE. Vadyondzi a va fanelanga ku tshama va nga tirhi. Va nga:

- Endla ku tsala LOKU NTSHUNXIWEKE.
- Va nga hlawula buku ka KHONA YO HLAYA.
- Va nga hlaya kumbe ku endla nghingiriko ka DBE BUKU YO TIRHELA.

Emahlweni ka nghingiriko, u fanele u endla leswaku vadyondzi hinkwavo va na MAVITO ya vona ma tsariwile laha va nga ta ma vona. Ku nga va mahlweni ka tibuku ta vadyondzi, matsariwile endzeni ka tibuku kumbe ka xiphemu xa pheji. Vadyondzi vo tala a va nga swikoti ku tsala mavito ya vona, va nga kopa ka nghingiriko lowu.

1. Hlamusela leswaku namuntlha, u ta tirha hi ntlawu lowutsongo.
2. Loko u ri karhi u tirha, vadyondzi va ta tirha va miyerile na swona va ri voxe.
3. Hlamusela vadyondzi leswaku va ta tsala MAVITO ya vona.
4. Hlamusela vadyondzi leswaku va ta tsala mavito ya vona ka nharhu.
5. HLAMUSELA leswi vadyondzi va faneleke ku swi endla loko va HATLA VA HETA.
6. NYIKA VADYONDZI TIBUKU.
7. Loko vadyondzi va tirha, endla HLELA NTLAWA LOWUTSONGO.

Vhiki leri landzelaka, u ta veka vadyondzi hi MINTLAWA LEYITSONGO YO HLAYA ku ya hi vuswikoti bya vona. Vhiki leri, u fanele ku hlela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. Hambanisa vadyondzi hi 5 wa mintlawo yo ringana u hlela NTLAWA WUN'WE HI SIKU.

1. HLELA NTLAWA LOWUTSONGO wa VADYONDZI u tirhisa maletere ya mimpfumawulo na KHUME WA MARITO LAWU MATIRHISIWAKA MINKARHI HINKWAYO: nga, ndzi, na, hi, ya, hi, ta, va
2. Lerisa vadyondzi va pfula ka MALETERE ENDZENI KA XISIRHELELO ka DBE BUKU YO TIRHELA 1.
3. Vitana mudyondzi wun'wana na wun'wana. Komba ka 10 wa maletere ya alifabeti.
4. Vutisa vadyondzi va komba mpfumawulo lowu letere wu ri endlaka.
5. Komba vadyondzi 5 wa marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.
6. Byela mudyondzi ku hlaya marito.
7. PIMA VADYONDZI KU KOTA KU HLAYA U TIRHISA RHUBIRIKI LEYI LANDZELAKA:

Mudyondzi a nga tiva letere ra mpfumawulo kumbe marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere matsongo ya mpfumawulo. Mudyondzi a nga koti ku tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva man'wana ya maletere matsongo ya mpfumawulo. Mudyondzi a nga koti ku tiva marito yo tala lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere ya mpfumawulo KUMBE Mudyondzi u tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere yo tala mpfumawulo. Mudyondzi u tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.
Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 1	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 2	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 3	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 4	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 5



Handwriting

30 min

1. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va tidirowa hi siku ro sungula exikolweni.
2. Tirhisa KU KOMBISA ku tidirowa hi siku ro sungula exikolweni.
3. Nyika vadyondzi tibuku.
4. Nyika mudyondzi 5 wa timete ku tidirowa.
5. Hlamusela leswaku vadyondzi VA TSALA MINKARHI HINKWAYO.
6. Loko vadyondzi va hetile, va nga engetela swifaniso na swivulwa swo tala!
7. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA va VULAVULA. Byela vadyondzi va hlamusela munghana leswi a nga swidirowa.
8. Byela vadyondzi va ta tshama hi NTLAWA WO HELELA.
9. Vitana vadyondzi va ku byela leswi MUNGHANA a nga n'wi byela swona.
10. Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi ku TIRHA minkarhi hinkwayo, ku tirha va ri voxo na ku HUNDZULUKA VA VULAVULA.



Shared Reading

15 min

Tsala swivulwa leswi landzelaka ka xitsalelo:
Eka Vadyondzi,
Ndzi mudyondzisi wa nw'ina. Ndzi tsakile!

1. Byela mudyondzi wun'we ku ta komba RITO RO SUNGULA leri nga ka xitsalelo.
2. Hlaya: Eka Vadyondzi,
3. Byela mudyondzi wun'we ku ta komba rito leri LANDZELAKA va faneleke ku ri hlaya.
4. Lerisa vadyondzi ku YINGISELA. Hlaya swivulwa kahle.
5. Lerisa vadyondzi ku hlaya swivulwa NA WENA.



Read Aloud

- *Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi leswi va faneleke ku swi endla hi karhi wo hlaya swin'we. Loko vadyondzi va ta ka tapita ku ta hlaya swin'we, va dyondzisi ndlela leyi u lavaka va tshama hi yona ka tapita, ku fana: ku khondla milenge, veka mavoko marhumbyini, va langutisa mudyondzisi.*
 - *Loko vadyondzi va tshama ka makesika ya vona, hlamusela leswaku a va nga tirhisi tipensele kumbe tibuku. Va fanele ku yingisela va miyerile, mavoko ya vona ma ri ehenhla ka tafula na matihlo ma languta tibuku.*
1. Hlawula xitori xo koma, xo olova.
 2. Hlayela vadyondzi NHLOKOMHAKA. Hlamusela leswaku NHLOKOMHAKA i vito ra xitori.
 3. Hlamusela ximunhuhatwakulu kumbe mutlangikulu i munhu kumbe xiharhi ka xitori. Vutisa vadyondzi: I vamani ximunhuhatwa kumbe mutlangikulu ka xitori?



Morning Oral Work

Tirhisa karhi lowu ku dyondza mavito ya vadyondzi etlilasini ya wena, na vadyondzi ku dyondza mavito ya vadyondzi van'wana.

1. *Komba mudyondzi wun'we.*
2. *Mudyondzi u fanele ku yima a ba mavoko ka vito ra yena.*
3. *Pfuna vadyondzi ku ba mavoko ka mapeletwana ka mavito ya vona. (Mudyondzi a ba mavoko ka MAPELETWANA ra vito ra yena, ku fana: Vo-na-ni)*
4. *Vadyondzi hinkwavo va ba mavoko ka mapeletwana ya mavito ya vona. (Vadyondzi va ba mavoko ka MAPELETWANA ya mavito ya vona, ku fana: Vo-na-ni)*
5. *VUYELELA NA 8-12 wa vadyondzi.*
6. *Endla leswaku mudyondzi un'wana na un'wana u kuma karhi KAN'WE exikarhi ka vhiki.*



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Titoloveti, NTOLOVELO WA KU PHAKELA TIBUKU etlilasini ya wena.

1. *VITANA VA LANGUTI VA TIBUKU.*
2. *Titoloveti ku PHAKELA TIBUKU.*
3. *Lerisa vadyondzi ku pfula PHEJI RO SUNGULA hi KU HATLISA tsala siku na vito.*
4. *Tsundzuxa vadyondzi leswaku loko ku ri na ntirho wo tsala, vadyondzi va pfula pheji ro sungula ka tibuku ta vona.*
5. *Titoloveti ku HLENGETA TIBUKU.*



Group Guided Reading

15 min



Hi nkarhi lowu, u fanele ku dyondzisa vadyondzi leswi va nga ta swi endla loko mudyondzisi a ri karhi a tirha na ntlawa lowutsongo. Vadyondzi va tirha va MIYERILE. Va fanele ya emahlweni va tirha. Loko va ri na xivutiso hi swin'wana, va endla leswi va swi nga ta swi kota, va ba XIRHENDZEVUTANA ka xiphemu lexi va nga na xivutiso. U fanele u tirhisa nkarhi lowu ku dyondzisa vadyondzi leswi va nga swi endlaka loko va HETILE. Vadyondzi a va fanelanga ku tshama va nga tirhi. Va nga:

- *Endla ku tsala LOKU NTSHUNXIWEKE.*
- *Va nga hlawula buku ka KHONA YO HLAYA.*
- *Va nga hlaya kumbe ku endla nghingiriko ka DBE BUKU YO TIRHELA.*

Emahlweni ka nghingiriko, u fanele u endla leswaku vadyondzi hinkwavo va na MAVITO ya vona ma tsariwile laha va nga ta ma vona. Ku nga va mahlweni ka tibuku ta vadyondzi, matsariwile endzeni ka tibuku kumbe ka xiphemu xa pheji. Vadyondzi vo tala a va nga swikoti ku tsala mavito ya vona, va nga kopa ka nghingiriko lowu.

1. Hlamusela leswaku namuntlha, u ta tirha hi ntlawu lowutsongo.
2. Loko u ri karhi u tirha, vadyondzi va ta tirha va miyerile na swona va ri voxe.
3. Hlamusela vadyondzi leswaku va ta tsala MAVITO ya vona.
4. Hlamusela vadyondzi leswaku va ta tsala mavito ya vona ka nharhu.
5. HLAMUSELA leswi vadyondzi va faneleke ku swi endla loko va HATLA VA HETA.
6. NYIKA VADYONDZI TIBUKU.
7. Loko vadyondzi va tirha, endla HLELA NTLAWA LOWUTSONGO.

Vhiki leri landzelaka, u ta veka vadyondzi hi MINTLAWA LEYITSONGO YO HLAYA ku ya hi vuswikoti bya vona. Vhiki leri, u fanele ku hlela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. Hambanisa vadyondzi hi 5 wa mintlawu yo ringana u hlela NTLAWA WUN'WE HI SIKU.

1. HLELA NTLAWA LOWUTSONGO wa VADYONDZI u tirhisa maletere ya mimpfumawulo na KHUME WA MARITO LAWU MATIRHISIWAKA MINKARHI HINKWAYO: nga, ndzi, na, hi, ya, hi, ta, va
2. Lerisa vadyondzi va pfula ka MALETERE ENDZENI KA XISIRHELELO ka DBE BUKU YO TIRHELA 1.
3. Vitana mudyondzi wun'wana na wun'wana. Komba ka 10 wa maletere ya alifabeti.
4. Vutisa vadyondzi va komba mpfumawulo lowu letere wu ri endlaka.
5. Komba vadyondzi 5 wa marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.
6. Byela mudyondzi ku hlaya marito.
7. PIMA VADYONDZI KU KOTA KU HLAYA U TIRHISA RHUBIRIKI LEYI LANDZELAKA:

Mudyondzi a nga tiva letere ra mpfumawulo kumbe marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere matsongo ya mpfumawulo. Mudyondzi a nga koti ku tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva man'wana ya maletere matsongo ya mpfumawulo. Mudyondzi a nga koti ku tiva marito yo tala lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere ya mpfumawulo KUMBE Mudyondzi u tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere yo tala mpfumawulo. Mudyondzi u tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.
Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 1	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 2	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 3	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 4	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 5



Handwriting

30 min

1. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va tidirowa hi siku ro sungula exikolweni.
2. Tirhisa KU KOMBISA ku tidirowa hi siku ro sungula exikolweni.
3. Nyika vadyondzi tibuku.
4. Nyika mudyondzi 5 wa timete ku tidirowa.
5. Hlamusela leswaku vadyondzi VA TSALA MINKARHI HINKWAYO.
6. Loko vadyondzi va hetile, va nga engetela swifaniso na swivulwa swo tala!
7. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA va VULAVULA. Byela vadyondzi va hlamusela munghana leswi a nga swidirowa.
8. Byela vadyondzi va ta tshama hi NTLAWA WO HELELA.
9. Vitana vadyondzi va ku byela leswi MUNGHANA a nga n'wi byela swona.
10. Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi ku TIRHA minkarhi hinkwayo, ku tirha va ri voxo na ku HUNDZULUKA VA VULAVULA.



Shared Reading

15 min

Tsala swivulwa leswi landzelaka ka xitsalelo:
Eka Vadyondzi,
Minjhani namuntlha? Mina ndzi kahle.

1. Byela mudyondzi wun'we ku ta komba RITO RO SUNGULA leri nga ka xitsalelo.
2. Hlaya: Eka Vadyondzi,
3. Byela mudyondzi wun'we ku ta komba rito leri LANDZELAKA va faneleke ku ri hlaya.
4. Lerisa vadyondzi ku YINGISELA. Hlaya swivulwa kahle.
5. Lerisa vadyondzi ku hlaya swivulwa NA WENA.
6. Vutisa vadyondzi: Minjhani namuntlha?
7. Yingisela tinhlamulo ta mudyondzi un'wana na un'wana.



Read Aloud

- *Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi leswi va faneleke ku swi endla hi karhi wo hlaya swin'we. Loko vadyondzi va ta ka tapita ku ta hlaya swin'we, va dyondzisi ndlela leyi u lavaka va tshama hi yona ka tapita, ku fana: ku khondla milenge, veka mavoko marhumbyini, va langutisa mudyondzisi.*
 - *Loko vadyondzi va tshama ka makesika ya vona, hlamusela leswaku a va nga tirhisi tipensele kumbe tibuku. Va fanele ku yingisela va miyerile, mavoko ya vona ma ri ehenhla ka tafula na matihlo ma languta tibuku.*
1. Hlawula xitori xo koma, xo olova.
 2. Hlayela vadyondzi NHLOKOMHAKA. Hlamusela leswaku NHLOKOMHAKA i vito ra xitori.
 3. Hlamusela ximunhuhatwakulu kumbe mutlangikulu i munhu kumbe xiharhi ka xitori. Vutisa vadyondzi: I vamani ximunhuhatwa kumbe mutlangikulu ka xitori?



Morning Oral Work

Tirhisa karhi lowu ku dyondza mavito ya vadyondzi etlilasini ya wena, na vadyondzi ku dyondza mavito ya vadyondzi van'wana.

1. *Komba mudyondzi wun'we.*
2. *Mudyondzi u fanele ku yima a ba mavoko ka vito ra yena.*
3. *Pfuna vadyondzi ku ba mavoko ka mapeletwana ka mavito ya vona. (Mudyondzi a ba mavoko ka MAPELETWANA ra vito ra yena, ku fana: Vo-na-ni)*
4. *Vadyondzi hinkwavo va ba mavoko ka mapeletwana ya mavito ya vona. (Vadyondzi va ba mavoko ka MAPELETWANA ya mavito ya vona, ku fana: Vo-na-ni)*
5. *VUYELELA NA 8-12 wa vadyondzi.*
6. *Endla leswaku mudyondzi un'wana na un'wana u kuma karhi KAN'WE exikarhi ka vhiki.*



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Titoloveti, NTOLOVELO WA KU PHAKELA TIBUKU etlilasini ya wena.

1. *VITANA VA LANGUTI VA TIBUKU.*
2. *Titoloveti ku PHAKELA TIBUKU.*
3. *Lerisa vadyondzi ku pfula PHEJI RO SUNGULA hi KU HATLISA tsala siku na vito.*
4. *Tsundzuxa vadyondzi leswaku loko ku ri na ntirho wo tsala, vadyondzi va pfula pheji ro sungula ka tibuku ta vona.*
5. *Titoloveti ku HLENGETA TIBUKU.*



Group Guided Reading

15 min



Hi nkarhi lowu, u fanele ku dyondzisa vadyondzi leswi va nga ta swi endla loko mudyondzisi a ri karhi a tirha na ntlawa LOWUTSONGO. Vadyondzi va tirha va MIYERILE. Va fanele ya emahlweni va tirha. Loko va ri na xivutiso hi swin'wana, va endla leswi va swi nga ta swi kota, va ba XIRHENDZEVUTANA ka xiphemu lexi va nga na xivutiso. U fanele u tirhisa nkarhi lowu ku dyondzisa vadyondzi leswi va nga swi endlaka loko va HETILE. Vadyondzi a va fanelanga ku tshama va nga tirhi. Va nga:

- *Endla ku tsala LOKU NTSHUNXIWEKE.*
- *Va nga hlawula buku ka KHONA YO HLAYA.*
- *Va nga hlaya kumbe ku endla nghingiriko ka DBE BUKU YO TIRHELA.*

Emahlweni ka nghingiriko, u fanele u endla leswaku vadyondzi hinkwavo va na MAVITO ya vona ma tsariwile laha va nga ta ma vona. Ku nga va mahlweni ka tibuku ta vadyondzi, matsariwile endzeni ka tibuku kumbe ka xiphemu xa pheji. Vadyondzi vo tala a va nga swikoti ku tsala mavito ya vona, va nga kopa ka nghingiriko lowu.

1. Hlamusela leswaku namuntlha, u ta tirha hi ntlawu lowutsongo.
2. Loko u ri karhi u tirha, vadyondzi va ta tirha va miyerile na swona va ri voxe.
3. Hlamusela vadyondzi leswaku va ta tsala MAVITO ya vona.
4. Hlamusela vadyondzi leswaku va ta tsala mavito ya vona ka nharhu.
5. HLAMUSELA leswi vadyondzi va faneleke ku swi endla loko va HATLA VA HETA.
6. NYIKA VADYONDZI TIBUKU.
7. Loko vadyondzi va tirha, endla HLELA NTLAWA LOWUTSONGO.

Vhiki leri landzelaka, u ta veka vadyondzi hi MINTLAWA LEYITSONGO YO HLAYA ku ya hi vuswikoti bya vona. Vhiki leri, u fanele ku hlela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. Hambanisa vadyondzi hi 5 wa mintlawo yo ringana u hlela NTLAWA WUN'WE HI SIKU.

1. HLELA NTLAWA LOWUTSONGO wa VADYONDZI u tirhisa maletere ya mimpfumawulo na KHUME WA MARITO LAWU MATIRHISIWAKA MINKARHI HINKWAYO: nga, ndzi, na, hi, ya, hi, ta, va
2. Lerisa vadyondzi va pfula ka MALETERE ENDZENI KA XISIRHELELO ka DBE BUKU YO TIRHELA 1.
3. Vitana mudyondzi wun'wana na wun'wana. Komba ka 10 wa maletere ya alifabeti.
4. Vutisa vadyondzi va komba mpfumawulo lowu letere wu ri endlaka.
5. Komba vadyondzi 5 wa marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.
6. Byela mudyondzi ku hlaya marito.
7. PIMA VADYONDZI KU KOTA KU HLAYA U TIRHISA RHUBIRIKI LEYI LANDZELAKA:

Mudyondzi a nga tiva letere ra mpfumawulo kumbe marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere matsongo ya mpfumawulo. Mudyondzi a nga koti ku tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva man'wana ya maletere matsongo ya mpfumawulo. Mudyondzi a nga koti ku tiva marito yo tala lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere ya mpfumawulo KUMBE Mudyondzi u tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere yo tala mpfumawulo. Mudyondzi u tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.
Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 1	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 2	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 3	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 4	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 5



Handwriting

30 min

1. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va tidirowa hi siku ro sungula exikolweni.
2. Tirhisa KU KOMBISA ku tidirowa hi siku ro sungula exikolweni.
3. Nyika vadyondzi tibuku.
4. Nyika mudyondzi 5 wa timete ku tidirowa.
5. Hlamusela leswaku vadyondzi VA TSALA MINKARHI HINKWAYO.
6. Loko vadyondzi va hetile, va nga engetela swifaniso na swivulwa swo tala!
7. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA va VULAVULA. Byela vadyondzi va hlamusela munghana leswi a nga swidirowa.
8. Byela vadyondzi va ta tshama hi NTLAWA WO HELELA.
9. Vitana vadyondzi va ku byela leswi MUNGHANA a nga n'wi byela swona.
10. Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi ku TIRHA minkarhi hinkwayo, ku tirha va ri voxo na ku HUNDZULUKA VA VULAVULA.



Shared Reading

15 min

Tsala swivulwa leswi landzelaka ka xitsalelo:
Eka Vadyondzi,
Minjhani namuntlha? Mina ndzi kahle.

1. Byela mudyondzi wun'we ku ta komba RITO RO SUNGULA leri nga ka xitsalelo.
2. Hlaya: Eka Vadyondzi,
3. Byela mudyondzi wun'we ku ta komba rito leri LANDZELAKA va faneleke ku ri hlaya.
4. Lerisa vadyondzi ku YINGISELA. Hlaya swivulwa kahle.
5. Lerisa vadyondzi ku hlaya swivulwa NA WENA.
6. Vutisa vadyondzi: Minjhani namuntlha?
7. Yingisela tinhlamulo ta mudyondzi un'wana na un'wana..



Read Aloud

- *Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi leswi va faneleke ku swi endla hi karhi wo hlaya swin'we. Loko vadyondzi va ta ka tapita ku ta hlaya swin'we, va dyondzisi ndlela leyi u lavaka va tshama hi yona ka tapita, ku fana: ku khondla milenge, veka mavoko marhumbyini, va langutisa mudyondzisi.*
 - *Loko vadyondzi va tshama ka makesika ya vona, hlamusela leswaku a va nga tirhisi tipensele kumbe tibuku. Va fanele ku yingisela va miyerile, mavoko ya vona ma ri ehenhla ka tafula na matihlo ma languta tibuku.*
1. Hlawula xitori xo koma, xo olova.
 2. Hlayela vadyondzi NHLOKOMHAKA. Hlamusela leswaku NHLOKOMHAKA i vito ra xitori.
 3. Hlamusela ximunhuhatwakulu kumbe mutlangikulu i munhu kumbe xiharhi ka xitori. Vutisa vadyondzi: I vamani ximunhuhatwa kumbe mutlangikulu ka xitori?



Morning Oral Work

Tirhisa karhi lowu ku dyondza mavito ya vadyondzi etlilasini ya wena, na vadyondzi ku dyondza mavito ya vadyondzi van'wana.

1. Komba mudyondzi wun'we.
2. Mudyondzi u fanele ku yima a ba mavoko ka vito ra yena.
3. Pfuna vadyondzi ku ba mavoko ka mapeletwana ka mavito ya vona. (Mudyondzi a ba mavoko ka MAPELETWANA ra vito ra yena, ku fana: Vo-na-ni)
4. Vadyondzi hinkwavo va ba mavoko ka mapeletwana ya mavito ya vona. (Vadyondzi va ba mavoko ka MAPELETWANA ya mavito ya vona, ku fana: Vo-na-ni)
5. VUYELELA NA 8-12 wa vadyondzi.
6. Endla leswaku mudyondzi un'wana na un'wana u kuma karhi KAN'WE exikarhi ka vhiki.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Titoloveti, NTOLOVELO WA KU PHAKELA TIBUKU etlilasini ya wena.

1. VITANA VA LANGUTI VA TIBUKU.
2. Titoloveti ku PHAKELA TIBUKU.
3. Lerisa vadyondzi ku pfula PHEJI RO SUNGULA hi KU HATLISA tsala siku na vito.
4. Tsundzuxa vadyondzi leswaku loko ku ri na ntirho wo tsala, vadyondzi va pfula pheji ro sungula ka tibuku ta vona.
5. Titoloveti ku HLENGELETA TIBUKU.



Group Guided Reading

15 min



Hi nkarhi lowu, u fanele ku dyondzisa vadyondzi leswi va nga ta swi endla loko mudyondzisi a ri karhi a tirha na ntlawa LOWUTSONGO. Vadyondzi va tirha va MIYERILE. Va fanele ya emahlweni va tirha. Loko va ri na xivutiso hi swin'wana, va endla leswi va nga swi kota, va ba XIRHENDZEVUTANA ka xiphemu lexi va nga na xivutiso. U fanele u tirhisa nkarhi lowu ku dyondzisa vadyondzi leswi va nga swi endlaka loko va HETILE. Vadyondzi a va fanelanga ku tshama va nga tirhi. Va nga:

- Endla ku tsala LOKU NTSHUNXIWEKE.
- Va nga hlawula buku ka KHONA YO HLAYA.
- Va nga hlaya kumbe ku endla nghingiriko ka DBE BUKU YO TIRHELA

Emahlweni ka nghingiriko, endla leswaku vadyondzi hinkwavo va na MAVITO NA SWIVONGO swi tsariwile kun'wana laha va nga ta kota ku swi vona. Ku nga va mahlweni ka tibuku ta vadyondzi, matsariwile endzeni ka tibuku kumbe ka xiphemu xa pheji. Vadyondzi vo tala a va nga swikoti ku tsala mavito ya vona, va nga kopa ka nghingiriko lowu.

1. Hlamusela leswaku namuntlha, u ta tirha hi ntlawu LOWUTSONGO.
2. Loko u ri karhi u tirha, vadyondzi va ta tirha va miyerile na swona va ri voxe.
3. Hlamusela vadyondzi leswaku va ta tsala MAVITO na SWIVONGO swa vona.
4. Hlamusela vadyondzi leswaku va ta tsala mavito ya vona ka nharhu.
5. HLAMUSELA leswi vadyondzi va faneleke ku swi endla loko va HATLA VA HETA.
6. NYIKA VADYONDZI TIBUKU.
7. Loko vadyondzi va tirha, endla HLELA NTLAWA LOWUTSONGO.

Vhiki leri landzelaka, u ta veka vadyondzi hi MINTLAWA LEYITSONGO YO HLAYA ku ya hi vuswikoti bya vona. Vhiki leri, u fanele ku hlela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. Hambanisa vadyondzi hi 5 wa mintlawu yo ringana u hlela NTLAWA WUN'WE HI SIKU.

1. HLELA NTLAWA LOWUTSONGO wa VADYONDZI u tirhisa maletere ya mimpfumawulo na KHUME WA MARITO LAWU MATIRHISIWAKA MINKARHI HINKWAYO: nga, ndzi, na, hi, ya, hi, ta, va
2. Lerisa vadyondzi va pfula ka MALETERE ENDZENI KA XISIRHELELO ka DBE BUKU YO TIRHELA .
3. Vitana mudyondzi wun'wana na wun'wana. Komba ka 10 wa maletere.
4. Vutisa vadyondzi va komba mpfumawulo lowu letere wu ri endlaka.
5. Komba vadyondzi 5 wa marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.
6. Byela mudyondzi ku hlaya marito.
7. PIMA VADYONDZI KU KOTA KU HLAYA U TIRHISA RHUBIRIKI LEYI LANDZELAKA:

Mudyondzi a nga tiva letere ra mpfumawulo kumbe marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere matsongo ya mpfumawulo. Mudyondzi a nga koti ku tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva man'wana ya maletere matsongo ya mpfumawulo. Mudyondzi a nga koti ku tiva marito yo tala lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere ya mpfumawulo KUMBE Mudyondzi u tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.	Mudyondzi u tiva maletere yo tala mpfumawulo. Mudyondzi u tiva marito lama tirhisiwaka minkarhi hinkwayo.
Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 1	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 2	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 3	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 4	Ndzi ehleketa leswaku mudyondzi loyi u fanele ku va ka ntlawa wa 5



Handwriting

30 min

1. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va tidirowa hi siku ro sungula exikolweni.
2. Tirhisa KU KOMBISA ku tidirowa hi siku ro sungula exikolweni.
3. Nyika vadyondzi tibuku.
4. Nyika mudyondzi 5 wa timete ku tidirowa.
5. Hlamusela leswaku vadyondzi VA TSALA MINKARHI HINKWAYO.
6. Loko vadyondzi va hetile, va nga engetela swifaniso na swivulwa swo tala!
7. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA va VULAVULA. Byela vadyondzi va hlamusela munghana leswi a nga swidirowa.
8. Byela vadyondzi va ta tshama hi NTLAWA WO HELELA.
9. Vitana vadyondzi va ku byela leswi MUNGHANA a nga n'wi byela swona.
10. Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi ku TIRHA minkarhi hinkwayo, ku tirha va ri voxo na ku HUNDZULUKA VA VULAVULA.



Shared Reading

15 min

Tsala swivulwa leswi landzelaka ka xitsalelo:

Eka Vadyondzi,

Hi ta dyondza swilo swo tala swi ntshwa lembe leri.

1. Byela mudyondzi wun'we ku ta komba RITO RO SUNGULA leri nga ka xitsalelo.
2. Hlaya: Eka Vadyondzi,
3. Byela mudyondzi wun'we ku ta komba rito leri LANDZELAKA va faneleke ku ri hlaya.
4. Lerisa vadyondzi ku YINGISELA. Hlaya swivulwa kahle.
5. Lerisa vadyondzi ku hlaya swivulwa NA WENA.



Read Aloud

- *Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi leswi va faneleke ku swi endla hi karhi wo hlaya swin'we. Loko vadyondzi va ta ka tapita ku ta hlaya swin'we, va dyondzisi ndlela leyi u lavaka va tshama hi yona ka tapita, ku fana: ku khondla milenge, veka mavoko marhumbyini, va langutisa mudyondzisi.*
 - *Loko vadyondzi va tshama ka makesika ya vona, hlamusela leswaku a va nga tirhisi tipensele kumbe tibuku. Va fanele ku yingisela va miyerile, mavoko ya vona ma ri ehenhla ka tafula na matihlo ma languta tibuku.*
1. Hlawula xitori xo koma, xo olova.
 2. Hlayela vadyondzi NHLOKOMHAKA. Hlamusela leswaku NHLOKOMHAKA i vito ra xitori.
 3. Hlamusela ximunhuhathakulu kumbe mutlangikulu i munhu kumbe xiharhi ka xitori. Vutisa vadyondzi: I vamani ximunhuhathwa kumbe mutlangikulu ka xitori?

WEEK 2

ORIENTATION PROGRAMME

WEEK 2

ORIENTATION PROGRAMME

Attitude is a small thing
that makes a big difference.

Winston Churchill



Morning Oral Work

Diyondzisa KU KUMA NYINGISO / YINGISA

LOWUNTSHWA, ku fana:

Loko u ndzi twa ndzi ba mavoko ka n'we!

Vadyondzi va tshama va miyerile matihlo ma langutile mudyondzisi.

1. Titoloveti ku tirhisa ku kuma nyingiso / ku yingisa.
2. Lerisa vadyondzi ku vulavula na muakelani.
3. Loko va twa" LOKO U NDZI TWA BANA MAVOKO KAN'WE" va miyela KU VULAVULA.
4. Vafanele ku BA MAVOKO KAN'WE.
5. Va tshama va miyerile mahlo ma languta mudyondzisi.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va titoloveta ku yingisela mpfumawulo wo sungula ka mavito ya vona.
2. Hlamusela leswaku u ta vula mpfumawulo.
3. Vadyondzi va yingisela hi vukheta.
4. Loko vadyondzi va twa mpfumawulo lowu vito ra vona ri sungulaka hi wona, va suka va yima.
5. Byela vadyondzi lava nga yima ku vula mavito va byala tllasi.
6. Lulamisa vadyondzi lava nga yima.
7. Languta tllasini u kambisisa loko ku ri na vadyondzi lava faneleke ku yima.
8. Endla leswi hi 3-4 wa mimpfumawulo yo sungula.
9. Endla leswaku emakumu ka vhiki u vitanile mimpfumawulo yo sungula ya mavito ya vadyondzi.



Group Guided Reading

15 min



Namuntlha, u ta vekela vadyondzi ka KU HLAYA HI NTLAWA LOWU TELERIWAKA. I swa nkoka leswaku vadyondzi VA NGA TIVI levhele ya ntlawa wa vona. Vadyondzi a va falelelanga KU TIVA leswaku mintlawwa hi avanyisiwile hi vuswikoti bya ku hlaya. Tiirhisa tilebulu ka ntlawa ku fana: mihlovo, swivumbeko, kumbe swiharhi, vadyondzi a va fanelenga ku tiva leswaku mintlawwa yina tilevhele.

1. Byela vadyondzi ntlawa lowu va nga ka wona.
2. Vitana mavito ka ntlawa. Lerisa ntlawa ku suka wu yima.
3. Vuyelela ku fika loko vadyondzi va TIVA ntlawa wa vona.
4. Nyika tlilasi nghingiriko wa wun'wana na wun'wana.
5. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va:
 - Pfula DBE Buku yo tirhela 1 ka pheji 5.
 - Tsala siku. (**HLAMUSELA KU ENDLA LESWI! Tsala siku ka xitsalelo. Hlamusela vadyondzi ku tsala siku hi ku HATLISA ka tibuku ta vona.**)
 - Tsema mabokisi lawa ma nga na mavoko na milenge.
 - Damareta mavoko na milenge hi mfanelo eka tibuku to tirhela.
6. Titoloveti NTOLOVELO WO PHAKELA TIBUKU.
7. TSUNDZUXA VADYONDZI leswi va faneleke ku swi endla loko va HATLA VA HETA.
8. Loko vadyondzi va kumile tibuku, vitana NTLAWA WUN'WE.
9. Hlaya pheji 10 ka DBE Buku yo tirhela 1 nhlokomhaka: Titolovete ku tsala vito ra wena
10. Hlaya maletere na ntlawa lowutsongo.
11. Pfunu vadyondzi ka mintlawwa leyitsongo ku hetisa nghingiriko ka papilla 10.



Handwriting

30 min

1. Vutisa vadyondzi: U ehleketa leswaku milawu ya tllasi yi nga va yini?
2. Tsala hansi ringanyeto wa vadyondzi.
3. Hlawulani milawu swin'we.
4. Ringeta ku yi tsala hi ndlela leyinene, hlamusela leswi vadyondzi va faneleke ku swi endla MINKARHI HINKWAYO, ku fana:
 - Vadyondzi va landzelela Swileriso
 - Vadyondzi va tirhisa marito lamanene
 - Vadyondzi va tirhisa marito ku lulamisa swiphiqo
 - Vadyondzi va ringeta ku endla leswinene minkarhi hinkwayo
 - Vadyondzi va hlayisa miri ya vona hi rirhandzu
5. Tsala milawu leyi ka Pheji u yi VEKELA laha vadyondzi HINKWAVO va nga ta yi VONA.



Shared Reading

15 min

Tsala swivulwa leswi landzelaka ka xitsalelo:

Eka vadyondzi,

Avuxeni! Namuntlha i (SIKU). Hi na milawu yintshwa ya tllasi. Mi titwa njhani hi milawu?

1. Vutisa vadyondzi va ta komba RITO RO SUNGULA ka xivulwa va hlaya ka xitsalelo.
2. Hlaya: Eka vadyondzi,
3. Vutisa mudyondzi wun'we ku ta komba rito LERI LANDZELAKA.
4. Lerisa vadyondzi ku YINGISELA. Hlaya swivulwa kahle.
5. Lerisa vadyondzi ku hllaya swivulwa NA WENA.
6. Vutisa vadyondzi: U ti twa njhani hi milawu ya hina?
7. Yingisela nhlamulo ya mudyondzi wun'wana na wun'wana.



Read Aloud

1. Vutisa vadyondzi: Hi fanele hi endla yini hi nkarhi wo Hlayela Ehenhla?
2. Vadyondzi va TIVA leswi va swi languteriwaka.
3. Hlawula xitori xo olova.
4. Emakumu ka xitori, vutisa vadyondzi: I mani ximhunhuhatwa lexi u xi tsakelaka ka xitori?
5. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA VA VULAVULA va byela muakelani xiphemu lexi va xi tsakelaka ka xitori.



Morning Oral Work

Diyondzisa KU KUMA NYINGISO / YINGISA

LOWUNTSHWA, ku fana:

Loko u ndzi twa ndzi ba mavoko ka n'we!

Vadyondzi va tshama va miyerile matihlo ma langutile mudyondzisi.

1. Titoloveti ku tirhisa ku kuma nyingiso / ku yingisa.
2. Lerisa vadyondzi ku vulavula na muakelani.
3. Loko va twa" LOKO U NDZI TWA BANA MAVOKO KAN'WE" va MIYELA KU VULAVULA.
4. Vafanele ku BA MAVOKO KAN'WE.
5. Va tshama va miyerile mahlo ma languta mudyondzisi.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va titoloveta ku yingisela mpfumawulo wo sungula ka mavito ya vona.
2. Hlamusela leswaku u ta vula mpfumawulo.
3. Vadyondzi va yingisela hi vukheta.
4. Loko vadyondzi va twa mpfumawulo lowu vito ra vona ri sungulaka hi wona, va suka va yima.
5. Byela vadyondzi lava nga yima ku vula mavito va byala tlilasi.
6. Lulamisa vadyondzi lava nga yima.
7. Languta tlilasini u kambisisa loko ku ri na vadyondzi lava faneleke ku yima.
8. Endla leswi hi 3-4 wa mimpfumawulo yo sungula.
9. Endla leswaku emakumu ka vhiki u vitanile mimpfumawulo yo sungula ya mavito ya vadyondzi.



Group Guided Reading

15 min



1. Tsundzuxa vadyondzi ntlawa lowu va nga ka wona.
2. Vitana mavito ka ntlawa. Lerisa ntlawa ku suka wu yima.
3. Vuyelela ku fika loko vadyondzi va TIVA ntlawa wa vona.
4. Nyika tlilasi nghingiriko wa wun'wana na wun'wana.
5. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va:
6. Pfula DBE buku yo tirhela 1 ka pheji 6.
7. Landzelerisa xandla xa wena xa ximatsi.
8. Khalara voko / khavisa voko.
9. Titoloveti NTOLOVELO WO PHAKELA TIBUKU.
10. TSUNDZUXA VADYONDZI leswi va faneleke ku swi endla loko va HATLA VA HETA.
11. Loko vadyondzi va kumile tibuku, vitana NTLAWA WUN'WE.
12. Hlaya pheji 10 ka DBE Buku yo tirhela 1 nhlokomhaka: Titolovete ku tsala vito ra wena
13. Hlaya maletere na ntlawa LOWUTSONGO.
14. Pfuna vadyondzi ka mintlawe leyitsongo ku hetisa nghingiriko ka pheji 10.



Handwriting

30 min

1. Tsundzuxa vadyondzi leswaku tolo, tlilasi yi twananile hi milawu leyintshwa ya tlilasi.
2. Hlayela vadyondzi milawu ya tlilasi.
3. Leswaku leswaku namuntlha, vadyondzi va languta NAWU 1.
4. Vadyondzi va dirowa xifaniso xa leswi nawu wu vulaka swona ka vona.
5. Tirhisa KU KOMBISA ku dirowa ka xitsalelo leswi milawu yi vulaka swona ka wena.
6. Nyika mudyondzi 10 wa timinete ku dirowa.
7. Hlamusela leswaku vadyondzi VA TSALA MINKARHI HINKWAYO.
8. Loko vadyondzi va hetile, va nga engetela swifaniso na swivulwa swo tala!
9. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA va VULAVULA. Byela vadyondzi va hlamusela munghana leswi a nga swidirowa.
10. Byela vadyondzi va ta tshama hi NTLAWA WO HELELA.
11. Vitana vadyondzi va ku byela leswi MUNGHANA a nga n'wi byela swona.
12. Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi ku TIRHA minkarhi hinkwayo, ku tirha va ri voxe na ku HUNDZULUKA VA VULAVULA.



Shared Reading

15 min

Tsala swivulwa leswi landzelaka ka xitsalelo:

Eka Vadyondzi,

Avuxeni! Namuntlha i (SIKU). Fumani a nga swi koti ku tshama a miyela. U raha tafula. Wisani a nga koti ku endla tirho wa yena. Wisani u fanele ku endla yini?

1. Vutisa vadyondzi va ta komba RITO RO SUNGULA ka xivulwa va hlaya ka xitsalelo.
2. Hlaya: Eka vadyondzi,
3. Vutisa mudyondzi wun'we ku ta komba rito LERI LANDZELAKA.
4. Lerisa vadyondzi ku YINGISELA. Hlaya swivulwa kahle.
5. Lerisa vadyondzi ku hlaya swivulwa NA WENA.
6. Vutisa vadyondzi: Wisani u fanele a endla yini?
7. Yingisela nhlamulo ya mudyondzi wun'wana na wun'wana.



Read Aloud

1. Vutisa vadyondzi: hi fanele ku endla hi nkarhi wo Hlayela Ehenhla?
2. Endla leswaku vadyondzi va TIVA leswi languteriwaka ka vona.
3. Hlawula xitori xo olova.
4. Exikarhi ka xitori vutisa vadyondzi swivutiso swo fana na: U ehleketa leswaku Nsovo u ta wa murhini? Dyondzisa vadyondzi ka komba KHUDZU HENHLA / KHUDZU HANSI
5. Emakumu ka xitori, vutisa vadyondzi: Hi swihi swilo leswi u swi tsakelaka leswi nga humelela ka xitori?
6. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA VA VULAVULA va byela muakelani hi xiphemu lexi va xi tsakelaka ka xitori.



Morning Oral Work

Diyondzisa KU KUMA NYINGISO / YINGISA

LOWUNTSHWA, ku fana:

Loko u ndzi twa ndzi ba mavoko ka n'we!

Vadyondzi va tshama va miyerile matihlo ma langutile mudyondzisi.

1. Titoloveti ku tirhisa ku kuma nyingiso / ku yingisa.
2. Lerisa vadyondzi ku vulavula na muakelani.
3. Loko va twa" LOKO U NDZI TWA BANA MAVOKO KAN'WE" va MIYELA KU VULAVULA.
4. Vafanele ku BA MAVOKO KAN'WE.
5. Va tshama va miyerile mahlo ma languta mudyondzisi



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va titoloveta ku yingisela mpfumawulo wo sungula ka mavito ya vona.
2. Hlamusela leswaku u ta vula mpfumawulo.
3. Vadyondzi va yingisela hi vukheta.
4. Loko vadyondzi va twa mpfumawulo lowu vito ra vona ri sungulaka hi wona, va suka va yima.
5. Byela vadyondzi lava nga yima ku vula mavito va byala tlilasi.
6. Lulamisa vadyondzi lava nga yima swi nga fanelanga.
7. Languta tlilasini u kambisisa loko ku ri na vadyondzi lava faneleke ku yima.
8. Endla leswi hi 3-4 wa mimpfumawulo yo sungula.
9. Endla leswaku loko vhiki ri rela u vitanile mimpfumawulo yo sungula ya mavito ya vadyondzi.



Group Guided Reading

15 min



1. Byela vadyondzi va EHLEKETA HI ntlawa lowu va nga ka wona.
2. Vitana vito leri nga ka ntlawa. Lerisa vadyondzi ka ntlawa ku suka va yima.
3. Byela vadyondzi lava nga yima ku languta ka ntlawa wa vona.
4. Vutisa vadyondzi: U kona loyi a nga ri ki kona ka ntlawa?
5. Endla leswaku swirho hinkwaswo swa ntlawa swi yimile.
6. Nyika TLILASI nghingiriko.
7. Hlamusela leswku namuntlha, vadyondzi va ta:
8. Pfula DBE buku yo tirhela 1 ka pheji 7.
9. Landzelerisa xandla xa wena xa ximatsi.
10. Khalara voko / khavisa voko.
11. Titoloveti NTOLOVELO WO PHAKELA TIBUKU.
12. TSUNDZUXA VADYONDZI leswi va faneleke ku swi endla loko va HATLA VA HETA.
13. Loko vadyondzi va kumile tibuku, vitana NTLAWA WUN'WE.
14. Hlaya pheji 10 ka DBE Buku yo tirhela 1 nhlokomhaka: Titolovete ku tsala vito ra wena
15. Hlaya maletere na ntlawa lowutsongo.
16. Pfunu vadyondzi ka mintlawu leyitsongo ku hetisa nghingiriko ka pheji 10.



Handwriting

30 min

1. Tsundzuxa vadyondzi leswaku hi Musumbhunuku, tlilasi yi twananile hi milawu leyintshwa ya tlilasi.
2. Hlayela vadyondzi milawu ya tlilasi.
3. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va languta NAWU 2.
4. Vadyondzi va dirowa xifaniso xa leswi nawu wu vulaka swona ka vona.
5. Tirhisa KU KOMBISA ku dirowa ka xitsalelo leswi milawu yi vulaka swona ka wena.
6. Nyika mudyondzi 15 wa timinete ku dirowa.
7. Hlamusela leswaku vadyondzi VA TSALA MINKARHI HINKWAYO.
8. Loko vadyondzi va hetile, va nga engetela swifaniso na swivulwa swo tala!
9. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA va VULAVULA. Byela vadyondzi va hlamusela munghana leswi a nga swidirowa.
10. Byela vadyondzi va ta tshama hi NTLAWA WO HELELA.
11. Vitana vadyondzi va ku byela leswi MUNGHANA a nga n'wi byela swona.
12. Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi ku TIRHA minkarhi hinkwayo, ku tirha va ri voxe na ku HUNDZULUKA VA VULAVULA.



Shared Reading

15 min

Tsala swivulwa leswi landzelaka ka xitsalelo:

Eka Vadyondzi,

Avuxeni! Namuntlha i (SIKU). Nkateko na Vutivi i vanghana. Siku rin'wana, Nkateko u byela Vitivi leswaku i xiphukuphuku". Vutivi a kwata. Ndzi nga endla yini?

1. Vutisa vadyondzi va ta komba RITO RO SUNGULA ka xivulwa va hlaya ka xitsalelo.
2. Hlaya: Eka vadyondzi,
3. Vutisa mudyondzi wun'we ku ta komba rito LERI LANDZELAKA.
4. Lerisa vadyondzi ku YINGISELA. Hlaya swivulwa kahle.
5. Lerisa vadyondzi ku hlaya swivulwa NA WENA.
6. Vutisa vadyondzi: Wisani u fanele a endla yini?
7. Vutisa vadyondzi: U fanele a endla yini?
8. Yingisela nhlamulo ya mudyondzi wun'wana na wun'wana.



Read Aloud

1. Vutisa vadyondzi: hi fanele ku endla hi nkarhi wo Hlayela Ehenhla?
2. Endla leswaku vadyondzi va TIVA leswi languteriwaka ka vona.
3. Namuntlha, hi burisana hi leswi u nga swi endlaka loko un'wana a VULAVULA NA WENA hi nkarhi wa ku hlayela ehenhla.
4. Loko un'wana a vulavula na wena, byela vadyondzi va hlevetela. " U ta ndzi byela ndzhaku"
5. Lerisa vadyondzi ku ti toloveta ku hlevetela: " U ta ndzi byela ndzhaku"
6. Hlawula xitori xo olova.
7. Exikarhi ka xitori vutisa vadyondzi swivutiso swo fana na: U ehleketa leswaku u ta pasa xikambelwana? Titoloveti KHUDZU HENHLA / KHUDZU HANSI.
8. Emakumu ka xitori, vutisa vadyondzi: Hi xihi xilo lexi u xi tsakelaka lexi nga humelela ka xitori?
9. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA VA VULAVULA va byela muakelani hi xiphemu lexi va xi tsakelaka ka xitori.



Δ Morning Oral Work

Dyondzisa KU KUMA NYINGISO / YINGISA

LOWUNTSHWA, ku fana.

Loko u ndzi twa ndzi ba mavoko ka n'we!

Vadyondzi va tshama va miyerile matihlo ma langutile mudyondzisi.

1. Titoloveti ku tirhisa ku kuma nyingiso / ku yingisa.
2. Lerisa vadyondzi ku vulavula na muakelani.
3. Loko va twa" LOKO U NDZI TWA BANA MAVOKO KAN'WE" va MIYELA KU VULAVULA.
4. Vafanele ku BA MAVOKO KAN'WE.
5. Va tshama va miyerile mahlo ma languta mudyondzisi



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va titoloveta ku yingisela mpfumawulo wo sungula ka mavito ya vona.
2. Hlamusela leswaku u ta vula mpfumawulo.
3. Vadyondzi va yingisela hi vukheta.
4. Loko vadyondzi va twa mpfumawulo lowu vito ra vona ri sungulaka hi wona, va suka va yima.
5. Byela vadyondzi lava nga yima ku vula mavito va byala tlilasi.
6. Lulamisa vadyondzi lava nga yima swi nga fanelanga.
7. Languta tlilasini u kambisisa loko ku ri na vadyondzi lava faneleke ku yima.
8. Endla leswi hi 3-4 wa mimpfumawulo yo sungula.
9. Endla leswaku emakumu ka vhiki u vitanile mimpfumawulo yo sungula ya mavito ya vadyondzi.



Group Guided Reading

15 min



1. Byela vadyondzi va EHLEKETA HI ntlawa lowu va nga ka wona.
2. Vitana vito leri nga ka ntlawa. Lerisa vadyondzi ka ntlawa ku suka va yima.
3. Byela vadyondzi lava nga yima ku languta ka ntlawa wa vona.
4. Vutisa vadyondzi: U kona loyi a nga ri ki kona ka ntlawa?
5. Endla leswaku swirho hinkwaswo swa ntlawa swi yimile.
6. Nyika TLILASI nghingiriko.
7. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va ta:
 - Pfula DBE Buku yo tirhela 1 ka pheji 9.
 - Tsala siku.
 - Landzelerisa tipatironi ya tidoto.
 - Endla tipatironi hinkwato ka pheji.
8. Titoloveti NTOLOVELO WO PHAKELA TIBUKU.
9. TSUNDZUXA VADYONDZI leswi va faneleke ku swi endla loko va HATLA VA HETA.
10. Loko vadyondzi va kumile tibuku, vitana NTLAWA WUN'WE.
11. Hlaya pheji 10 ka DBE Buku yo tirhela 1 nhlokomhaka: Titolovete ku tsala vito ra wena
12. Hlaya maletere na ntlawa lowutsongo.
13. Pfunu vadyondzi ka mintlawa leyitsongo ku hetisa nghingiriko ka pheji 10



Handwriting

30 min

1. Tsundzuxa vadyondzi leswaku vhiki leri, tlilasi yi twananile hi milawu leyintshwa ya tlilasi.
2. Hlayela vadyondzi milawu ya tlilasi.
3. Leswaku leswaku namuntlha, vadyondzi va languta NAWU 3.
4. Vadyondzi va dirowa xifaniso xa leswi nawu wu vulaka swona ka vona.
5. Tirhisa KU KOMBISA ku dirowa ka xitsalelo leswi milawu yi vulaka swona ka wena.
6. Nyiaka mudyondzi 10 wa timinete ku dirowa.
7. Hlamusela leswaku vadyondzi VA TSALA MINKARHI HINKWAYO.
8. Loko vadyondzi va hetile, va nga engetela swifaniso na swivulwa swo tala!
9. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA va VULAVULA. Byela vadyondzi va hlamusela munghana leswi a nga swidirowa.
10. Byela vadyondzi va ta tshama hi NTLAWA WO HELELA.
11. Vitana vadyondzi va ku byela leswi MUNGHANA a nga n'wi byela swona.
12. Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi ku TIRHA minkarhi hinkwayo, ku tirha va ri voxe na ku HUNDZULUKA VA VULAVULA.



Shared Reading

15 min

Tsala swivulwa leswi landzelaka ka xitsalelo:

Eka Vadyondzi,

Avuxeni! Namuntlha i (SIKU). Wisani na Miyelani va tshamile kusuhi na un'wana. Wisani u yiva pensele ya Miyelani. Miyelani aku. Vuyisa!" kambe Wisani a nga lavi. Miyelani u lava ku ba Wisani. A nga endla yini?

1. Vutisa vadyondzi va ta komba RITO RO SUNGULA ka xivulwa va hlaya ka xitsalelo.
2. Hlaya: Eka vadyondzi,
3. Vutisa mudyondzi wun'we ku ta komba rito LERI LANDZELAKA.
4. Byela mudyondzi ku ta ba xirhendzevutana ka RITO RO LEHA.
5. Byela mudyondzi ku ta ba xirhendzevutana ka RITO RO KOMA.
6. Lerisa vadyondzi ku YINGISELA. Hlaya swivulwa kahle.
7. Lerisa vadyondzi ku hlaya swivulwa NA WENA.
8. Vitana MINTLAWU YO HAMBANAHAMBANA ku ta hlaya marungulo.
9. Vutisa vadyondzi: U fanele ku endla yini?
10. Yingisela hlamulo ya mudyondzi un'wana na un'wana.



Read Aloud

1. Vutisa vadyondzi: hi fanele ku endla hi nkarhi wo Hlayela Ehenhla?
2. Endla leswaku vadyondzi va TIVA leswi languteriwaka ka vona.
3. Namuntlha, hi burisana hi leswi u nga swi endlaka loko un'wana a VULAVULA NA WENA hi nkarhi wa ku hlayela ehenhla.
4. Loko un'wana a vulavula na wena, byela vadyondzi va hlevetela. " U ta ndzi byela ndzhaku"
5. Lerisa vadyondzi ku ti toloveta ku hlevetela: " U ta ndzi byela ndzhaku"
6. Hlawula xitori xo olova.
7. Exikarhi ka xitori vutisa vadyondzi swivutiso swo fana na: U ehleketa leswaku u ta pasa xikambelwana? Titoloveti KHUDZU HENHLA / KHUDZU HANSI.
8. Emakumu ka xitori, vutisa vadyondzi: Hi xihi xilo lexi u xi tsakelaka lexi nga humelela ka xitori?
9. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA VA VULAVULA va byela muakelani hi xiphemu lexi va xi tsakelaka ka xitori.



Morning Oral Work

Diyondzisa KU KUMA NYINGISO / YINGISA

LOWUNTSHWA, ku fana:

Loko u ndzi twa ndzi ba mavoko ka n'we!

Vadyondzi va tshama va miyerile matihlo ma langutile mudyondzisi

1. Titoloveti ku tirhisa ku kuma nyingiso / ku yingisa.
2. Lerisa vadyondzi ku vulavula na muakelani.
3. Loko va twa" LOKO U NDZI TWA BANA MAVOKO KAN'WE" va MIYELA KU VULAVULA.
4. Vafanele ku BA MAVOKO KAN'WE.
5. Va tshama va miyerile mahlo ma languta mudyondzisi



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va titoloveta ku yingisela mpfumawulo wo sungula ka mavito ya vona.
2. Hlamusela leswaku u ta vula mpfumawulo.
3. Vadyondzi va yingisela hi vukheta.
4. Loko vadyondzi va twa mpfumawulo lowu vito ra vona ri sungulaka hi wona, va suka va yima.
5. Byela vadyondzi lava nga yima ku vula mavito va byala tlilasi.
6. Lulamisa vadyondzi lava nga yima swi nga fanelanga.
7. Languta tlilasini u kambisisa loko ku ri na vadyondzi lava faneleke ku yima.
8. Endla leswi hi 3-4 wa mimpfumawulo yo sungula.
9. Endla leswaku loko vhiki ri rela u vitanile mimpfumawulo yo sungula ya mavito ya vadyondzi.



Group Guided Reading

15 min



1. Byela vadyondzi va EHLEKETA HI ntlawa lowu va nga ka wona.
2. Vitana vito leri nga ka ntlawa. Lerisa vadyondzi ka ntlawa ku suka va yima.
3. Byela vadyondzi lava nga yima ku languta ka ntlawa wa vona.
4. Vutisa vadyondzi: U kona loyi a nga ri ki kona ka ntlawa?
5. Endla leswaku swirho hinkwaswo swa ntlawa swi yimile.
6. Nyika TLILASI nghingiriko.
7. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va ta:
 - Pfula DBE Buku yo tirhela 1 ka pheji 11.
 - Tsala siku.
 - Landzelerisa tipatironi ya tidoto.
 - Endla tipatironi hinkwato ka pheji.
8. Titoloveti NTOLOVELO WO PHAKELA TIBUKU.
9. TSUNDZUXA VADYONDZI leswi va faneleke ku swi endla loko va HATLA VA HETA.
10. Loko vadyondzi va kumile tibuku, vitana NTLAWA WUN'WE.
11. Hlaya pheji 10 ka DBE Buku yo tirhela 1 nhlokomhaka: Titolovete ku tsala vito ra wena
12. Hlaya maletere na ntlawa lowutsongo.
13. Pfuna vadyondzi ka mintlawe leyitsongo ku hetisa nghingiriko ka pheji 10

**Handwriting**

30 min

1. Tsundzuxa vadyondzi leswaku vhiki leri, tlilasi yi twananile hi milawu leyintshwa ya tlilasi.
2. Hlayela vadyondzi milawu ya tlilasi.
3. Hlamusela leswaku namuntlha, vadyondzi va ta hlawula nawu lowu va wu tsakelaka.
4. Hlamusela leswaku vadyondzi va ta dirowa leswi xifaniso xa nawu xi vulaka swona ka vona.
5. Tirhisa KU KOMBISA ku dirowa ka xitsalelo leswi milawu yi vulaka swona ka wena.
6. Nyika mudyondzi 10 wa timinete ku dirowa.
7. Hlamusela leswaku vadyondzi VA TSALA MINKARHI HINKWAYO.
8. Loko vadyondzi va hetile, va nga engetela swifaniso na swivulwa swo tala!
9. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA va VULAVULA. Lerisa vadyondzi va hlamusela munghana leswi a nga swidirowa.
10. Byela vadyondzi va ta tshama hi NTLAWA WO HELELA.
11. Vitana vadyondzi va ku byela leswi MUNGHANA a nga swi vula.
12. *Xikongomelo xa nghingiriko lowu i ku dyondzisa vadyondzi ku TIRHA minkarhi hinkwayo, ku tirha va ri voxe na ku HUNDZULUKA VA VULAVULA.*



Shared Reading

15 min

Tsala swivulwa leswi landzelaka ka xitsalelo:

Eka Vadyondzi,

Avuxeni! Namuntlha i (SIKU). Rilani and Hlekani va tshamile va yingisela Ku Hlayela Ehenhla. Hlekani u lava ku vulavula na Rilani. Rilani u ringeta ku yingisela xitori. U fanele ku endla yini?

1. Vutisa vadyondzi va ta komba RITO RO SUNGULA ka xivulwa va hlaya ka xitsalelo.
2. Hlaya: Eka vadyondzi,
3. Vutisa mudyondzi wun'we ku ta komba rito LERI LANDZELAKA.
4. Byela mudyondzi ku ta ba xirhendzevutana ka RITO RO LEHA.
5. Byela mudyondzi ku ta ba xirhendzevutana ka RITO RO KOMA.
6. Lerisa vadyondzi ku YINGISELA. Hlaya swivulwa kahle.
7. Lerisa vadyondzi ku hlaya swivulwa NA WENA.
8. Vitana MINTLAWU YO HAMBANAHAMBANA ku ta hlaya marungulo.
9. Vutisa vadyondzi: U fanele ku endla yini?
10. Yingisela nhlamulo ya mudyondzi un'wana na un'wana.



Read Aloud

1. Vutisa vadyondzi: hi fanele ku endla hi nkarhi wo Hlayela Ehenhla?
2. Endla leswaku vadyondzi va TIVA leswi languteriwaka ka vona.
3. Namuntlha, hi burisana hi leswi u nga swi endlaka loko un'wana a VULAVULA NA WENA hi nkarhi wa ku hlayela ehenhla.
4. Loko un'wana a vulavula na wena, byela vadyondzi va hlevetela. " U ta ndzi byela ndzhaku"
5. Lerisa vadyondzi ku ti toloveta ku hlevetela: " U ta ndzi byela ndzhaku"
6. Hlawula xitori xo olova.
7. Exikarhi ka xitori vutisa vadyondzi swivutiso swo fana na: U ehleketa leswaku u ta pasa xikambelwana? Titoloveti KHUDZU HENHLA / KHUDZU HANSI.
8. Emakumu ka xitori, vutisa vadyondzi: Hi xihi xilo lexi u xi tsakelaka lexi nga humelela ka xitori?
9. Lerisa vadyondzi ku HUNDZULUKA VA VULAVULA va byela muakelani hi xiphemu lexi va xi tsakelaka ka xitori.

WEEK 3



The more that you read, the more things you will know.
The more that you learn, the more places you'll go.

Dr Seuss



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound **o**

15 min

Phonic Words

oma oxa olola orha olovisa



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **1**

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter **o**

30 min

Handwriting Words

ova onha onga

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 28



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **2**

15 min



Shared Reading

Pre-read & first read

15 min

Look and Say Words

endlä mimpfumawulo endlaka xirhendzevutana swi
njhani huwa



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1

Pheji ra: 50, 53

Sound **o**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **3**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Xitsalelo na choko
- Tibuku ta vadyondzi ta tinotsi na tikhirayoni

Ku tilulamisela:

- Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
- Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

- Byela vadyondzi leswaku namuntlha va ta va vanhu vantshwa- va ta va vatsari.
- Hlamusela leswaku vatsari va tirhisa pheji na tikhirayoni ku hlamusela xitori.
- Hlamusela leswaku VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
- Hlamusela leswaku VATSARI VA EHLEKETA VA NGA SI TSALA.
- Vula leswi: Namuntlha ndzi ta tirhisa pheji na tikhirayoni ku vulavula (hlamusela) hi siku ra mina ro sungula exikolweni. Ndzi tsala hi mina hikuva hi LESWI NDZI SWI TIVAKA.
- Tirhisa KU KOMBA ku komba vadyondzi matsalelo ya siku ro sungula exikolweni.
- Namuntlha u ta dirowa xifaniso ntsena- a hi nga tsali marito.


Swileriso swa nomo:

1. Vula leswi: Sweswi i nkarhi wa n`wina wa ku va vatsari.
2. Namuntlha mi ta EHLEKETA MI NGA SI TSALA.
3. Tsundzuka, u fanele u tsala hi wena n`winyi hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
4. NYIKA VADYONDZI TIBUKU.
5. Hlamusela leswaku vatsari va tsala eka pheji rintshwa ro basa etibukwini ta vona.

Ku tsala:

1. Fambafamba u karhi u languta loko vadyondzi va pfurile swona.
2. Byela vadyondzi va sungula ku dirowa swifaniso swa vona.
3. Fambafamba etlilasini u hetisa TINHLANGELETANO LETINTSONGO.
4. Loko u karhi u fambafamba, HLOHLOTELA VADYONDZI. Xa nkoka eka ku tsala i ku endla leswaku vadyondzi va titshembha. Va fanele ku chuncheka loko va tsala.
5. Loko vadyondzi va dirowile nkarhi wo ringana timinete ta 20, va byeli va tshika. Loko dyondzo yi fika emakumu, hlengeleta tibuku ta vadyondzi.

XIKOMBISO





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**
15 min



Shared Reading

Second read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Xana xi endla huwa ya njhani?

Pheji ra: 14



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound

Picture mind map

Sound **a**

15 min

Phonic Words

ala ambala aneka aka ava



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **5**

15 min



Handwriting

DBE workbook


Letter **a**

30 min

Handwriting Words

ana aneka ayini

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 52



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **6**

15 min



Shared Reading

Post - read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Xana xi endla huwa ya njhani?

Pheji ra: 14

COMPREHENSION:

Questions

Eka xifaniso xa hina xa xitori ku na swifambo. Swi vuli.

Mbyana yi endla yini?

Mufana loyi a nga ambala xikipa xo tshwuka na ko basa u chaya yini?

Mbyana i ya muhlovo muni?

Xana wena huwa wa yi rhandza? Hikokwalaho ka yini?

Answers

Xihahampfuka, xithuthuthu na thekisi.

Vukula

U chaya vhuvhuzela

I ya buraweni.

Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own Choice

Sound **a**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **7**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo:

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.
- Vulavula hi swifaniso swa vona leswi hlamuselaka mahungu.

Leswi nga ta tirhisi:

- Tibuku ta vadyondzi laha va nga dirowa kona hi Ravumbirhi.
- Leswi mudyondzisi a nga dirowa hi Ravumbirhi, exitsalelweni.

Ku tilulamisela:

- Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
- Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

- Namuntlha hi ta dyondza swilo swintshwa leswi vatsari va endlaka swona: VATSARI VA HLAYA LESWI VA SWI TSALAKA.
- Namuntlha hi ta languta leswi hi nga dirowa, hi byela (hlamusela) tlilasi hi leswi hi nga dirowa.
- Komba xifaniso xa wena (mudyondzisi) Tirhisa KU KOMBA ku hlamusela xifaniso xa wena.

Swileriso swa nomo:

- Byela vadyondzi leswaku sweswi va ta hlayela tlilasi leswi va nga swi tsala hikuva VATSARI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA.
- NYIKA VADYONDZI TIBUKU TA KU TSALELA.

WEEK 3 THURSDAY

6. Byela vadyondzi va pfula laha va nga dirowa kona hi Ravumbirhi.
7. Byela vadyondzi va 2-3 va hlaya leswi va nga tsala.
8. Loko mudyondzi a heta ku hlaya, byela lavan`wana va n`wi bela mavoko, leswi swi nyika mudyondzi matimba ya ku ti tshembha.
9. Byela vadyondzi van`wana va hlaya loko nkarhi wa ha pfumela.
10. Vadyondzi va yisa emahlweni na ku ba mavoko loko un`wana a heta ku vulavula.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

INSIDE THE
CLASSROOM

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Discussion

Mbulavurisano (Swivutiso na Tinhlamulo)

1. Xana u vona vafana vangani? (5).
2. Xana u vona vanhwanyana vangani? (4).
3. Xana makhetheni i ya muhlovo muni? (Xitshopana).
4. Mufana loyi a nga emeteni u endla yini? (u le ku hlayeni).
5. Mudyondzisi u endla yini? (u huwelela vana van`wana).
6. Hikokwalaho ka yini mudyondzisi a huwelela? (hikuva va tsutsuma tsutsuma etlilasini).

Swikongomelo::

Loko dyondzo yi fika emakumu, vadyondzi va ta va:

Dyondzile marito lama hlamuselaka nchumu hi muhlovo, xiyimo, ntikelo na xivumbeko.

- Hlamusela nchumu hi ku ya hi muhlovo, xivumbeko, xiyimo na ntikelo
- Dyondzile na ku ti toloveta vuthsila bya ku vulavula.
- Yingiserile vanghana loko va hlamusela nchumu etlilasini.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Bokisi leri nga na:
 - a. Swilo swa le tlilasini. Ku kombisa penisele, pheji, buku, rhula, rhaba. Gulu, xikerho, -choko, xisibi, thawula, makhiya, tikhirayoni, sw.sw.
 - b. Swilo swa le ehandle ka tlilasi. Ku kombisa rimandzhi, tluka, ribye, xitina, byanyi, xiluva, sw.sw.

Nhlamuselo ya dyondzo:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
2. Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.
3. Hlamusela vadyondzi leswaku nkarhi wun`wana u lava ku hlamusela vanhu van`wana timhaka leti u nga hlangana na tona, kambe vona a va koti ku swi vona.
4. Vutisa vadyondzi loko va tshama va va hlangana na swona. Ku nga va movha wo saseka, kumbe khekhe ro nandzhiha, kumbe rhoko ro saseka. Nyika vana vambirhi kumbe wun`we ku hlamula xivutiso lexi.
5. Lexi landzelaka, swa olova ku hlamusela nchumu wo karhi loko hi tiva marito lama hi faneleke ku ma tirhisa.
6. Namuntlha hi ta dyondza ku kuma marito lama ma nga fanela ni ku ma tirhisa loko hi vulavula hi byela vanghana va hina timhaka to karhi.
7. Endla KU KOMBA eka vadyondzi hi ku hlamusela xilo xin`we kumbe swimbirhi eka leswi u swi vonaka.
8. Komba leswaku u hlamusela muhlovo, xivumbeko na ntikelo na swin`wana leswi u nga ehleketaka hi swona. Ku kombisa
9. Desika ra mina i ra buraweni. I rikulu na swona ra tika. Ri na xivumbeko xa rhekithengela. Ra rhetela.
10. Nghilazi leri ri hava muhlovo. I rintsongo na swona ra vevuka. I ra xirhendzevutani. Ra rhetela na swona ra voninga.
11. Lexi landzelaka, byela vadyondzi leswaku mi ya tlanga ntlangu.
12. Vadyondzi va fanele va ta emahlweni ka tlilasi hi wun`we wun`we.
13. Va fanele va hlangeleta nchumu wo karhi endzeni ka bokisi, va hlamusela nchumu walowo va byela tlilasi.
14. Tlilasi yi fanele yi yingisela leswi hlamuseriwaka leswaku va ta kota ku engetela swin`wana hi nchumu walowo.
15. Byela vadyondzi leswaku loko ku ri nkarhi wa yena wa ku ta emahlweni, u fanele a vulavula a twala na swona a yima ndhawu yin`we a nga fambafambi.
16. Byela tlilasi leswaku na vona lava nga tshama ehansi va fanele va tshamiseka va yingisela loyi a vulavulaka.

Ku fungha:

1. Tirhisa rhubiriki leyi landzelaka ku hlela vadyondzi.
2. Rhekhoda mbuyelo eka buku ya wena yo tsalela mbuyelo wa ku hlela vadyondzi.
3. Tlhela u tsala leswi ku vilerisaka hi vuswikoti bya mudyondzi eka vuswikoti bya mudyondzi byo tsala.

Xiyengelexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Vutshila bya ku vulavula	Mudyondzi wa tikeriwa ku twa kumbe a nga tshamiseki etlilasini.	0	Mudyondzi wa twala loko a vulavula na swona wa tshamiseka etlilasini.	1	Mudyondzi wa twala loko a vulavula na swona wa ecenyeta ku komba leswaku leswi a vulavulaka hi swona wa swi twa. Mudyondzi wa tshamiseka.	2
Leswi lavekaka: muhlovo, xivumbeko, ntikelo, na ni vuxokoxoko byin`wana.	Mudyondzi u hlamusela xilo xin`we kumbe swimbirhi kahle.	1-2	Mudyondzi u hlamusela swilo swinharhu kahle.	3-4	Mudyondzi u hlamusela swilo swa mune kumbe ntlhanu kahle.	5-6
Vutshila bya ku yingisela	Mudyondzi u ba huwa na swona u vulavula loko van`wana va vulavula.	0	Mudyondzi u pfa a rasa loko van`wana va vulavula.	1	Mudyondzi wa miyela na swona wa yingisela van`wana loko va vulavula.	2

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 1 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own Choice

Sound **o, a**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **9**

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

DBE Workbook 1
Pheji ra: 26, 27, 29



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **10**

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 2 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 4

Week Four

ΜΕΡΚ ΕΟΝΤ

Teach with passion, commitment and kindness, and you will change lives.



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound **m**
15 min

Phonic Words

mama mali anama mila masi



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **1**
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter **m**
30 min

Handwriting Words

miri miona mita

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1
Pheji ra: 92



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **2**
15 min



Shared Reading

Pre-read & first read

15 min

Look and Say Words

hanci nyimpfu ximbutana nguluve xikukwana rhole
xingulubyana xisekwana



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1
Pheji ra: 90, 91, 93

Sound **m**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **3**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.
- Tsala nhlokomhaka hi xifaniso.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Xitsalelo na choko

Tibuku ta tinotsi ta vadyondzi na tikhirayoni.

Ku tilulamisela:

- Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
- Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

- Byela vadyondzi leswaku namuntlha va ta tsala hi leswi nga va humelela exikolweni.
- Hlamusela leswaku va ta tsala hi vona vinyi, hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
- Hlamusela leswaku va fanele va ehleketa leswwi nga humelela va nga se tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA NGA SE TSALA.
- Vula leswi: Ndza swi tiva leswaku ndzi ta tsala hi loko ndzi karhi ndzi tlanga na vanghana va mina ehandle.
- Tirhisa KU KOMBA ku komba vadyondzi matsalelo ya siku ro sungula exikolweni.
- Hlamusela leswaku namuntlha vatsari va ta engetela rito eka leswi va nga dirowa, hikuva VATSARI VA ENGETELA MARITO.
- Vula leswi: Namuntlha hi ta tsala nhlokomhaka"mina" eka leswi hi nga tsala.
- Tirhisa maendlelo ya KU KOMBA ku komba matsalelo ya nhlokomhaka. Vona leswaku u DIROWA NTILA KA RITO RIN`WANA NA RIN`WANA.

Swileriso swa nomo:

1. Vula leswi: Sweswi i nkarhi wa n`wina wa ku va vatsari.
2. Namuntlha mi ta EHLEKETA MI NGA SI TSALA.
3. Tsundzuka, u fanele u tsala hi wena n`winyi hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
4. NYIKA VADYONDZI TIBUKU TA KU TSALELA.
5. Ehleketa leswaku namuntlha mi ta tsala nhlokomhaka"mina", hikuva VATSARI VA EN-GETELA MARITO eka leswi va nga swi tsala.
6. Hlamusela leswaku vatsari va tsala eka pheji rintshwa ro basa etibukwini ta vona.

Ku tsala:


1. Fambafamba u karhi u languta loko vadyondzi va pfurile swona.
2. Byela vadyondzi va sungula ku dirowa swifaniso swa vona.
3. Fambafamba etlilasini u hetisa TINHLANGELETANO LETINTSONGO:
4. Loko u karhi u fambafamba, HLOHLOTELA VADYONDZI. Xa nkoka eka ku tsala i ku end-la leswaku vadyondzi va titssembha. Va fanele ku chuncheka loko va tsala.
5. Loko vadyondzi va dirowile nkarhi wo ringana timinete ta 20, va byeli va tshika. Loko dyondzo yi fika emakumu, hlengeleta tibuku ta vadyondzi.

Ku fungha:

1. Nyika vadyondzi mbuyelo wo aka eka tibuku ta vona. Ku nga va nyeleti, xikandza xo n'wayitela, rito: U tirhe kahle!
2. Tirhisa rhubiriki leyi landzelaka ku hlela vadyondzi.
3. Rhekhoda mbuyelo eka buku ya wena yo tsalela mbuyelo wa ku hlela vadyondzi.
4. Tlhela u tsala leswi ku vilerisaka hi vuswikoti bya mudyondzi eka vuswikoti bya mudyondzi byo tsala.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti	Wa swi kota	Wa swi kota swinene
Ku tirhisa ndhawu	Mudyondzi a nga swi koti ku tirhisa ndhawu. Xifaniso i xintsongo swinene kumbe a xi le exikarhi ka pheji. Kumbe nhlokomhaka a yi tsariwanga kona.	0	1
Ntirho: Xifaniso	Xifaniso a xi helanga kumbe a xi hlamuseli nchumu.	1	2
Ntirho: Nhlokomhaka	Tinhlokomhaka a ti helanga na swona a ti kopiwanga swona.	1	2
Ntirho: Vuswikoti	Mudyondzi u kopile ka xitsalelo kumbe ka mudyondzi un'wana	1	2

XIKOMBISO





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**

15 min



Shared Reading

Second read

DBE Workbook 1

Title: Ku yelanisa

Pheji ra: 18 - 19

15 min



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound

Picture mind map

Sound **n**

15 min

Phonic Words

nuna nomu nona nela nala



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **5**

15 min



Handwriting

DBE workbook


Letter **n**

30 min

Handwriting Words

navela namu nawu

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 100



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **6**

15 min



Shared Reading

Post - read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Ku yelanisa

Pheji ra: 18 - 19

COMPREHENSION:

Questions

Xana n`wana wa huku i yini?

Ku na tihuku tingani eka xifaniso xa hina?

Sekwa ri endla yini?

Huku yi tshikela yini?.....

Xana swiharhi leswi swi tshama kwihi? Hikokwalaho ka yini u vula tano?

Answers

I xikukwana.

Ku na tihuku timbirhi.

Ri khida exidan`wanini.

Matandza.

Epurasini, (Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyi twisisekaka.)



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1
Pheji ra: 90, 91, 93

Sound **a**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **7**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swiikongomelo:

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.
- Vulavula hi xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.
- Hlaya nhlokomhaka eka mapheji ya vona.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Tibuku ta vadyondzi leti va nga dirowela eka tona hi Ravumbirhi.

Xifaniso xa mudyondzi xa Ravumbirhi, xi dirowiwa exitsalelweni.

Ku tilulamisela:

1. Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
2. Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

1. Vhiki leri nga hundza hi dyondzile leswaku VATSARI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA.
2. Namuntlha hi ta hlaya leswi hi nga swi tsala hi hlayela munghana.
3. Hi ta endla leswi hi tirhisa maendlelo ya KU HUNDZU-LUKA U VULAVULA.
4. Ku komba vadyondzi maendlelo ya KU HUNDZULUKA U VULAVULA, byela mudyondzi wun`we a ta emahlweni na buku ya yena.
5. Hlamusela leswaku un`wana na un`wana u ta kuma nkarhi wa ku vulavula hi leswi a nga swi tsala.

6. Hlamusela (mudyondzisi) leswi u nga swi tsala u byela mudyondzi loyi u nga n`wi vitana a ta emahlweni ka tlilasi.
7. Endzhaku nyika nkarhi mudyondzi a hlamusela leswi a nga swi dirowa a byela wena(mudyondzisi).

Swileriso swa nomo:

1. NYIKA VADYONDZI TIBUKU TA KU TSALELA.
2. Byela vadyondzi va pfula laha va nga dirowela kona hi Ravumbirhi.
3. Byela vadyondzi leswaku, sweswi va ta hlaya leswi va nga swi tsala va hlayela munghana hikuva VATSARI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA.
4. Hlamusela leswaku vadyondzi va fanele ku HUNDZULUKA VA VULAVULA na munhu loyi a nga ekusuhi, ku fana na leswi u nga va kombisa swona.
5. Byela vadyondzi va HUNDZULUKA VA VULAVULA, fambafamba na tlilasi. Yingisela leswi vadyondzi va vulaka swona u vutisa swivutiso.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

INSIDE THE
CLASSROOM

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Vocabulary

Marito (Marito lamantshwa)

1. Alifabeti
2. Bege ya le xitulwini
3. Nyeleti
4. Tandza
5. Vutihlayisi epatwini.

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 3 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own Choice

Sound **m, n**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **9**

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

DBE Workbook 1
Pheji ra: 99



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **10**

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 4 ya 4

1	2	3	4
---	---	---	---

Do the best you can
until you know better.
Then when you know
better, do better.

[illegible]

Week

[illegible]



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound i

15 min

Phonic Words

nki ina rini hina imani



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter i

30 min

Handwriting Words

inkomu inki imani

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 44



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-read & first read

15 min

Look and Say Words

mufana xeweta wa Mudyondzisi Mina



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1
Pheji ra: 42, 45

Sound i

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo:

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.
- Kopa xivulwa xin`we hi mahungu lexi nga tsariwa exitsalelweni, va kopa swona.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Xitsalelo na choko
- Tibuku ta tinotsi ta vadyondzi na tikhirayoni

Ku tilulamisela:

- Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
- Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

- Byela vadyondzi leswaku namuntlha va ta tsala hi leswi nga humelela ekaya.
- Hlamusela leswaku va ta tsala hi vona vinyi, hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
- Hlamusela leswaku va ta ehleketa hi leswi nga humelela va nga si tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA NGA SI TSALA.
- Vula leswi: Ndza swi tiva, Ndzi ta tsala hi ku pfuna manana ku sweka swakudya ekaya.
- Hlamusela leswaku u ta ehleketa hi xilo xin`we xa nkoka lexi nga humelela loko u karhi u pfuna manana, hikuva VATSARI VA EHLEKETA HI XILO XIN`WE XA NKOKA VA TSALA HI XONA.
- Vula leswi: Ndza swi tiva! Ndzi pfunile manana ku hakasa poto.
- Tirhisa maendlelo ya KU KOMBA ku tsala xifaniso xa leswi nga humelela.

8. Hlamusela leswaku, namuntlha, vatsari va ta engetela rito eka leswi va nga swi dirowa, hikuva VATSARI VA ENGETELA MARITO.
9. Vula leswi: Namuntlha hi ta kopa xivulwa “ Hi mina loyi”.
10. Tirhisa KU KOMBA ku komba vadyondzi ku engetela xivulwa. Vona leswaku u DIROWA NTILA RITO RIN`WANA NA RIN`WANA.

Swileriso swa nomo:

1. Vula leswi: Sweswi i nkarhi wa n`wina wa ku va vatsari.
2. Namuntlha mi ta EHLEKETA MI NGA SI TSALA.
3. Hleketa hi swilo swintsongo leswi nga humelela ekaya, hikuva vatsari va EHLEKETA HI XILO XA NKOKA XIN`WE.
4. Tsundzuka, u fanele u tsala hi wena n`winyi hikuva VATSARI VA SALA LESWI VA SWI TIVAKA.
5. NYIKA VADYONDZI TIBUKU TA KU TSALELA.
6. Hlamusela leswaku vatsari va tsala eka pheji rintshwa ro basa etibukwini ta vona.

Ku tsala:

1. Fambafamba u karhi u languta loko vadyondzi va pfurile swona.
2. Byela vadyondzi va sungula ku dirowa swifaniso swa vona.
3. Fambafamba etlilasini u hetisa TINHLANGELETANO LETINTSONGO:
4. Loko u karhi u fambafamba, HLOHLOTELA VADYONDZI. Xa nkoka eka ku tsala i ku endla leswaku vadyondzi va titssembha. Va fanele ku chuncheka loko va tsala.
5. Loko vadyondzi va dirowile nkarhi wo ringana timinete ta 20, va byeli va tshika. Loko dyondzo yi fika emakumu, hlengeleta tibuku ta vadyondzi.

Ku fungha:

1. Nyika vadyondzi mbuyelo wo aka eka tibuku ta vona. Ku nga va nyeleti, xikandza xo n'wayitela, rito: U tirhe kahle!
2. Tirhisa rhubiriki leyi landzelaka ku hlela vadyondzi.
3. Rhekhoda mbuyelo eka buku ya wena yo tsalela mbuyelo wa ku hlela vadyondzi.
4. Tlhela u tsala leswi ku vilerisaka hi vuswikoti bya mudyondzi eka vuswikoti bya mudyondzi byo tsala.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Ku tirhisa ndhawu	Mudyondzi a nga swi koti ku tirhisa ndhawu. Xifaniso i xintsongo swinene kumbe a xi le exikarhi ka pheji. Kumbe nhlokomhaka a yi tsariwanga kona.	0	Mudyondzi wa swi kota swintsongo ku tirhisa ndhawu. Xifaniso a hi xintsongo ngopfu na swona xile xikarhi ka pheji. Nhlokomhaka yi tsariwe kahle ekusuhi na xifaniso kumbe ehenhla ka xifaniso.	1		
Ntirho: Xifaniso	Xifaniso a xi helanga kumbe a xi hlamuseli nchumu.	1	Xifaniso xi herile na swona xa hlamusela swin'wana.	2	Xifaniso xi herile na swona xi hlamusela leswi humelelaka.	3
Ntirho: Nhlokomhaka/ Xivulwa	Xivulwa a xi helelanga kumbe a xi kopiwanga swona.	1	Xivulwa xi helerile. Marito aya hambanisiwanga hi minthalo kumbe marito a ya kopiwanga swona.	2	Xivulwa xi kopiwe swona na swona xi helerile. Mudyondzi u tirhisile minthalo ku hambanisa marito. Nhlokomhaka kumbe xivulwa xi tsariwe eka ndhawu leyi nga fanela.	3
Ntirho: Vuswikoti	Mudyondzi u kopile ka xitsalelo kumbe ka mudyondzi un'wana	1	Mudyondzi u na mianakanyo yo sungula. Mudyondzi u komba vuswikoti loko a dirowa na ku tsala.	2	Mudyondzi u na mianakanyo na vuswikoti byo sungula. Mudyondzi u kombisa vuswikoti loko a dirowa na ku tsala xivulwa.	3

XIKOMBISO





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4

15 min



Shared Reading

Second read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Mudyondzisi wa mina

Pheji ra: 46



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound

Picture mind map

Sound **u**

15 min

Phonic Words

nuna uno buku xiluva savula



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **5**

15 min



Handwriting

DBE workbook


Letter **u**

30 min

Handwriting Words

nuna uno luma

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 60



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **6**

15 min



Shared Reading

Post - read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Mudyondzisi wa mina

Pheji ra: 46

COMPREHENSION:

Questions

Xana vana va xikolo i vangani?

Va chike eka yini?

Bazi i ra muhlovo muni?

Hikokwalaho ka yini mudyondzisi a khome xambhulele?

Mufana loyi a nga sala endzhaku u khome yini?

Answers

I vana vanharhu.

Va chike ebazini.

Bazi i ra xitshopana.

Ka hisa kumbe nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.

U khome tibuku.



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1
Pheji ra: 58, 59, 61

Sound **u**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **7**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swiikongomelo:

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso ku hlamusela mahungu.
- Vulavula hi xifaniso ku hlamusela mahungu.
- Hlaya swivulwa leswi va nga swi tsala.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Tibuku ta vadyondzi leti va nga dirowa ka tona hi Ravumbirhi.
- Leswi mudyondzisi a nga swi dirowa hi Ravumbirhi, swi ri exitsalelweni.

Ku tilulamisela:

1. Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
2. Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

1. Vhiki leri nga hundza, hi dyondzile leswaku VATSARI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA.
2. Namuntlha hi ta hlaya leswi hi nga swi tsala hi hlayela munghana.
3. Hi ta endla leswi hi tirhisa maendlelo ya KU HUNDZULUKA U VULAVULA ku fana na vhiki leri nga hundza.
4. Byela mudyondzi wun`we a ta emahlweni ka tlilasi na buku ya yena.
5. Hlamusela leswaku un`wana na un`wana u ta kuma nkarhi wa ku 'hlaya' leswi a nga swi tsala.

6. Hlamusela (mudyondzisi) leswi u nga swi tsala , u byela mudyondzi loyi a nga emahlweni ka tlilasi.
7. Endzhaku nyika nkarhi mudyondzi a hlamusela leswi a nga swi dirowa

Swileriso swa nomo:

1. NYIKA VADYONDZI TIBUKU TA KU TSALELA.
2. Byela vadyondzi va pfula laha va nga dirowa kona hi Ravumbirhi.
3. Byela vadyondzi leswaku sweswi va ta hlaya leswi va nga tsala va hlayela munghana hikuva VATSARI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA.
4. Hlamusela leswaku vadyondzi va fanele va HUNDZULUKA VA VULAVULA na munhu loyi a nga tshama ekusuhi, ku fana na leswi u nga va komba swona.
5. Byela vadyondzi va HUNDZULUKA VA VULAVULA, fambafamba etilasini. Yingisela leswi vadyondzi va vulaka swona u vutisa swivutiso.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

INSIDE THE
CLASSROOM

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Discussion

Mbulavurisano (Swivutiso na Tinhlamulo).

1. I yini lexi u xi vonaka etlilasini leyi nga laha exifanisweni lexi nga riki kona etlilasini ya wena? (Mbyana,bolo ya khirikhete, makhetheni, phositara ya vuhlayiseki epatwini, sinki, sw.sw)
2. Xana wa navela ku va na tlilasi leyi fanaka na leyi? (nhlamulo leyi twalaka).
3. Hikokwalaho ka yini u vula sweswo. (Nhlamulo leyi twalaka).
4. Vana lava nga etafuleni va endla yini?(va tlanga hi switlangiso esekeni.)
5. Xana wa navela ku swi endla na wena?(nhlamulo leyi twalaka.)

Swikongomelo:

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.

Switirhisiwa leswi lavekaka::

- Phositara: Endzeni ka tlilasi
- Tibuku ta vadyondzi na tikhirayoni
- Xitori xa mudyondzisi xa ku tsala swin`we xa Ravumbirhi

Ku tilulamisela:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
2. Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Swileriso swa nomo:

1. Byela vadyondzi leswaku namuntlha, va ta yingisela xitori lexi tlilasi yi nga xi tsala swin`we hi Ravumbirhi.
2. Vadyondzi va fanele va hlawula xiphemu xin`we xa xitori lexi nga va tsakisa ngopfu.
3. Vadyondzi va fanele va yingisela swinene xitori.
4. Hlaya xitori(mudyondzisi) u hlayela tlilasi.

Ku kombisa

1. Vula leswi: Ndzi lava ku hlawula xiphemu lexi ndzi xi tsakelaka ngopfu ndzi nga si tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA NGA SI TSALA.
2. Hlawula xivulwa xin`we eka xitori, ku fana na: "Manana Dumezulu u byerile Ntiyiso na Phamela leswaku va endla mepe wa miehleketso."
3. Vula leswi: Ndzi ta tsala hi Ntiyiso na Phamela va karhi va endla mepe wa miehleketso.
4. Tirhisa KU KOMBA ku dirowa xifaniso xa xivulwa lexi humaka eka xitori.

Ku tsala:

1. NYIKA VADYONDZI TIBUKU TA KU TSALELA.
2. Byela vadyondzi va ehleketa hi leswi va nga ta swi tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA NGA SE TSALA.
3. Byela vadyondzi va 2-3 va vula leswi va nga ta tsala hi swona.
4. Byela vadyondzi vas ungula ku tsala.
5. Loko vadyondzi va ri ku tsaleni, fambafamba u karhi u VUTISA(VULAVULA) LESWI VA TSALAKA.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Xikili xa ku vulavula	Swa tika ku twa mudyondzi loko a vulavula kumbe a nga yimi ndhawu yin`we loko a vulavula kumbe u vuyelela ngopfu loko a vulavula.	1	Mudyondzi wa twala loko a vulavula na swona u yima ndhawu yin`we minkarhi yo tala. Mudyondzi a nga vuyeleli ko hundza kan`we loko a vulavula.	2	Mudyondzi wa twala loko a vulavula. A nga vuyeleli loko a vulavula.	3
Leswi laveka-ka: ku hlamusela ndlela leyi munhu a ti twisaka swona na xivangelo xa swona.	Mudyondzi u vula xilo xinwe na xivangelo. Kumbe mudyondzi u vula swilo swimbirhi leswi nga kina swivangelo.	1-2	Mudyondzi u hlamusela swilo swimbirhi na swivangelo. Kumbe u hlamusela swilo swinharhu ni ku hundza kambe ku hava swivangelo.	3-4	Mudyondzi u hlamusela swilo swinharhu kumbe ku hundza ni swivangelo swa kona.	5-6
Vutshila bya ku yingisela	Mudyondzi wa rasa kumbe u kanganyisa van`wana hi ku vulavula loko va karhi va vulavula.	0	Mudyondzi u pfa a rasa kumbe u kanganyisa van`wana loko va karhi va vulavula.	0	Mudyondzi wa miyela loko van`wan ava karhi va vulavula, wa yingisela ni ku tshamiseka loko van`wan ava karhi va vulavula.	1

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 1 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own choice

Sound i, u

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

DBE Workbook 1
Pheji ra: 44, 60



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.
Leyi i dyondzo 2 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 6

**WE
EK**

6

If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse.

Jim Rohn



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound l

15 min

Phonic Words

luma lela alela nela loloha



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter

Letter l

30 min

Handwriting Words

nela luma loloha

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 112



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-read & first read

15 min

Look and Say Words

ximumu xixika tshwuka swiambalo xirhendzevutana
Wasi



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1
Pheji ra: 110, 113

Sound I

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Nyika miehleketso laha va nga ta va va karhi va tsala swin`we.
- Yingisela miehleketso ya vadyondzi van`wana.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Phostara: Endzeni ka tilasi.
- Pheji ra chati ra xitori.

Ku tilulamisela:

- Veka phostara laha vadyondzi hinkwavo va nga ta kota ku yi vona.
- Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
- Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

- Byela vadyondzi leswaku: Namuntlha hi ta yingisela hi tlhela hi endla xitori hi phostara leyi.
- Komba eka mete laha ku nga na swikwere swa vatlangi.
- Vula leswi: loyi i Ntiyiso. Ndzi ta mi byela xitori lexi ndzi nga xi MAKHA hi Ntiyiso.
- Hlaya xitori hi phositara u hlayela tilasi:

Ntiyiso u hete ntirho wa yena hi ku hatlisa. "Yay!" Ndzi ta tlanga hi tibuloko!" u humese tibuloko a kuma ndhawu emeteni. U sungurile ku tipaka hi vukheta. Loko a vekela buloko ya yena yo hetelela ehenhla henhla, mudyondzi kuloni Phamela, u fambile a ya exiyindlwanini. A nga langutanga laha a fambaka kona, hikokwalaho a n`wi chayisa. khuu! Ntshava ya yena ya tibuloko yi wela ehansi.

Mbulavurisano:

1. Byela vadyondzi: hi heta ku hlaya xitori hi Ntiyiso. Sweswi hi ya endla xitori hi swin`wana swo tsakisa hi phositara. Hi ta endla xitori lexis win`we.
2. Byela vadyondzi leswaku va fanele va yimisa voko loko va lava ku vulavula.
3. Byela vadyondzi: Hi xihl xilo xo tsakisa ngopfu lexi u xi vonaka eka phositara?
4. Yingisela vonelo (miehleketi) ya vadyondzi.
5. Xikan`we na vadyondzi, hlawula leswi mi nga ta tsala hi swona. Ku kombisa vana lava tsutsumaka.
6. Byela vadyondzi va nyika vana lava mavito(lava tsutsumaka) na vito ra mudyondzisi.
7. Byela vadyondzi va ehleketa hi leswi nga humelela ku sungula vana va nga se tlanga.
8. Nyika nkarhi vadyondzi va vula miehleketi ya vona.
9. Ehleketa hi xivulwa xo sungula. Ku kombisa “ Manana Dumezulu u byerile Ntiyiso na Phamela ku endla mepe wa miehleketi.” Vula xivulwa u vulavulela ehenhla.
10. DIROWA NTILA RITO RIN`WANA NA RIN`WANA
11. Vula leswi u swi ehleketaka na leswi u swi endlaka u vulavulela ehenhla.
12. Ku kombisa Ndzi ta sungula xivulwa xa mina eka ntila lowu(komba ntila wo sungula), hikuva loko hi tsala hi sungula eka voko ra ximatsi hiya eka ra xinene, hi suka ehenhla hi ya ehansi. Ndzi sungula hi letere lerikulu hikuva minkarhi hinkwayo loko hi tsala xivulwa hi sungula hi letere lerikulu. Sweswi ndzi tsala ‘M’ na ‘a’ na ‘n’ na ‘a’. I ‘manana’ . Ndzi fanele ndzi siya ndhawu ndzi nga se tsala rito leri landzelaka. ‘Dumezulu’ (Tshikelela mpfumawulo wo sungula) Dumezulu ri sungula hi ‘d’, sweswi ndza swi tiva leswaku ri sungula hi mpfumawulo’d’. sweswi ndzi ta tsala mpfumawulo’u’. mpfumawulo lowu landzaka i ‘m’. Hi wu dyondzile vhiki leri nga hundza.
13. Tsala marito eka mintila, u tlhela u yi vula u vulavulela ehenhla.
14. Hlaya xivulwa, u komba rito loko u ri hlaya: Manana Dumezulu u byerile Ntiyiso na Phamela leswaku va endla mepe wa miehleketi.
15. Byela vadyondzi: leswaku hikokwalaho ka yini vana va nga tshamanga ematafuleni (desika)?
16. Nyika vadyondzi hinkwavo nkarhi wa ku vulavula.
17. Ehleketa hi xivulwa xa vumbirhi. Ku kombisa” Nsimbhi yi rila, Ntiyiso na Phamela va suka va yima.” Vula xivulwa u xi vulela ehenhla.
18. Loko u ehleketile hi swivulwa, endla KU KOMBA xa matsalelo ya swivulwa, u tirhisa xitepe 8-14 nakambe.
19. Byela vadyondzi: u ehleketa leswaku ku ta humelela yini endzhaku?
20. Nyika nvadyondzi nkarhi va vulavula miehleketi ya vona.
21. Ehleketa hi xivulwa xo hetelela. Ku kombisa” Manana Dumezulu a nga tsakanga. U byerile Ntiyiso na Phamela leswaku va basisa tlilasi.” Vula xivulwa u vulavulela ehenhla.
22. Loko u ehleketile hi xivulwa, komba matsalelo ya xivulwa, u tirhisa xitepe 8-14.
23. Loko u heta, hlaya xitori xikan`we na vadyondzi.
24. Tsundzuxa vadyondzi leswaku VATSARI VA HLAYA LESWI VA SWI TSALAKA.
25. HLOHLOTELA VADYONDZI ku va va endlile xitori lexi.
26. Veka xitori lexi nga hela eka khona ya ku hlayela eka yona.

Ku fungha:

1. Tirhisa rhubiriki leyi landzelaka ku hlela vadyondzi.
2. Rhekhoda mbuyelo eka buku ya wena yo tsalela mbuyelo wa ku hlela vadyondzi.
3. Tlhela u tsala leswi ku vilerisaka hi vuswikoti bya mudyondzi eka vuswikoti bya mudyondzi byo tsala.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Ntirho: ku nyika miehleketo hi xitori	Mudyondzi a nga ringeti na ku nyika miehleketo hi xitori	1-2	Mudyondzi wa ringeta ku nyika miehleketo. Miehleketo yin`wana a hi yona a yi yelani na xitori.	3-4	Mudyondzi wa ngenenelela swinene eka ku nyika miehleketo. Leswi a swi vulaka swa twala na swona swa yelana na nhlokomhaka.	5
Vutshila swa ku yingisela:	Mudyondzi wa ba huwa loko vana van`wana karhi va vulavula.	0	Mudyondzi u pfa a ba huwa loko van`wana va karhi va vulavula.	1	Mudyondzi wa miyela loko vana van`wana karhi va vulavula na swona wa yingisela van`wana.	2
Ntirho: Vuswikoti	Mudyondzi u kopile ka xitsalelo kumbe ka mudyondzi un`wana	1	Mudyondzi u na mianakanyo yo sungula. Mudyondzi u komba vuswikoti loko a dirowa na ku tsala.	2	Mudyondzi u na mianakanyo na vuswikoti byo sungula. Mudyondzi u kombisa vuswikoti loko a dirowa na ku tsala xivulwa.	3

XIKOMBISO

Mahanda Dumezulu u
byerile Ntugiso na Phamele
leswaku va ehalla mepe wa
mehleketso. Nsimbi yi rilile.
Ntugiso na Phamele va suka
va yima Mahanda Dumezulu
a kwatile. u byerile Ntugiso
na Phamele leswaku va
basisa tlilasi.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**
15 min



Shared Reading

Second read

15 min

DBE Workbook 1
Title: Ximumu na xixika
Pheji ra: 23 – 24



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound

Picture mind map

Sound **b**

15 min

Phonic Words

bana banana bolo buku bola



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **5**

15 min



Handwriting

DBE workbook


Letter **b**

15 min

Handwriting Words

bola banana bolo

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 68



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **6**

15 min



Shared Reading

Post - read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Ximumu na xixika

Pheji ra: 23 – 24

COMPREHENSION:

Questions

Hi ximumu hi ambala swiambalo swa njhani?

Vana va endla yini eka pheji 22?

Hikokwalaho ka yini va khida?

Mbhawula yona hi yi tshivela hi nguva yihi?

Mufana loyi a nga ambala buruku ro tshwuka eka pheji 22 u endla yini?

Answers

Hi ambala swiambalo swo vevuka. KU KOMBA vheze, buruku ro koma swin'wana na swin'wana.

Vana va khida.

Hikuva ka hisa.

Hi tshivela hi xixika.

U khoma tinhlampfi



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1

Pheji ra: 66, 69

Sound **b**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **7**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- Phositara: Endzeni ka tlilasi
- Tibuku ta vadyondzi na tikhirayoni
- Xitori xa mudyondzisi xa ku tsala swin`we xa Ravumbirhi

Ku tilulamisela:

- Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
- Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Swileriso swa nomo:

- Byela vadyondzi leswaku namuntlha, va ta yingisela xitori lexi tlilasi yi nga si tsala swin`we hi Ravumbirhi.
- Vadyondzi va fanele va hlawula xiphemu xin`we xa xitori lexi nga va tsakisa ngopfu.
- Vadyondzi va fanele va yingisela swinene xitori.
- Hlaya xitori(mudyondzisi) u hlayela tlilasi.

Ku kombisa

- Vula leswi: Ndzi lava ku hlawula xiphemu lexi ndzi xi tsakelaka ngopfu ndzi nga se tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA NGA SI TSALA.
- Hlawula xivulwa xin`we eka xitori, ku fana na: "Manana Dumezulu u byerile Ntiyiso na Phamela leswaku va endla mepe wa miehleketo."
- Vula leswi: Ndzi ta tsala hi Ntiyiso na Phamela va karhi va endla mepe wa miehleketo.
- Tirhisa KU KOMBA ku dirowa xifaniso xa xivulwa lexi

humaka eka xitori.

Ku tsala:

1. NYIKA VADYONDZI TIBUKU TA KU TSALELA.
2. Byela vadyondzi va ehleketa hi leswi va nga ta swi tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA NGA SI TSALA.
3. Byela vadyondzi va 2-3 va vula leswi va nga ta tsala hi swona.
4. Byela vadyondzi va sungula ku tsala.
5. Loko vadyondzi va ri ku tsaleni, fambafamba u karhi u VUTISA(VULAVULA) LESWI VA TSALAKA.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

INSIDE THE
CLASSROOM

10 min

Assessment activity

20 min

Poster Vocabulary

Marito (Marito lamantshwa).

1. Suthukhesi
2. Poto ra swiluva.
3. Burachi ya pende
4. Swifaniso swa ati.
5. ndzhuti

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 3 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own choice

Sound **l, b**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **9**

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

DBE Workbook 1
Pheji ra: 67, 111



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **10**

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

15 min

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.
Leyi i dyondzo 4 ya 4

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 7



I facilitate thinking. I engage minds. I listen to questions. I encourage risk. I support struggle. I cultivate dreams. I learn everyday.

I teach.



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound **e**

15 min

Phonic Words

ee bela nela lela alela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **1**

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter **e**

30 min

Handwriting Words

lela nela bela

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1
Pheji ra: Ehansi 36



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **2**

15 min



Shared Reading

Pre-read & first read

15 min

Look and Say Words

veketela va kahle tlanga ku swin'we



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1
Pheji ra: 34, 37

Sound **e**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **3**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.
- Tsala xivulwa va tirhisa mimpfumawulo leyi va nga yi dyondza.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Xitsalelo na choko

Tibuku ta tinotsi ta vadyondzi na tikhirayoni.

Ku tilulamisela:

1. Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
2. Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

1. Byela vadyondzi leswaku namuntlha hi ta ti toloveta KU VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XI-BODZE hi karhi si tsala mimpfumawulo leyi hi yi twaka.
2. Byela vadyondzi leswaku namuntlha va ta tsala leswi nga humelela na munghana wa vona.
3. Hlamusela leswaku va ta tsala hi vona vinyi, hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
4. Hlamusela leswaku va ta ehleketa hi leswi nga humelela va nga se tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA NGA SI TSALA.
5. Vula leswi: Ndza swi tiva, Ndzi ta tsala hi munghana wa mina Ntiyiso.
6. Hlamusela leswaku u ta ehleketa hi xilo xin`we xa nko-ka lexi nga humelela , hikuva VATSARI VA EHLEKETA HI XILO XIN`WE XA NKOKA VA TSALA HI XONA.
7. Vula leswi: Ndza swi tiva! Ndzi ta tsala hi loko mina na Ntiyiso hi kuma chela ehandle ka yindlu ya ka vona.

8. Tirhisa maendlelo ya KU KOMBA ku tsala xifaniso xa leswi nga humelela.
9. Hlamusela leswaku, namuntlha, vatsari va ta engetela rito eka leswi va nga swi dirowa, hikuva VATSARI VA ENGETELA MARITO.
10. Vula leswi: Namuntlha hi ta tirhisa mimpfumawulo ku tsala marito lama hi ma tivaka.
11. Hlamusela vadyondzi leswaku namuntlha, hita ringeta swin`wana swintshwa. Hi ta VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE hi tsala mimpfumawulo leyi hi yi twaka.
12. Vula leswi: Ndzi lava ku tsala marito: hi kumile chela.
13. DIROWA NTILA KA RITO RIN`WANA NA RIN`WANA.
14. Tirhisa KU KOMBA ku komba vatsari maendlelo ya KU VULA RITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE u tsala mimpfumawulo leyi u yi twaka.

Swileriso swa nomo:

1. Vula leswi: Sweswi i nkarhi wa n`wina wa ku va vatsari.
2. Namuntlha mi ta EHLEKETA MI NGA SI TSALA.
3. Hleketa hi swilo swintsongo leswi nga humelela ekaya, hikuva vatsari va EHLEKETA HI XILO XA NKOKA XIN`WE.
4. Tsundzuka, u fanele u tsala hi wena n`winyi hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
5. Byela vadyondzi va pfala mahlo va ehleketa.
6. Byela vadyondzi va 2-3 va vula miehleketo ya von ava byela tllasi.
7. NYIKA VADYONDZI TIBUKU TA KU TSALELA.
8. Hlamusela leswaku vatsari va tsala eka pheji rintshwa ro basa etibukwini ta vona.

Ku tsala:


1. Fambafamba u karhi u languta loko vadyondzi va pfurile swona.
2. Byela vadyondzi va sungula ku dirowa swifaniso swa vona.
3. Tsundzuxa vadyondzi ku engetela marito va tirhisa mimpfumawulo leyi va yi tivaka, hikuva VATSARI VA ENGETELA MARITO.
4. Tsundzuxa ku VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE hi tsala mimpfumawulo leyi hi yi twaka.
5. Fambafamba etlilasini u hetisa TINHLANGELETANO LETINTSONGO.
6. Loko u VULAVULA hi leswi va nga ku swi tsaleni, pfuna vadyondzi ku VULA MARITO KU FANA NA XIBODZE va tsala mimpfumawulo leyi va yi twaka.
7. Loko u karhi u vulavula na vona byela vadyondzi va HLAYA LESWI VA NGA TSALA VA HLAYELA mudyondzisi.
8. Loko u karhi u fambafamba, HLOHLOTELA VADYONDZI. Xa nkoka eka ku tsala i ku endla leswaku vadyondzi va titshebhha. Va fanele ku chuncheka loko va tsala.
9. Loko vadyondzi va dirowile nkarhi wo ringana timinete ta 20, va byeli va tshika. Loko dyondzo yi fika emakumu, hlengeleta tibuku ta vadyondzi.

Ku fungha:

1. Nyika vadyondzi mbuyelo wo aka eka tibuku ta vona. Ku nga va nyeleti, xikandza xo n'wayitela, rito: U tirhe kahle!
2. Tirhisa rhubiriki leyi landzelaka ku hlela vadyondzi.
3. Rhekhoda mbuyelo eka buku ya wena yo tsalela mbuyelo wa ku hlela vadyondzi.
4. Tlhela u tsala leswi ku vilerisaka hi vuswikoti bya mudyondzi eka vuswikoti bya mudyondzi byo tsala.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Ku tirhisa ndhawu	Mudyondzi a nga swi koti ku tirhisa ndhawu. Xifaniso i xintsongo swinene kumbe a xi le exikarhi ka pheji. Kumbe nhlokomhaka a yi tsariwanga kona.	0	Mudyondzi wa swi kota swintsongo ku tirhisa ndhawu. Xifaniso a hi xintsongo ngopfu na swona xile xikarhi ka pheji. Nhlokomhaka yi tsariwe kahle ekusuhi na xifaniso kumbe ehenhla ka xifaniso.	1		
Ntirho: Xifaniso	Xifaniso a xi helelanga kumbe a xi hlamuseli nchumu.	1	Xifaniso xi herile na swona xa hlamusela swin'wana.	2	Xifaniso xi herile na swona xi hlamusela leswi humelelaka.	3
Ntirho: Ku tsala marito hi mimpfumawulo leyi nga dyondziwa	Mudyondzi a nga tsalanga marito eka xifaniso xa yena.	1	Mudyondzi u tsarile maletere eka xifaniso kambe yan'wana a ya yelani na mpfumawulo	2	Mudyondzi u tsarile marito eka xifaniso xa yena. Ndlela leyi a nga tsala hi yona ya komba leswaku a vula marito hi ku nonoka ku fana na xibodze a karhi a tsala mimpfumawulo.	3
Ntirho: Vuswikoti	Mudyondzi u kopile ka xitsalelo kumbe ka mudyondzi un'wana	1	Mudyondzi u na mianakanyo yo sungula. Mudyondzi u komba vuswikoti loko a dirowa na ku tsala.	2	Mudyondzi u na mianakanyo na vuswikoti byo sungula. Mudyondzi u kombisa vuswikoti loko a dirowa na ku tsala xivulwa.	3

XIKOMBISO



Ndyd u wa mind wu
yimb le



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4
15 min



Shared Reading

Second read

15 min

DBE Workbook 1
Title: Ku tlanga swin'we
Pheji ra: 30



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound **d**

15 min

Phonic Words

duku damu doroba darata dokodela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **5**

15 min



Handwriting

DBE workbook


Letter **d**

30 min

Handwriting Words

damu darata duku

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 80



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **6**

15 min



Shared Reading

Post - read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Ku tlanga swin'we

Pheji ra: 30

COMPREHENSION:

Questions

I vafana vangani lava nga eka xifaniso?

Xana vafana lava va tlangisa yini?

Vafana lava va huma kwihi? Hikokwalaho ka yini u vula tano?

Hikokwalaho ka yini bege yiri ekusuhi na vona?

Tibuloko leti va ti endla yini?

Answers

I vafana vambirhi.

Va tlangisa tibuloko.

Va huma exikolweni. Ku na bege ya tibuku ekusuhi na vona

Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka

Va ti veketela kahle.



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE Workbook 1

Pheji ra: 81

DBE workbook

Sound **d**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **7**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo:

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.
- Vulavula hi xifaniso ku hlamusela mahungu.
- Hlaya marito ya mimpfumawulo lama va nga ya tsala.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Tibuku ta vadyondzi leti nga na swifaniso leswi va nga swi dirowa hi Ravumbirhi.

Leswi mudyondzisi a nga swi dirowa hi Ravumbirhi, swi dirowiwa exitsalelweni.

Ku tilulamisela:

1. Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
2. Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

1. Namuntlha hi ta vulavula hi leswi hi nga tsala hi byela tlilasi hikuva VATSARI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA.
2. Namuntlha hi ta languta leswi hi nga swi dirowa hi byela tlilasi leswi hi nga dirowa.
3. Komba xifaniso xa wena. Tirhisa KU KOMBA ku kombisa ku hlamusela leswi u nga dirowa u tlhela u hlaya na marito ya mimpfumawulo u hlayela tlilasi.

Swileriso swa nomo:

1. Byela vadyondzi leswaku sweswi va ta hlayela tlilasi leswi va nga swi tsala hikuva, VATSARI VA HLAYA LESWI VA

NGA SWI TSALA.

2. NYIKA VADYONDZI TIBUKU TO TSALELA.
3. Byela vadyondzi va pfula laha va nga dirowa kona hi Ravumbirhi.
4. Byela vadyondzi va 2-3 va hlaya leswi va nga swi tsala.
5. Nyika mudyondzi un`wana na un`wana nkarhi wa ku hlamusela leswi a nga swi dirowa.
6. Byela vadyondzi va hlaya rito ra mimpfumawulo va hlayela ehenhla va hlayela tlilasi.
7. Loko va heta vadyondzi van`wani va ba mavoko. Leswi swi endla leswaku va titssembha.
8. Vitana vadyondzi vo tala va ta hlaya eka nkarhi lowu nga sala.
9. Vadyondzi lavan`wana va ba mavoko loko u n`wana a heta ku vulavula.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

INSIDE THE
CLASSROOM

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Discussion

Mbulavurisano (Swivutiso na Tinhlamulo).

1. Vadyondzi va dyondza mpfumawulo wihi exikolweni?(a).
2. U swi tiva njhani?(ku na mepe wa miehleketo exitsalelweni lowu nga na mpfumawulo “a”)
3. Languta roboto eka phositara ya vuhlayiseki epatwini. Mihlovo yi yimele? (tshwuka-yima; xitshopana- ti lunghisi; rihlaza- famba.)
4. U ehleketa leswaku tlilasi leyi yi basile kumbe yi thyakile? (Nhlamulo leyi twalaka).
5. I nghingiriko wihi lowu u nga tsakelaka ku wu endla? (Nhlamulo leyi twalaka).

Swikongomelo::

Loko dyondzo yi fika emakumu, vadyondzi va ta va va:

- Yingiserile xitori hi vukheta.
- Va longoloxile swifaniso swinharhu hi ku ya hi xitori.
- Va hlamuserile mudyondzisi xitori va karhi va languta eka swifaniso ku va pfuna ku tsundzuka xitori.
- Dyondzile ni ku ti toloveta Vutshila swa ku vulavula.
- Yingiserile vanghana etlilasini va karhi va hlamusela xitori.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

- 1 x pheji ra ku tsalela eka rona.

Nhlamuselo ya dyondzo:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va kota ku yingisa va nga kavanyetiwi hi nchumu.
2. Hlaya kumbe ku byela vadyondzi xitori lexi nga laha ehansi:

Namuntlha mudyondzisi wa hina u sungurile ku hi hlamusela hi milawu yintshwa ya tlilasi. U hi byerile leswaku hi fanele hi pfunana hi tlhela hi rhandzana. A hi fanelanga ku tlanga etlilasini. Hi nkarhinyana Manana Maluleke u yimile erivantini ku vulavula na mudyondzisi wa hina. Va vulavurile nkarhi wo leha. Hinkwerhu hi sungurile ku ka hi nga ha tsaki. Nkateko, Ntiyiso na Nkhensile va sungurile ku tlanga va tlula tlula etlilasini. Mudyondzisi wa hina u hlundzukile swinene. Kutani aku ka Nkateko, Ntiyiso na Nkhensile loko karhi wo ya dya wu fika a mi humi, mi etlela ematafuleni ya n'wina.

3. Nyika mudyondzi un'wana na un'wana pheji ro tirhela ka rona.
4. Nyika vadyondzi swileriso leswi landzelaka:
 - a. Tsala siku ebukwini ya wena.
 - b. Tsala tinomboro eka swifaniso hi ku landzelerana u karhi u tirhisa tinomboro 1,2 na 3.
 - c. Tshema xifaniso.
 - d. Damaketa swifaniso hi ku landzelelana.
 - e. Khwatihata xifaniso.
5. Lexi landzelaka, byela vadyondzi leswaku loko va karhi va tsala, u ta va vitana hi vambirhi mbirhi va ta etafuleni va ta ku hlamusela hi xitori.
6. Loko va ta etafuleni, va fanele va ta na tibuku ta vona u ta maka ni ku sayina.
7. Loko va ta etafuleni va fanele va ku hlamusela malongolokele ya swifaniso va tlhela va hlamusela xitori.
8. Va fanele ku siyerisana loko va vulavula – byela un'wana a sungula, u yima exikarhi loun'wana a hetisa xitori. Vona loko va pfumelelana eka leswi va nga swi vulavula.
9. Tsundzuxa vadyondzi leswaku va fanele va yingisela munghana loko a vulavula.

Ku fungha:

1. Tirhisa rhubiriki leyi landzelaka ku hlela vadyondzi.
2. Rhekhoda mbuyelo eka buku ya wena yo tsalela mbuyelo wa ku hlela vadyondzi.
3. Tlhela u tsala leswi ku vilerisaka hi vuswikoti bya mudyondzi eka vuswikoti bya mudyondzi byo tsala.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Vutshila bya ku vulavula	Swa tika ku twa mudyondzi loko a vulavula kumbe a nga yimi ndhawu yin`we loko a vulavula kumbe u vuyelela ngopfu loko a vulavula.	1	Mudyondzi wa twa- la loko a vulavula na swona u yima ndhawu yin`we minkarhi yo tala. Mudyondzi a nga vuyeleli ko hund-za kan`we loko a vulavula.	2	Mudyondzi wa twala loko a vulavula. A nga vuyeleli loko a vulavula.	3
Leswi laveka-ka: ku longoloxa mahungu ya xitori hi ku landzelelana.	Mudyondzi u kota ku longoloxa xitori hi ku kombete-la swifaniso.Wa tsandzeka ku hla-musela xitori.	1-2	Mudyondzi wa kota ku longoloxa xitori. Mudyondzi wa hlamusela swin`wana swa xitori kambe a nga hlamuseli hi vuenti.	3-4	Mudyondzi u hlamusela xitori hi vuenti na swona u xi longoloxa kahle.	5-6
Vutshila bya ku yingisela	Mudyondzi wa rasa kumbe u kanganyisa van`wana hi ku vulavula loko va karhi va vulavu-la.	0	Mudyondzi u pfa a rasa kumbe u kan-ganyisa van`wana loko va karhi va vulavula.	0	Mudyondzi wa miyela loko van`wana va karhi va vulavula, wa yingisela ni ku tshamiseka loko van`wana va karhi va vulavula.	1

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 1 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Spelling test

Sound **e, d**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **9**

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

DBE Workbook 1
Pheji ra: Ehlenhla 36



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **10**

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

10 min

Assessment activity

20 min


Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 2 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 8



From your parents you learn love and laughter
and how to put one foot in front of the other.
But when books are opened you discover you
have wings. **Helen Hayes**



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound **c**
15 min

Phonic Words

cina cica caca cema cela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **1**
15 min



Handwriting

Form new letter

Letter **c**
30 min

Handwriting Words

caca cina cema

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1
Pheji ra: 74, 76



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **2**
15 min



Shared Reading

Pre-read & first read

15 min

Look and Say Words

hi ta heta tlanga ha



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1

Pheji ra: 77

Sound **c**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **3**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo:

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.
- Tsala xivulwa va tirhisa mimpfumawulo leyi va nga yi dyondza.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Xitsalelo na choko

Tibuku ta tinotsi ta vadyondzi na tikhirayoni.

Ku tilulamisela:

- Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
- Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

- Byela vadyondzi leswaku namuntlha hi ta ti toloveta KU VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XI-BODZE hi karhi hi tsala mimpfumawulo leyi hi yi twaka.
- Byela vadyondzi leswaku namuntlha va ta tsala leswi nga humelela na munghana wa vona.
- Hlamusela leswaku va ta tsala hi vona vinyi, hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
- Hlamusela leswaku va ta ehleketa hi leswi nga humelela va nga si tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA NGA SI TSALA.
- Vula leswi: Ndza swi tiva, Ndzi ta tsala hi munghana wa mina Ntiyiso.
- Hlamusela leswaku u ta ehleketa hi xilo xin`we xa nko-ka lexi nga humelela , hikuva VATSARI VA EHLEKETA HI XILO XIN`WE XA NKOKA VA TSALA HI XONA.

7. Vula leswi: Ndza swi tiva! Ndzi ta tsala hi loko mina na Ntityiso hi kuma chela ehandle ka yindlu ya ka vona.
8. Tirhisa maendlelo ya KU KOMBA ku tsala xifaniso xa leswi nga humelela.
9. Hlamusela leswaku, namuntlha, vatsari va ta engetela rito eka leswi va nga swi dirowa, hikuva VATSARI VA ENGETELA MARITO.
10. Vula leswi: Namuntlha hi ta tirhisa mimpfumawulo ku tsala marito lama hi ma tivaka.
11. Hlamusela vadyondzi leswaku namuntlha, hita ringeta swin`wana swintshwa. Hi ta VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE hi tsala mimpfumawulo leyi hi yi twaka.
12. Vula leswi: Ndzi lava ku tsala marito: hi kumile chela.
13. DIROWA NTLA KA RITO RIN`WANA NA RIN`WANA.
14. Tirhisa KU KOMBA ku komba vatsari maendlelo ya KU VULA RITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE u tsala mimpfumawulo leyi u yi twaka.

Swileriso swa nomo:

1. Vula leswi: Sweswi i nkarhi wa n`wina wa ku va vatsari.
2. Namuntlha mi ta EHLEKETA MI NGA SE TSALA.
3. Ehleketa hi swilo swintsongo leswi nga humelela ekaya, hikuva vatsari va HLEKETA HI XILO XA NKOKA XIN`WE.
4. Tsundzuka, u fanele u tsala hi wena n`winyi hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
5. Byela vadyondzi va pfala mahlo va ehleketa.
6. Byela vadyondzi va 2-3 va vula miehleketo ya von ava byela tlilasi.
7. NYIKA VADYONDZI TIBUKU TA KU TSALELA.
8. Hlamusela leswaku vatsari va tsala eka pheji rintshwa ro basa etibukwini ta vona.

Ku tsala:


1. Fambafamba u karhi u languta loko vadyondzi va pfurile swona.
2. Byela vadyondzi va sungula ku dirowa swifaniso swa vona.
3. Tsundzuxa vadyondzi ku engetela marito va tirhisa mimpfumawulo leyi va yi tivaka, hikuva VATSARI VA ENGETELA MARITO.
4. Tsundzuxa ku VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE hi tsala mimpfumawulo leyi hi yi twaka.
5. Fambafamba etlilasini u hetisa TINHLANGELETANO LETINTSONGO.
6. Loko u VULAVULA hi leswi va nga ku swi tsaleni, pfuna vadyondzi ku VULA MARITO KU FANA NA XIBODZE va tsala mimpfumawulo leyi va yi twaka.
7. Loko u karhi u vulavula na vona byela vadyondzi va HLAYA LESWI VA NGA TSALA VA HLAYELA mudyondzisi.
8. Loko u karhi u fambafamba, HLOHLOTELA VADYONDZI. Xa nkoka eka ku tsala i ku endla leswaku vadyondzi va titshembha. Va fanele ku chuncheka loko va tsala.
9. Loko vadyondzi va dirowile nkarhi wo ringana timinete ta 20, va byeli va tshika. Loko dyondzo yi fika emakumu, hlengelela tibuku ta vadyondzi.

Ku fungha:

1. Nyika vadyondzi mbuyelo wo aka eka tibuku ta vona. Ku nga va nyeleti, xikandza xo n'wayitela, rito: U tirhe kahle!
2. Tirhisa rhubiriki leyi landzelaka ku hlela vadyondzi.
3. Rhekhoda mbuyelo eka buku ya wena yo tsalela mbuyelo wa ku hlela vadyondzi.
4. Tlhela u tsala leswi ku vilerisaka hi vuswikoti bya mudyondzi eka vuswikoti bya mudyondzi byo tsala.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Ku tirhisa ndhawu	Mudyondzi a nga swi koti ku tirhisa ndhawu. Xifaniso i xintsongo swinene kumbe a xi le exikarhi ka pheji. Kumbe nhlokomhaka a yi tsariwanga kona.	0	Mudyondzi wa swi kota swintsongo ku tirhisa ndhawu. Xifaniso a hi xintson-go ngopfu na swona xile xikarhi ka pheji. Nhlokomhaka yi tsariwe kahle ekusuhi na xifaniso kumbe ehenhla ka xifaniso.	1		
Ntirho: Xifaniso	Xifaniso a xi helanga kumbe a xi hlamuseli nchumu.	1	Xifaniso xi herile na swona xa hlamusela swin`wana.	2	Xifaniso xi herile na swona xi hlamusela leswi humelelaka.	3
Ntirho: Ku tsala marito hi mimpfumawulo leyi nga dyondziwa	Mudyondzi a nga tsalanga marito eka pheji ra yena.	1	Mudyondzi u tsarile maletere eka pheji kambe yan`wana a ya yelani na mpfumawulo	2	Mudyondzi u tsarile marito eka pheji ra yena. Ndlela leyi a nga tsala hi yona ya komba leswaku a vula marito hi ku nonoka ku fana na xibodze a karhi a tsala mimpfumawulo.	3
Ntirho: Vuswikoti	Mudyondzi u kopile ka xitsalelo kumbe ka mudyondzi un`wana	1	Mudyondzi u na mianakanyo yo sungula. Mudyondzi u komba vuswikoti loko a dirowa na ku tsala.	2	Mudyondzi u na mianakanyo na vuswikoti byo sungula. Mudyondzi u kombisa vuswikoti loko a dirowa na ku tsala xivulwa.	3

XIKOMBISO



Hi kumile c l.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**
15 min



Shared Reading

Second read

15 min

DBE Workbook 1
Title: Ha tlanga
Pheji ra: 38



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own Choice

Sound **c**

15 min

Phonic Words

caa cinema celela cukumeta comela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **5**

15 min



Handwriting

DBE workbook


Letter **c**

30 min

Handwriting Words

comela cinema celela

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **6**

15 min



Shared Reading

Post - read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Ha tlanga

Pheji ra: 38

COMPREHENSION:

Questions

Vana lava nga eka xifaniso va endla yini?

Vula ntlangu wun`we lowu u wu vonaka va wu tlanga.

Ku na mufana loyi a khandziyaka murhi. Xana swi kahle ku khandziya murhi?

Lexi landzelelaka vafana lava rahaka bolo i yini?

U ehleketa leswaku vana lava va tlanga kwihi?
Hikokwalaho ka yini u vula tano?

Answers

Va tlanga.

Raha bolo, u tlanga khadi swin`wana na swin`wana.

E-e, a swi kahle hikuva a nga wa a vaviseka.

I mbyana.

Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyi twisisekaka.



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1

Pheji ra: 74

Sound **c**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **7**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo:

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.
- Vulavula hi xifaniso lexi hlamuselaka mahungu.
- Hlaya marito ya mimpfumawulo lama va nga ya tsala.

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Tibuku ta vadyondzi to tsalela laha va nga tsalela(dirowa) kona hi Ravumbirhi.

Leswi mudyondzisi a nga swi dirowa hi Ravumbirhi, swi dirowiwa exitsalelweni.

Ku tilulamisela:

1. Byela vadyondzi va tshama ehansi leswaku va kota ku yingisela va nga kavanyetiwi hi nchumu.
2. Loko vadyondzi va tshamile ematafuleni, vona leswaku ku hava nchumu wun`wana ehenhla ka matafula.

Ku kombisa

1. Hi Ravumbirhi, hi dyondzile ku engetela marito ya mimpfumawulo leyi hi nga yi dyondza – hi nga VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE hi tsala mimpfumawulo leyi hi yi twaka.
2. Ha swi tiva leswaku VATSARI VA HLAYA LESWI VA SWI TSALAKA.
3. Namuntlha hi ta hlayela munghana leswi hi nga swi tsala. Namuntlha u nga hlamusela xifaniso xa wena u hlaya marito lama u nga wa tsala.

4. Hi ta endla leswi hi ku tirhisa maendlelo ya KU HUNDZULUKA U VULAVULA.
5. Byela mudyondzi wun`we a ta emahlweni na buku ya yena.
6. Hlamusela leswaku un`wani na un`wani eka n`wina vambirhi u ta kuma nkarhi wo vulavula.
7. Hlamusela mudyondzi loyi a nga emahlweni leswi u nga swi tsala. Hlaya marito lama u nga ya tsala.
8. Byela mudyondzi loyi a nga emahlweni a hlaya leswi a nga tsala.
9. Nyika mudyondzi nkarhi wa ku hlamusela leswi a nga swi tsala
10. Byela mudyondzi a hlaya marito lama a nga wa tsala.

Swileriso swa nomo:

1. NYIKA VADYONDZI TIBUKU TA KU TSALELA.
2. Byela vadyondzi va pfula laha va nga dirowa kona hi Ravumbirhi.
3. Byela vadyondzi leswaku, sweswi va ta hlayela munghana leswi va nga tsala hikuva VATSARI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA.
4. Hlamusela leswaku vadyondzi va fanele va HUNDZULUKA VA VULAVULA na munhu loyi va nga tshama ekusuhi na yena.
5. Loko vadyondzi va ri karhi va HUNDZULUKA VA VULAVULA, fambafamba u karhi u yingisela leswi va swi vulaka, u tlhela u vutisa swivutiso.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

AT HOME

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Vocabulary

Ntivomarito (Nongonoko wa ntivomarito lamantshwa)

1. khabodo
2. luka
3. ketelele ra tiyi
4. 4 wa tidoto
5. makhetenisi

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.
Leyi i dyondzo 3 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Spelling test

Sound **c**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **9**

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

DBE Workbook 1
Pheji ra: 67



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **10**

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

10 min

Assessment activity

20 min

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 4 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 9

W E E K

Educating
yourself
does not mean
that you were
stupid in the first
place; it means that you
are intelligent enough to
know that there is plenty left
to learn. **Melanie Joy**

9



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound **t**
15 min

Phonic Words

tima tatana tilo mati tisa



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **1**
15 min



Handwriting

Form new letter

Letter **t**
30 min

Handwriting Words

mati tilo tatana

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1
Pheji ra: 84



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **2**
15 min



Shared Reading

Pre-read & first read

15 min

Look and Say Words

yingisela risimu va yimbelela



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own Choice

DBE Workbook 1

Pheji ra: 82

Sound **t**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **3**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso va paluxa hungu
- Tsala xivula va tirhisa malere ya mpfumawulo lama va nga ma dyondza

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Xitsalelo na choko

Tibuku ta vadyondzi na khiriyoni

Ku tilulamisela:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va ta kota ku ku yingisela.
2. Loko vadyondzi va ri emadesikeni ya vona, vona leswaku a ku na nchumu.

Ku kombisa:

1. Byela vadyondzi leswaku namuntlha, hi ta titoloveta ku VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE na ku tsala mimpfumawulo leyi hi yi twaka.
2. Byela vadyondzi leswaku namuntlha, va ta tsala leswi va swiendlaka ku pfuna ekaya.
3. Hlamusela leswaku va ta tsala hi vona vinyi, hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
4. Hlamusela leswaku u ta ehleketa hi swin'wana leswi nga ku humelela u nga si tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA SI TSALA.
5. Vula: Ndza swi tiva! Ndzi ta tsala hi ku pfuna kokwana ku sweka vuswa.

6. Hlamusela leswaku u ta hlawula xilo xin'we lexitsongo lexi u tsakela ku xiendla ku pfuna, hikuva VATSARI VA LANGUTA SWILO LESWINTSONGO.
7. Vula: Ndza swi tiva! Ndzi ta tsala hi kokwana a ndzi nyika kombe ku hakasa vuswa.
8. Tirhisa KU KOMBA ku dirowa ntokoto wa wena.
9. Hlamusela leswaku, namuntlha, vatsari va ta engetela rito ka leswi va nga dirowa, hikuva VATSARI VA ENGETELA MARITO MINKARHI HINKWAYO.
10. Vula: Namuntlha u ta tirhisa mimpfumawulo u ringeta ku tsala marito lawa va ma tivaka.
11. Namuntlha hi ta VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE hi tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi hi yi twaka.
12. Vula: Ndzi lava ku tsala marito: Ndzi hakasa vuswa.
13. DIROWA NTLA KA RITO RIN'WANA NA RIN'WANA.
14. Tirhisa KU KOMBA ku komba vatsari KU VA VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE na ku tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi u yi twaka.

Swileriso wa nomo:

1. Vula: Sweswi i nkarhi wa n'wina ku va vatsari
2. Namuntlha hi ta EHLEKETA HI NGA SI TSALA.
3. Ehleketa hi xilo xin'we xitsongo lexi u tsakela ku pfua hi xona ekaya, hikuva VATSARI VA LANGUTA SWILO LESWINTSONGO.
4. Tsundzuka, u fanele u tsala hi wena n'winyi hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
5. Byela vadyondzi va pfala mahlo va ehleketa.
6. Byela vadyondzi 2-3 ku vulavula hi miehleketo ya vona na tlilasi.
7. Pfuna vadyondzi ku LANGUTA SWILO LESWINTSONGO.

Ku tsala:

1. NYIKA VADYONDZI TIBUKU.
2. Hlamusela leswaku vadyondzi va fanele va kuma pheji ro basa ro sungula tibukwini ta vona.
3. Fambafamba u languta loko vadyondzi va pfurile pheji ro lulama.
4. Lerisa vadyondzi ku sungula ku dirowa swifaniso swa vona.
5. Tsundzuxa vadyondzi ku engetela marito ka leswi va nga dirowa va tirhisa mimpfumawulo leyi va yi tivaka, hikuva VADYONDZI VA ENGETELA MARITO.
6. Tsundzuxa vadyondzi ku VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE na ku tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi a yi twaka.
7. Fambafamba etlilasini u hetisa TINHLANGELETANO LETINTSONGO:
 - a. Pfuna vadyondzi ku VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE u tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi u yi twaka.
 - b. Byela vadyondzi va ku HLAYELA LESWI VA NGA TSALA.
8. Loko u fambafamba, HLOHLOTELA VADYONDZI.
9. Loko nkarhi wu herile, hlengeleta tibuku ta vadyondzi.

Ku fungha:

1. Nyika vadyondzi mbuyelo wo aka eka tibuku ta vona. Ku nga va nyeleti, xikandza xo n'wayitela, rito: U tirhe kahle!
2. Tirhisa rhubiriki leyi landzelaka ku hlela vadyondzi.
3. Rhekhoda mbuyelo eka buku ya wena yo tsalela mbuyelo wa ku hlela vadyondzi.
4. Tlhela u tsala leswi ku vilerisaka hi vuswikoti bya mudyondzi eka vuswikoti bya mudyondzi byo tsala.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Ku tirhisa nd-hawu	Mudyondzi a nga avanyisanga pheji hi swiyenge swi 3 KUMBE u dirowe tilayini kambe a nga landzelerisanga swifaniso swa yena.	0	Mudyondzi u dirowe tilayini timbirhi ephepheni ra yena. Mudyondzi u landzelerise swifaniso swinharhu swa yena.	1		
Ntirho: Xifaniso	Xifaniso a xi helelanga kumbe xi pfumala vuxokoxoko.	1	Xifaniso xi helerile xi komba swin'wana swa vuxokoxoko.	2	Xifaniso xi helerile xi komba vuxokoxoko na xiendlo.	3
Ntirho: Tsala marito a trhisa maletere ya mpfumawulo lawa va nga ma dyondza	Mudyondzi a nga ringetanga ku engetela marito ka pheji ra yena.	1	Mudyondzi u engeterile maletere man'wana ka pheji. Maletere a ma yelani na maletere ya mimpfumawulo.	2	Mudyondzi u petile marito a tirhisa maletere ya mimpfumawulo lawa a nga ma dyondza. Marito ka pheji ma komba leswaku mudyondzi u vurile marito hi ku nonoka u tsarile mimpfuawulo leyi a nga yi twa.	3
Ntirho: Vuswikoti	Mudyondzi u kopile ka xitsalelo kumbe ka mudyondzi un'wana.	1	Mudyondzi u na miehleketo yo sungula. Mudyondzi u komba vuswikoti loko a dirowa na ku tsala xivulwa.	2	Mudyondzi u na miehleketo yo sungula. Mudyondzi u komba vuswikoti na masungulo loko a dirowa na ku tsala xivulwa.	3

XIKOMBISO



Ndzi hakasa vuswa.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**
15 min



Shared Reading

Second read

15 min

DBE Workbook 1
Title: Yimbelela
Pheji ra: 54



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own Choice

Sound **t**

15 min

Phonic Words

eneta tolo tola titimeta hlengeleta



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **5**

15 min



Handwriting

DBE workbook


Letter **t**

30 min

Handwriting Words

tolo tola titimela

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **6**

15 min



Shared Reading

Post - read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Yimbelela

Pheji ra: 54

COMPREHENSION:

Questions

I vamani lava yimbelelaka?

Xana mbyana yona yi endla yini?

Hi swihi swichayi leswi u swi vonaka?

Vana lava nga tshama ehansi va endla yini?

Hi xihl xichayi lexi wena u xi tsakelaka?

Answers

I vana va xikolo.

Ya yimbelela na yona.

Xigubu, katara sw.sw

Va phokotela mavoko.

Nlamulo yin'wana na yin'wana leyi twisisekaka.

Swikongimelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso ku paluxa hungu
- Vulavula hi swifaniso ku paluxa hungu
- Hlaya marito ya mpfumawulo lama a nga ma tsala

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Tibuku ta vadyondzi na leswi va nga dirowa hi Ravumbirhi

Leswi u nga swidirowa hi Ravumbirhi, dirowile ka xitsalelo

Ku tilulamisela:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va ta kota ku ku yingisela.
2. Loko vadyondzi va ri emadesikeni ya vona, vona leswaku a ku na nchumu.

Ku kombisa:

1. Hi Ravumbirhi, hi dyondzile hi ku engetela marito hi tirhisa maletere ya mpfumawulo lawa hi nga madyondza – hi nga vula VADYONDZI VA VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE u tsala mimpfumawulo leyi u yi twaka.
2. Ha swi tiva leswaku VATSRI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA.
3. Namuntlha hi ta hlayela munghana ntirho wo tsala. Namuntlha u nga hlamusela xifaniso u hlaya marito lawa u nga ma tsala.
4. Hi ta endla leswi hi tirhisa KU HUNDZULUKA U VULAVULA.
5. Byela mudyondzi wun'we a ta emahlweni ka tlilasi na buku ya yena.
6. Hlamusela leswaku munghana wun'wana na wun'wana u ta kuma nkarhi ku hlamusela leswi a nga tsala.
7. Hlamusela mudyondzi loyi a taka emahlweni leswi u nga swi tsala. Hlaya marito lawa u nga matsala.
8. Byela vadyondzi va hlaya leswi va nga tsala.
9. Kutani nyika mudyondzi nkarhi a ku hlamusela leswi a nga dirowa.
10. Byela mudyondzi a hlaya marito lawa a nga ma tsala.

Swileriso swa nomo:

1. NYIKA VADYONDZI TIBUKU.
2. Byela vadyondzi va pfula laha va nga dirowa kona hi Ravumbirhi.
3. Byela vadyondzi leswaku sweswi, va ta hlayela munghana leswi va nga swidirowa hikuva VATSARI VA HLAYA LESWI VA NGA TSALA.
4. Hlamusela leswaku vadyondzi va fanele ku HUNDZULUKA VA VULAVULA na munhu loyi a nga kusuhi na yena, ku fana na leswi u nga swi endla.
5. Loko vadyondzi va HUNDZULUKA VA VULAVULA, fambafamba etlilasini. Yingisela leswi vadyondzi va swi vulaka u vutisa swivutiso.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

AT HOME

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Discussion

Nkanerisano (Swivutiso na Tinhlamulo leti languteriweke)

1. Xana ku na vavanuna vangani endyangwini? (5 na loko a ri wa xinuna, i 6)
2. U ehleketa leswaku vanhwanyana vambirhi lava nga etafuleni va endla yini? (ntirhokaya kumbe ku hlaya)
3. Hi wihi mihlovo leyi u yi vonaka ka tapita? (wasi, rihlaza, tshwuka, pinki, xilamula)
4. Hi xihi xifuwana lexi ndyangu wu nga na xona? (mbyana yin'we na ximanga xin'we)
5. Xana u ehleketa leswaku i nkarhi mani? Hikokwalaho ka yini? (navusiku – ku va xinyama, ndyangu hinkwawo wu le kaya).

NGHINGIRIKO WA KU YINGISELA NA KU VULAVULA:

U ngehenelela eka mbhurusano na ku vulavula hi swifaniso

Mbuyelo:

- **Emakumu ka dyondzo, vadyondzi va ta:**
- Languta phostara hi vuxiyaxiya: Ekaya.
- Tirha na munghana ku hlawula vatlangi lava nga ta burisana hi vona.
- Nyiketana ku vulavula hi vatlangi eka phostara.
- Dirowa xifaniso xa vatlangi lava va nga burisana hi vona.

Swipfuneta dyondzo:

- Phostara 'Ekaya' yi vakeriwile laha vadyondzi va nga ta yi vona.
- Tibuku ta vadyondzi na tikhirayoni.

Nhlamuselo ya dyondzo:

1. Vekela phostara 'Ekaya' laha vatlangi hinkwavo va nga ta kota ku yi vona.
2. Byela vadyondzi leswaku mutlangi i un'wana ka xifaniso kumbe xitori.
3. Byela vadyondzi leswaku namuntlha, va ta tirha na munghana.
4. Munghana u fanele a endla leswi landzelaka:
 - a. Hlawula mutlangi loyi va nga ta burisana hi yena ka phostara.
 - b. Nyiketana ku vulavula hi mutlangi na munghana.
 - c. Eka mbhurusano u vulavula hi:
- Xana mutlangi u languta hlengelletano njhani
- Leswi mutlangi a nga swiambalo
- Leswi u ehleketaka ku mutlangi wa endla
- Xana u ehleketa leswaku mutlangi i munhu wa njhani
5. Nyika vadyondzi Swileriso leswi landzelaka:
 - a. Languta phostara hi vuxiyaxiya, hlawula mutlangi wa wena.
 - b. Byela munghana wa wena mutlangi loyi u mu hlawuleke.
 - c. Nyiketana ku vulavula hi mutlangi na munghana wa wena. Eka mbhurusano, mi vulavula hi:
- Xana mutlangi u languhlengela njhani
- Leswi mutlangi a nga swiambalo
- Leswi mutlangi a swi endlaka
- Xana u ehleketa leswaku mutlangi i munhu wa njhani
6. Loko vadyondzi va hetile ku burisana hi vatlangi, va dirowa na ku lebula xifaniso xa mutlangi eka tibuku ta vona.
7. Tsundzuxa vadyondzi ku nyiketana ku vulavulla, na ku yingisela munghana hi vukheta.

Xiyaxiya: Dyondzo leyi a hi ya timaraka, kambe**Nongonoko wa Tidyondzo**

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 3 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own choice

Sound **t**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **9**

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

DBE Workbook 1
Pheji ra: 83



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **10**

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 4 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 10

10 WEEK

Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace. **Confucius**



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound **h**
15 min

Phonic Words

hahani hina hola huma huwa



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **1**
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter **h**
30 min

Handwriting Words

hahani huma hola

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1
Pheji ra: 40



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **2**
15 min



Shared Reading

Pre-read & first read

15 min

Look and Say Words

fika hlayisekile chika ebazini



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1

Pheji ra: 38

Sound **h**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **3**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso va paluxa hungu
- Tsala xivula va tirhisa malere ya mpfumawulo lawa va nga ma dyondza

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Xitsalelo na choko

Tibuku ta vadyondzi na khiriyoni

Ku tilulamisela:

- Tshamisa vadyondzi leswaku va ta kota ku ku yingisela.
- Loko vadyondzi va ri emadesikeni ya vona, vona leswaku a ku na nchumu.

Ku Kombisa

- Byela vadyondzi leswaku namuntlha, hi ta titoloveta ku vula MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE na ku tsala mimpfumawulo leyi hi yi twaka.
- Byela vadyondzi leswaku namuntlha, va ta tsala leswi va tsakelaka ku swi dya ekaya.
- Hlamusela leswaku va ta tsala hi vona vinyi, hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
- Hlamusela leswaku u ta ehleketa hi swin'wana leswi nga ku humelela u nga si tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA SI TSALA.
- Vula: Ndza swi tiva! Ndzi ta tsala hi ku dya nyama ya huku hikuva swakudya swa mina leswi ndzi swi tsakelaka.
- Hlamusela leswaku u ta hlawula xilo xin'we xitsongo lexi u tsakela ku xiendla ku pfuna, hikuva VATSARI VA LANGUTA SWILO LESWINTSONGO.

7. Vula: Ndza swi tiva! Ndzi ta tsala hi Khisimusi leri nga hundza, loko makwavo wa mina wo huma kule, hi tshamile hi dya nyama ya huku swin'we.
8. Tirhisa KU KOMBA ku dirowa ntokoto wa wena.
9. Hlamusela leswaku, namuntlha, vatsari va ta engetela rito ka leswi va nga dirowa, hikuva VATSARI VA ENGETELA MARITO.
10. Vula: Namuntlha u ta tirhisa mimpfumawulo ku ringeta u tsala marito lawa va ma tivaka.
11. Namuntlha hi ta VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE hi tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi hi yi twaka.
12. Vula: Ndzi lava ku tsala marito: Ndzi dya nyama ya huku hi Khisimusi.
13. DIROWA NTILA KA KA RITO RIN'WANA NA RIN'WANA.
14. Tirhisa KU KOMBA ku komba vatsari KU VA VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE na ku tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi u yi twaka.

Swileriso swa Nomo:

1. Vula: Sweswi i nkarhi wa n'wina ku va vatsari.
2. Namuntlha hi ta EHLEKETA HI NGA SI TSALA.
3. Ehleketa hi xilo xin'we xitsongo lexi u tsakela ku pfua hi xona ekaya, hikuva VATSARI VA LANGUTA SWILO LESWINTSONGO.
4. Tsundzuka, u fanele u tsala hi wena n'winyi hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
5. Byela vadyondzi va pfala mahlo va ehleketa.
6. Byela vadyondzi 2-3 ku vulavula hi miehleketo ya vona na tlilasi.
7. Pfuna vadyondzi ku LANGUTA SWILO LESWINTSONGO.

Ku tsala:


1. Hlamusela leswaku NAMUNTLHA, vadyondzi va ta tsala ka mapheji hikuva ntirho wo tsala wa wun'wana na wun'wana wu ta ya ka BUKU leyi vuriwaka: Swakudya leswi hi swi dyaka ekaya!
2. NYIKA VADYONDZI MAPHEJI.
3. Lerisa vadyondzi ku sungula ku dirowa swifaniso swa vona.
4. Tsundzuxa vadyondzi ku engetela marito ka leswi va nga dirowa va tirhisa mimpfumawulo leyi va yi tivaka, hikuva VADYONDZI VA ENGETELA MARITO.
5. Tsundzuxa vadyondzi ku VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE na ku tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi a yi twaka.
6. Fambafamba etlilasini u hetisa TINHLANGELETANO LETINTSONGO:
 - a. Pfuna vadyondzi ku VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE u tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi u yi twaka.
 - b. Kombela vadyondzi va ku HLAYELA LESWI VA NGA TSALA.
7. Loko u fambafamba, NHLOHLOTELA VADYONDZI.
8. Loko nkarhi wu herile, hlengeleta mapheji. Engetela pheji yo funengeta na nhlokomhaka: Swakuya leswi hi swi dyaka ekaya! U swi tepula swin'we ku endla buku. Engetela pheji RA WENA na ra vadyondzi HINKWAVO'.

Ku fungha:

1. Tirhisa rhubiriki leyi landzelaka ku hlela vadyondzi.
2. Rhekhoda mbuyelo eka buku ya wena yo tsalela mbuyelo wa ku hlela vadyondzi.
3. Tlhela u tsala leswi ku vilerisaka hi vuswikoti bya mudyondzi eka vuswikoti bya mudyondzi byo tsala.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Ku tirhisa ndhawu	Mudyondzi wa kayakaya ku tirhisa ndhawu hi ku hetiseka. Xifaniso xitsongo swinene kumbe a xi le xikarhi ka pheji. Kumbe khepixini a yi vekiwa ka pheji.	0	Mudyondzi u na ndhawu leyinene yo twisiseka. Xifaniso a hi xitsongo xil le xikarhi ka pheji. Khepixini yi vekiwe hi ndlela leyinene kumbe kusuhi na xifaniso.	1		
Ntirho: Xifaniso	Xifaniso a xi helelanga kumbe xi pfumala vuxokoxoko.	1	Xifaniso xi helerile xi komba swin'wana swa vuxokoxoko.	2	Xifaniso xi helerile xikomba vuxokoxoko na xiendlo.	3
Ntirho: Tsala marito a tirhisa maletere ya mpfumawulo lawa va nga ma dyondza	Mudyondzi a nga ringetanga ku engetela marito ka pheji ra yena.	1	Mudyondzi u engeterile maletere man'wana ka pheji. Maletere a ma yelani na maletere ya mimpfumawulo.	2	Mudyondzi u peletile marito a tirhisa maletere ya mimpfumawulo lawa a nga ma dyondza. Marito ka pheji ma komba leswaku mudyondzi u vurile marito hi ku nonoka u tsarile mimpfuawulo leyi a nga yi twa.	3
Ntirho: Vuswikoti	Mudyondzi u kopile ka xitsalelo kumbe ka mudyondzi un'wana.	1	Mudyondzi u na miehleketo yo sungula. Mudyondzi u komba vuswikoti loko a dirowa na ku tsala xivulwa.	2	Mudyondzi u na miehleketo yo sungula. Mudyondzi u komba vuswikoti na masungulo loko a dirowa na ku tsala xivulwa.	3

XIKOMBISO



Ndzi dya nyama ya
huku hi Khisimusi.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**

15 min



Shared Reading

Second read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Ku fika u hlayisekile

Pheji ra: 62



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own Choice

Sound **h**

15 min

Phonic Words

boha hele hela haha honisa



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **5**

15 min



Handwriting

DBE workbook

Letter **h**

30 min

Handwriting Words

hela honisa haha

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 40



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **6**

15 min



Shared Reading

Post - read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Ku fika u hlayisekile

Pheji ra: 62

COMPREHENSION:

Questions

Hi swihi swiharhi leswi Bubu a nga swi vutisa loko a ri n'wana wa swona?

Xana nhutlwa i xiharhi xa njhani?

Bubu u vonile enhoveni?

Hi xihi xiharhi lexi a xi lava ku dya Bubu?

I mani loyi a nga koka Bubu hi ncila?

Answers

Nghala, mpfuvu, xibodze, mhuti, mangwa

Xiharhi xo leha swinene.

U vonile yingwe.

I ngwenya.

Wa rixaka ra tindlopfu.



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1
Pheji ra: 38

Sound **h**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **7**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso va paluxa hungu
- Vulavula hi swifaniso ku paluxa hungu
- Hlaya marito ya mpfumawulo lawa va nga ma dyondza

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Buku ya tlilasi: Swakudya leswi hi swi dyaka ekaya!

Ku tilulamisela:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va ta kota ku ku yingisela.
2. Loko vadyondzi va ri emadesikeni ya vona, vona leswaku a ku na nchumu.

Ku kombisa:

1. Hi Ravumbirhi, hi dyondzile hi ku engetela marito hi tirhisa maletere ya mpfumawulo lawa hi nga ma dyondza - VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE na ku tsala mimpfumawulo leyi u yi twaka.
2. Ha swi tiva leswaku VATSRI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA.
3. Namuntlha hi na BUKU YA XIPECELE endzeni ka yona yina hinkwaswo leswi hi nga swi tsala.
4. Kuma pheji leri nga NA LESWI u nga tsala.
5. Tirhisa KU KOMBISA ku hlamusela leswi u nga dirowa u hlayela tlilasi xivulwa xa wena.
6. Byela mudyondzi wun'we a ta emahlweni ka tlilasi a ta hlaya leswi nga ebukwini ya yena.
7. Nyika mudyondzi nkarhi ku ku hlamusela na ku hlamusela tlilasi leswi a nga swi dirowa.

8. Kombela mudyondzi ku hlaya marito lawa a nga ma tsala.
9. Vitana vadyondzi vo hlayanyana ku ta hlayela tlilasi leswi va nga tsala ka BUKU YA TLILASI.
10. Nkhensa na ku NDHUNDHUZELA vadyondzi hinkwavo ku ta hlaya.

Swileriso swa Nomo:

1. Vitana vadyondzi vo hlayanyana ku ta hlayela tlilasi leswi va nga tsala ka BUKU YA TLILASI.
2. Pfuno vadyondzi ku kuma pheji etibukwini ta vona.
3. Nyika mudyondzi nkarhi ku hlamusela wena na tlilasi leswi a nga swi dirowa.
4. Byela mudyondzi ku hlaya marito lawa a nga ma tsala.
5. Nkhensa na ku NDHUNDHUZELA vadyondzi hinkwavo ku ta hlaya.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **8**
15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

AT HOME

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Vocabulary

Ntivomarito (Nongonoko wa ntivomarito lamantshwa)

1. sinki
2. xingwitsirisi
3. ntirhokaya
4. languta
5. neka swiambalo washline

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na tidyondzo ta mune ku yingisela na ku endla leswi. Leyi i dyondzo 3 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own choice

Sound **h**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **9**

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

DBE Workbook 1
Pheji ra: 39



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **10**

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

15 min

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na tidyondzo ta mune ku yingisela na ku endla leswi. Leyi i dyondzo 4 ya 4.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 11

11 WEEK

It does not matter how slow you go. As long as you do not stop.



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound **g**

15 min

Phonic Words

galaza gaba gama gede guxe



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **1**

15 min



Handwriting

Form new letter

Letter **g**

30 min

Handwriting Words

gaba gama gede

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 70



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **2**

15 min



Shared Reading

Pre-read & first read

15 min

Look and Say Words

tlanga bolo xikolo humile loko



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1

Pheji ra: 41

Sound **g**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **3**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso va paluxa hungu
- Tsala xivula va tirhisa malere ya mpfumawulo lawa va nga ma dyondza

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Xitsalelo na choko

Tibuku ta vadyondzi na khiriyoni

Ku tilulamisela:

- Tshamisa vadyondzi leswaku va ta kota ku yingisela.
- Loko vadyondzi va ri emadesikeni ya vona, vona leswaku a ku na nchumu.

Ku Kombisa:

- Byela vadyondzi leswaku namuntlha, hi ta titoloveta ku vula MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE na ku tsala mimpfumawulo leyi hi yi twaka.
- Byela vadyondzi leswaku namuntlha, va ta tsala hi xin'wana xa xipecele lexi nga humelela eka ndyangu wa vona.
- Hlamusela leswaku va ta tsala hi vona vinyi, hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
- Hlamusela leswaku u ta ehleketa hi swin'wana leswi nga ku humelela u nga se tsala, hikuva VATSARI VA EHLEKETA VA SI TSALA.
- Vula: Ndza swi tiva! Ndzi ta tsala hi ku hlaya buku na tatana wa mina.
- Hlamusela leswaku u ta hlawula xilo xin'we xitsongo lexi u tsakela ku xiendla ku pfuna, hikuva VATSARI VA LANGUTA SWILO LESWINTSONGO.

7. Vula: Ndza swi tiva! Ndzi ta tsala hi loko ndzi kuma buku leyintshwa hi siku ra mina ra ku velekiwa. A ndzi tsakile loko tatana a ndzi hlayela buku ro sungula.
8. Tirhisa KU KOMBA ku dirowa ntokoto wa wena.
9. Hlamusela leswaku, namuntlha, vatsari va ta engetela rito ka leswi va nga dirowa, hikuva VATSARI VA ENGETELA MARITO.
10. Vula: Namuntlha u ta tirhisa mimpfumawulo ku ringeta u tsala marito lawa va ma tivaka.
11. Namuntlha hi ta VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE hi tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi hi yi twaka.
12. Vula: Ndzi lava ku tsala marito: Tatana wa mina u ndzi hlayela buku ya mina leintshwa.
13. DIROWA NTILA KA RITO RIN'WANA NA RIN'WANA.
14. Tirhisa KU KOMBA ku komba vatsari KU VA VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE na ku tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi u yi twaka.

Swileriso swa nomo:

1. Vula: Sweswi i nkarhi wa n'wina ku va vatsari.
2. Namuntlha hi ta EHLEKETA HI NGA SI TSALA.
3. Ehleketa hi xilo xin'we xitsongo lexi u tsakela ku pfuna hi xona ekaya, hikuva VATSARI VA LANGUTA SWILO LESWINTSONGO.
4. Tsundzuka, u fanele u tsala hi wena n'winyi hikuva VATSARI VA TSALA LESWI VA SWI TIVAKA.
5. Byela vadyondzi va pfala mahlo va ehleketa.
6. Byela vadyondzi 2-3 ku vulavula hi miehleketo ya vona na tilasi.
7. Pfuna vadyondzi ku LANGUTA SWILO LESWINTSONGO.

Ku tsala:

1. NYIKA VADYONDZI TIBUKU.
2. Hamusela leswaku vadyondzi va fanele va pfula pheji ro basa.
3. Fambafamba u languta loko vadyondzi va ri ka pheji ro lulama.
4. Lerisa vadyondzi ku sungula ku dirowa swifaniso swa vona.
5. Tsundzuxa vadyondzi ku engetela marito ka leswi va nga dirowa va tirhisa mimpfumawulo leyi va yi tivaka, hikuva VADYONDZI VA ENGETELA MARITO.
6. Tsundzuxa vadyondzi ku VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE na ku tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi a yi twaka.
7. Fambafamba etlilasini u hetisa TINHLANGELETANO LETINTSONGO.
 - a. Pfuna vadyondzi ku VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE u tsala mimpfumawulo hinkwayo leyi u yi twaka.
 - b. Byela vadyondzi va ku HLAYELA LESWI VA NGA TSALA.
8. Loko u fambafamba, HLOHLOTELA VADYONDZI.
9. Loko nkarhi wu herile, hlengeleta tibuku ta vadyondzi.

Ku Fungha:

1. Nyika vadyondzi mbuyelo wo aka eka tibuku ta vona. Ku nga va nyeleti, xikandza xo n'wayitela, rito: U tirhe kahle!
2. Tirhisa rhubiriki leyi landzelaka ku hlela vadyondzi.
3. Rhekhoda mbuyelo eka buku ya wena yo tsalela mbuyelo wa ku hlela vadyondzi.
4. Tlhela u tsala leswi ku vilerisaka hi vuswikoti bya mudyondzi eka vuswikoti bya mudyondzi byo tsala.

Xiyenge lexi hleriwaka	A nga swi koti		Wa swi kota		Wa swi kota swinene	
Ku tirhisa ndhawu	Mudyondzi wa kaya-kaya ku tirhisa ndhawu hi ku hetiseka. Xifaniso xitsongo swinene kumbe a xi le xikarhi ka pheji. Kumbe khepixini a yi vekerwa ka pheji.	0	Mudyondzi u na ndhawu leyinene yo twisiseka. Xifaniso a hi xitsongo xil le xikarhi ka pheji. Khepixini yi vekerwile hi ndlela leyinene kumbe kusuhi na xifaniso.	1		
Ntirho: Xifaniso	Xifaniso a xi helelanga kumbe xi pfumala vuxokoxoko.	1	Xifaniso xi helerile xi komba swin'wana swa vuxokoxoko.	2	Xifaniso xi helerile xikomba vuxokoxoko na xiendlo.	3
Ntirho: Tsala marito a tirhisa maletere ya mpfumawulo lawa va nga ma dyondza	Mudyondzi a nga ringetanga ku engetela marito ka pheji ra yena.	1	Mudyondzi u engeterile maletere man'wana ka pheji. Maletere a ma yelani na maletere ya mimpfumawulo.	2	Mudyondzi u petile marito a tirhisa maletere ya mimpfumawulo lawa a nga ma dyondza. Marito ka pheji ma komba leswaku mudyondzi u vurile marito hi ku nonoka u tsarile mimpfuawulo leyi a nga yi twa.	3
Ntirho: Vuswikoti	Mudyondzi u kopile ka xitsalelo kumbe ka mudyondzi un'wana.	1	Mudyondzi u na miehleketo yo sungula. Mudyondzi u komba vuswikoti loko a dirowa na ku tsala xivulwa.	2	Mudyondzi u na miehleketo yo sungula. Mudyondzi u komba vuswikoti na masungulo loko a dirowa na ku tsala xivulwa.	3

XIKOMBISO

Tatana



Mina

Tatana u ndzi

hlayela buku ya

mina leyintshwa.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**

15 min



Shared Reading

Second read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Loko xikolo xi humile

Pheji ra: 70



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

Sound **g**

15 min

Phonic Words

giya gaya gova guga gima



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **5**

15 min



Handwriting

DBE workbook

Letter **g**

30 min

Handwriting Words

guga gima gova

Handwriting Pattern:



DBE Workbook 1

Pheji ra: 72



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **6**

15 min



Shared Reading

Post - read

15 min

DBE Workbook 1

Title: Loko xikolo xi humile

Pheji ra: 70

COMPREHENSION:

Questions

I mani loyi a tlangaka bolo?

Gezani u endla yini?

Loko xikolo xi humile Gezani u endla?

Xana u vona yini ka xifaniso?

I vamani lava langutaka Gezani hi fasitere?

Answers

Gezani

U boha tintanghu

U tlanga bolo.

Bolo, mbyana, ximanga na sw.sw

I va vafana vambirhi.



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

DBE workbook

DBE Workbook 1
Pheji ra: 73

Sound **g**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **7**

15 min



Writing GR.1

15 min

Swikongomelo

Vadyondzi va ta kota ku:

- Dirowa xifaniso ku paluxa hungu
- Vulavula hi swifaniso ku paluxa hungu
- Hlaya marito ya mpfumawulo lama a nga ma tsala

Switirhisiwa leswi lavekaka:

Tibuku ta vadyondzi na leswi va nga dirowa hi Ravumbirhi
Leswi u nga swidirowa hi Ravumbirhi, dirowile ka xitsalelo

Ku tilulamisela:

1. Tshamisa vadyondzi leswaku va ta kota ku yingisela.
2. Loko vadyondzi va ri emadesikeni ya vona, vona leswaku a ku na nchumu.

Ku Kombisa

1. Hi Ravumbirhi, hi dyondzile hi ku engetela marito hi tirhisa maletere ya mpfumawulo lawa hi nga madyondza – hi nga vula VADYONDZI VA VULA MARITO HI KU NONOKA KU FANA NA XIBODZE u tsala mimpfumawulo leyi u yi twaka.
2. Ha swi tiva leswaku VATSRI VA HLAYA LESWI VA NGA SWI TSALA.
3. Namuntlha hi ta hlaya leswi hi nga tsala!
4. Kombela vadyondzi va ta emahlweni ku ta hlaya ntirho wo tsala wa Ravumbirhi.
5. Hlamusela leswaku mudyondzi wun'wana na wun'wana u ta kuma nkarhi ku ku byela hi ntirho wo tsala.
6. Hlamusela mudyondzi loyi a taka emahlweni leswi u nga swi tsala. Hlaya marito lawa u nga matsala.
7. Byela vadyondzi va hlaya leswi va nga tsala.

8. Kutani nyika mudyondzi nkarhi a ku hlamusela leswi a nga dirowa.
9. Kombela mudyondzi a hlava marito lawa a nga ma tsala.

Swileriso swa nomo:

1. NYIKA VADYONDZI TIBUKU.
2. Hlamusela leswaku namuntlha vadyondzi va ta HUNDZULUKA VA VULAVULA.
3. Kombela vadyondzi va pfula laha va nga dirowa kona hi Ravumbirhi.
4. Byela vadyondzi leswaku sweswi, va ta hlavala munghana leswi va nga swidirowa hikuva VATSARI VA HLAVA LESWI VA NGA TSALA.
5. Hlamusela leswaku vadyondzi va fanele ku HUNDZULUKA VA VULAVULA na munhu loyi a nga kusuhi na yena, ku fana na leswi u nga swi endla.
6. Loko vadyondzi va HUNDZULUKA VA VULAVULA, fambafamba etlilasini. Yingisela leswi vadyondzi va swi vulaka u vutisa swivutiso.
7. Hi nkarhi wo engetela, kombela vadyondzi va ta emahlweni ka tlilasi ku ta hlava ntirho wo tsala.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

AT HOME

5 min

Assessment activity

25 min

Poster Discussion

Nkanerisano (Swivutiso na Tinhlamulo leti languteriweke)

1. U vona makara wahi? (kamara ro tshama, khixini kumbe xitanga, kamara ro etlela)
2. Hi rihi kamara leri u ri tsakelaka? Hikokwalaho ka yini? (Nhlamulo yin'wana na yin'wana yo twisiseka.)
3. Xana u nga vona yini hi fasitere? (mbyana, un'wana u hawula swiambalo)
4. Xana u ehleketa leswaku i mani n'wana lokulu eka ndyangu lowu? Hikokwalaho ka yini? (Nhlamulo yin'wana na yin'wana yo twisiseka.)
5. Xana u nga swi tsakela ku tshama ka yindlu leyi? Hikokwalaho ka yin? (Nhlamulo yin'wana na yin'wana yo twisiseka.)

NGHINGIRIKO WA KU YINGISELA NA KU VULAVULA:

Vadyondzi va hlengeleta xiavi ka tinsimu, mitlangu kumbe xinsin'wana

Mbuyelo:

Emakumu ka dyondzo, vadyondzi va ta:

Yimbelela tinsimu, vurile swinsin'wana na ku tlanga mitlangu

Nhlamuselo ya Dyondzo:

1. Ringeta ku yisa vadyondzi ehandle kumbe laha ku nga na ndhawu leyi nga pfuleka.
2. Tsundzuxa vadyondzi milawu loko va tlanga mitlangu kumbe ku yimbelela tinsimu:
 - a. Vadyondzi va fanele va miyela va yingisela loko u vulavula.
 - b. Va veka mavoko ya vona tlhelo kumbe emarhumbyini loko u ri karhi u vulavula.
 - c. Va ku languta loko u ri karhi u vulavula.
 - d. Va pfala milomu ya vona loko u ri karhi vulavula.
3. Tirhisa nkarhi lowu ku yimbelela vadyondzi risimu leri va ri tsakelaka, ku vula xinsin'wana lexi va xi rhandzaka swinene.
4. Loko vadyondzi va sungula ku tsaka swinene kumbe ku karhata, tirhisa **'ku lava yingiso' ku va rhulisa kumbe ku va miyeta.** Ku kombisa
 - a. 'N'we, mbirhi, matihlo ka mina. N'we, mbirhi, nharhu, matihlo ka mina.'
 - b. 'Loko u ndzi twa, bana mavoko kan'we, loko u ndzi twa bana mavoko ka nharhu.'

SW.SW

Xiyaxiya: Nghingiriko lowu a hi wa timaraka,

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 1 ya 2.

1	2
---	---



Morning Oral Work

- Nkarhi wa Ntirho wa Mahlelelo ya hinkwavo.



Phonics

Own choice

Sound **g**

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **9**

15 min



Writing

DBE workbook

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **10**

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

Nongonoko wa Tidyondzo

Yingisela vadyondzi hinkwavo etlilasini ya wena. U na ta mune ku ti yingisela ku endla leswi.

Leyi i dyondzo 2 ya 2.

1

2